

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Administration des Services Agricoles

ANNUAIRE

MÉTÉOROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE

1954

CONTINUATION D'UNE SERIE DE PUBLICATIONS ANNUELLES  
COMMENÇANT PAR CELLE DE L'ANNEE 1949

PUBLIÉ PAR LE SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE NATIONAL

LUXEMBOURG

1955

T A B L E des M A T I E R E S

PREMIERE PARTIE

M E T E O R O L O G I E

	Page
1. Table des matières .....	3
2. Légende .....	7
3. Liste des stations météorologiques et postes pluviométriques. ....	9

O B S E R V A T I O N S

journalières des stations météorologiques de  
L u x e m b o u r g / v i l l e , d ' E c h t e r n a c h e t  
de C l e r v a u x.

4. Observations journalières .....	12
5. Relevés mensuels et annuels des observations de toutes les stations météorologiques luxembourgeoises .....	50
6. Températures "M A X I M A" et "M I N I M A" .....	60
7. Observations pluviométriques .....	80

DEUXIEME PARTIE

H Y D R O G R A P H I E

8. Légende .....	96
9. Liste des stations limnimétriques .....	97

H A U T E U R S L I M N I M E T R I Q U E S  
journalières de différentes stations

BASSIN de la "S U R E".

10. Station limnimétrique sur la "SURE" à INSENBORN .....	100
11. " " " " " " à MICHELAU .....	101
12. " " " " " " "WILTZ" à GOEBELSMUEHLE .....	102
13. " " " " " " "CLERVE" à KAUTENBACH .....	103
14. " " " " " " l'"ERNZ NOIRE" à GRUNDHOF .....	104

BASSIN de l'"ALZETTE".

15. Station limnimétrique sur le "KAYLBACH" à NOERTZANGE .....	106
16. " " " " " " "DUDLINGERBACH" à BETTEMBOURG .....	107
17. " " " " l'"ALZETTE" à ITZIGERSTE .....	108
18. " " " " " " " " à BEGGEN .....	109
19. " " " " la "MAMER" à MERSCH .....	110
20. " " " " l'"EISCH" à HUNEBOUR .....	111
21. " " " " l'"ATTERT" à COLMAR-BERG .....	112
22. " " " " l'"ALZETTE" à EPTTELBRUCK .....	113

LUXEMBOURG (VILLE)

Janvier 1954  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Athénée)

H = 334 m.  
 λ = E 06° 03'  
 φ = N 49° 37'

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE cm	INSONNATIONS Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	-7.5	-2.0	-3.5	741.2	740.6	741.6	90	83	85	4	10	0	NE1	NE2	NE2	0.3		2 <sup>00</sup>
2	-7.5	-2.5	-7.0	743.2	742.2	741.9	85	70	83	0	0	0	E2	ES2	E2	0.1	0.5	5 <sup>00</sup>
3	-10.0	-4.2	-3.8	734.2	730.0	729.1	90	90	95	10	8	6	W2	SW1	W1	0.2	1.0	
4	-2.0	-1.2	-2.5	728.5	729.4	730.7	90	90	85	10	10	10	NW2	NE1	E3	3.7	7.0	
5	-4.0	-2.7	-5.5	729.7	729.6	729.4	70	60	73	10	7	0	NE4	NE3	E2	0.5	6.0	2 <sup>00</sup>
6	-9.0	-5.6	-5.4	729.3	728.8	728.7	83	75	78	0	8	10	E1	E2	NE2		5.0	4 <sup>00</sup>
7	-6.6	-6.5	-6.0	727.6	728.3	731.6	90	75	86	10	8	10	E1	N1	N2	1.4	8.0	3 <sup>00</sup>
8	-3.5	-2.0	-7.5	736.3	738.1	742.0	90	84	87	10	5	0	NE2	NE3	N3	0.2	7.0	2 <sup>00</sup>
9	-8.6	-4.0	-1.0	741.9	737.2	733.5	93	90	96	10	10	10	S2	S3	SW2	0.6	7.0	3 <sup>00</sup>
10	-1.5	2.0	0.5	731.5	731.8	732.1	96	88	97	10	4	10	NW6	NE2	NW4	2.3	11.0	
11	2.8	3.6	3.5	730.7	731.9	733.3	95	94	90	10	10	8	NW8	NW4	W5	2.7	5.0	
12	2.5	2.6	1.6	734.2	734.9	734.1	96	97	98	10	10	10	W3	W1	SW2	0.7		
13	1.8	3.3	2.5	731.0	728.2	718.3	96	93	94	10	10	10	SW3	S4	SW8	0.4		
14	0.2	1.0	3.0	722.0	723.2	723.1	88	95	98	8	10	10	SW4	SW3	SW3	7.0		
15	6.0	9.5	10.4	723.7	724.3	725.5	99	99	88	10	10	4	SW2	SW5	W8	7.0		
16	5.2	6.0	4.2	731.3	734.9	736.9	82	70	91	10	3	10	SW8	W8	W2	2.0		4 <sup>00</sup>
17	2.0	4.7	3.4	737.6	737.2	739.4	92	74	70	4	5	1	NW5	W5	W4	3.2		3 <sup>00</sup>
18	0.6	3.0	0.0	743.4	744.1	744.9	94	87	90	4	3	8	NW3	N2	NE3	0.4		3 <sup>00</sup>
19	-1.2	0.8	2.0	741.8	740.2	735.7	99	92	70	10	9	8	SW2	S1	SW3			2 <sup>00</sup>
20	2.6	5.0	6.1	735.1	735.1	733.7	99	98	97	10	10	10	SW4	W5	W5	0.9		
21	7.3	8.3	4.5	732.9	733.1	734.5	99	97	98	10	10	10	W4	W4	W2	2.3		
22	-1.6	1.0	-1.3	738.1	739.7	740.9	95	74	78	0	9	0	NE2	E3	E2	1.5		1 <sup>00</sup>
23	-2.2	1.0	-3.5	741.9	741.9	741.7	70	53	53	0	0	0	E4	E5	E3			1 <sup>00</sup>
24	-7.4	-2.0	-5.5	742.2	741.2	739.4	64	43	60	0	0	0	SE4	SE6	W4			4 <sup>00</sup>
25	-8.0	-2.0	-6.8	736.3	734.3	731.8	63	42	60	0	0	0	SE2	SE2	SE2			5 <sup>30</sup>
26	-9.0	-3.0	-7.9	729.5	729.0	729.0	65	42	68	1	0	0	E3	SE4	S4			4 <sup>00</sup>
27	-12.5	-5.8	-7.5	729.3	729.2	729.2	60	45	46	2	0	6	E4	E4	E4			5 <sup>00</sup>
28	-8.4	-5.0	-4.5	728.2	726.6	725.7	80	68	70	10	9	8	SE2	SE3	SE3	0.1	0.4	0 <sup>30</sup>
29	-5.0	-4.0	-5.5	722.1	721.7	722.8	93	85	62	10	10	4	E1	E2	E2	2.5	2.0	6 <sup>00</sup>
30	-11.0	-6.0	-10.0	725.6	727.8	730.4	82	55	46	0	0	0	E3	E2	NE5	1.9	11.0	6 <sup>00</sup>
31	-15.0	-8.5	-11.5	731.3	731.2	731.2	70	47	50	0	1	0	E2	E4	E6		10.0	5 <sup>00</sup>
Moyennes	-3.6	-0.5	-2.1	732.2	733.1	733.0	85	76	79	6.2	6.1	5.2				41.9		69 <sup>00</sup>

# ECHTERNACH

Janvier 1954  
Observateur : M. BESENIUS  
(Instituteur)

H = 164 m.  
λ = E 06° 25'  
O = N 49° 49'

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSONS LATIONS Heures	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
	1	-6.6	-0.1	-1.6	-2.8	757.1	756.1	757.5	86	81	87	9	10	0	NO				NO
2	-7.4	-2.4	-9.8	-6.5	759.2	758.0	756.7	83	63	85	1	0	0	NE1	NE1	N1	NE1	6.30	
3	-4.7	-1.5	-3.6	-3.3	747.1	743.4	744.1	89	83	88	10	9	5	SW0	S1	NO	NO	0.30	
4	-2.8	0.8	-0.6	-0.9	743.3	744.2	746.3	94	90	88	10	10	10	NO	N2	N2	N2	3.30	
5	-2.8	-1.2	-6.8	-3.6	745.7	744.6	745.2	75	56	84	10	8	5	N3	NE3	NE2	NE2	2.00	
6	-13.0	-7.4	-5.0	-8.5	745.8	744.3	743.0	85	80	84	0	0	10	E1	E1	NE0	NE0	3.00	
7	-4.9	-4.8	-7.8	-5.8	742.6	743.8	747.5	89	72	82	10	6	10	NW1	NW2	NO	NO	3.00	
8	-2.1	-0.4	-12.8	-5.1	752.2	753.8	758.9	88	77	82	10	3	0	NW0	NE2	NO	NO	3.00	
9	-9.6	-5.2	-3.8	-6.2	757.5	753.8	748.2	79	86	92	10	10	10	N1	S2	SW0	SW0	3.00	
10	2.0	3.6	2.6	2.7	746.7	747.1	747.1	84	83	90	10	10	10	NW2	N2	SW2	SW2	3.00	
11	5.6	5.0	5.2	5.3	744.1	745.5	748.1	91	93	87	10	10	5	NW3	NW2	W3	W3	3.00	
12	4.7	5.0	3.6	4.4	749.1	750.0	749.3	93	93	91	10	10	10	W1	W0	SW0	SW0	3.00	
13	3.2	4.6	3.4	3.7	745.4	743.0	740.7	91	91	94	10	10	10	S2	S2	SW2	SW2	3.00	
14	1.6	3.0	3.9	2.8	737.7	737.4	737.5	82	87	92	10	10	10	S2	S2	SW2	SW2	3.00	
15	7.8	9.9	12.4	10.0	741.7	738.5	739.3	95	90	76	10	10	3	SW2	SW2	SW5	SW5	3.00	
16	8.0	9.3	6.4	7.9	745.6	748.3	751.2	70	54	86	8	5	10	SW4	NW4	SW3	SW3	3.00	
17	3.8	6.8	3.0	4.5	751.8	752.2	755.2	91	71	90	1	3	9	SW1	SW2	W2	W2	3.00	
18	0.6	5.4	0.8	2.3	759.0	759.8	760.7	96	80	79	2	7	9	SW0	W0	W0	W0	7.00	
19	1.0	2.8	0.8	0.9	757.3	755.6	751.2	96	90	83	10	5	1	W0	S1	S0	S0	2.00	
20	4.6	6.6	8.2	6.5	749.9	749.2	747.9	94	92	91	10	10	10	SW1	SW2	SW3	SW3	3.00	
21	9.6	10.2	5.3	8.4	746.3	746.9	749.8	93	93	93	10	10	10	SW1	SW2	W2	W2	3.00	
22	1.4	2.0	0.2	0.1	753.9	755.2	756.5	97	74	61	10	8	10	NE0	NE1	NE1	NE1	3.00	
23	0.2	1.5	3.0	0.4	757.1	760.0	759.9	74	50	61	5	2	0	NE2	NE3	NE3	NE3	7.00	
24	7.5	1.5	6.0	5.0	760.0	756.1	755.3	75	51	70	3	2	0	NE2	NE2	E2	E2	7.00	
25	9.6	0.8	6.6	5.7	752.1	749.8	746.7	83	92	71	0	0	0	E1	SE2	SE2	SE2	9.00	
26	8.8	2.2	6.6	5.9	744.7	744.3	745.1	80	46	71	0	0	0	NE0	NE2	NE0	NE0	6.00	
27	11.0	5.0	7.0	7.7	745.4	745.0	744.9	68	51	50	0	0	0	NE3	NE3	NE2	NE2	6.00	
28	7.4	5.4	4.2	5.7	742.8	742.2	739.2	72	64	72	10	10	0	SE2	E1	E1	E1	3.00	
29	4.4	2.0	5.0	3.8	736.8	736.6	740.5	80	70	61	10	10	0	NE2	NE2	NE2	NE2	8.00	
30	10.0	4.8	9.5	8.1	742.7	745.0	746.5	82	57	71	0	0	0	NE2	NE3	NE3	NE3	9.00	
31	12.8	7.4	10.1	10.1	747.5	748.0	748.7	71	46	66	3	1	0	NE3	NE3	NE4	NE4	3.00	
Moyennes	-2.5	0.8	-1.8	-2.2	748.7	748.3	748.7	85	75	80	6.8	5.9	5.0					54.8	89.00



# CLERVAUX

H = 454 m.

λ = E 06° 01'

φ = N 50° 03'

Janvier 1954

Observateur : R. P. BENOIT  
(Abbaye Saint-Maurice)

JOUR	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	-7.4	-3.8	-4.2	729.5	730.3	730.0	90	91	90	10	10	10	N2	N2	E3	2.8	.	.35
2	-8.6	-3.8	-6.8	731.5	732.0	730.7	88	89	85	0	0	0	N2	N2	N1	.	4	4.00
3	-8.4	-0.2	-6.8	721.5	718.2	716.4	93	95	94	10	9	8	W6	NW4	N6	.	.	1.05
4	-2.4	-1.6	-4.0	716.7	717.6	718.4	93	89	89	9	10	10	N5	NE5	NE1	1.4	13	7.00
5	-5.4	-2.8	-4.8	718.0	718.1	717.9	82	67	71	7	8	5	NE8	NE5	NE1	0.6	12	1.40
6	-9.2	-6.0	-7.0	717.1	716.4	715.9	84	81	80	0	7	9	N2	N2	N1	.	12	2
7	-7.4	-9.0	-6.2	714.8	716.8	718.9	88	86	91	10	9	10	N3	N6	N6	2.2	16	.05
8	-4.6	-2.4	-7.6	724.4	727.5	730.1	91	83	90	10	7	9	N7	N5	N5	8.2	16	3.50
9	-9.8	-4.8	0.0	729.0	726.6	721.1	90	95	93	10	10	10	SW1	SW3	N6	.	16	4.50
10	0.2	0.8	1.2	719.4	720.3	721.3	95	91	94	10	8	10	NW6	N5	N6	4.7	18	.
11	2.6	3.8	2.4	717.8	719.6	721.0	95	95	96	10	10	10	NW8	NW7	N6	7.0	10	.
12	2.6	3.0	1.6	721.9	723.4	722.9	97	96	96	10	10	10	NW5	W4	SW3	11.4	6	.
13	1.2	2.4	1.0	719.1	717.0	709.4	98	98	96	10	10	10	SW5	S6	S9	1.0	2	.
14	0.6	0.8	1.4	709.6	711.1	716.2	89	94	96	10	10	10	SW3	S6	S5	13.6	1	.
15	3.6	7.2	8.2	716.7	717.1	717.8	97	100	90	10	10	9	S3	SW6	W7	6.7	2	.
16	4.2	5.2	3.4	718.6	722.4	724.8	76	70	84	10	7	3	W8	NW8	SW3	.	.	.15
17	2.2	4.2	1.2	725.6	725.9	726.5	90	80	87	9	8	8	W5	W7	NW9	.	.	4.30
18	0.8	2.2	-1.0	731.4	733.7	733.9	92	94	89	7	6	5	NW4	NW2	NW2	1.6	3	2.00
19	1.8	1.6	1.2	730.7	728.9	724.5	95	87	75	10	9	7	S3	S5	S5	.	.	4.18
20	2.0	4.4	6.2	723.0	723.0	722.3	94	97	96	10	10	10	SW5	SW6	SW6	2.0	.	.
21	8.2	8.6	2.0	720.9	721.6	723.1	96	96	93	10	10	10	W6	W5	NE2	23.8	.	.
22	-2.0	0.2	-2.6	726.7	728.7	729.9	95	89	86	3	7	0	N2	N3	N0	5.2	.	.35
23	-2.2	-0.2	-3.6	730.2	731.2	730.9	74	69	63	10	3	0	E8	E5	E6	.	.	7.10
24	-7.8	-3.0	-6.0	730.6	730.7	728.6	71	59	65	0	0	0	E6	E5	E5	.	.	7.00
25	-9.2	-2.4	-7.2	724.9	723.3	720.2	69	51	57	0	0	0	E2	E3	E3	.	.	9.00
26	-9.8	-5.4	-8.2	717.1	716.8	717.1	70	59	69	0	1	0	E5	E4	E5	.	.	9.35
27	-11.6	-6.2	-8.8	718.2	718.3	717.6	66	51	51	0	0	0	E6	E5	E3	.	.	8.30
28	-7.6	-7.4	-5.0	715.5	714.8	714.6	70	74	75	10	8	10	E2	S3	E2	0.1	1	0.15
29	-5.6	-3.8	-6.0	711.8	711.4	713.1	82	82	66	9	10	6	E4	E4	E5	.	.	.00
30	-11.6	-6.6	-9.8	716.4	718.9	720.4	81	60	56	0	0	0	N2	NE5	NE5	1.0	2	.00
31	-14.4	-10.6	-15.3	721.5	722.3	722.6	74	60	61	0	5	2	NE4	NE6	NE4	.	2	.00
Moyennes	-3.9	-1.1	-2.9	721.6	722.1	721.9	82	81	83	6.6	6.8	6.1	6.6	6.8	6.1	93.3	Total	98.13

LUXEMBOURG (VILLE)

Février 1954  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Athénée)

H = 334 m.  
 λ = E 06° 03'  
 O = N 49° 37'

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLA- TIONS Heures
	T			P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	-16.0	-10.0	-11.0	-12.3	732.5	732.6	732.0	56	0	0	E2	E2	E2	0.00	6	5.00		
2	-15.4	-10.7	-10.7	-12.3	731.7	731.7	732.7	60	0	0	NE2	NE4	E2	5.30	5	2.00		
3	-14.0	-6.5	-7.4	-9.3	733.7	734.0	735.6	44	0	8	NE4	E4	NE6	2.00	4.5	6.00		
4	-9.3	-5.8	-6.6	-7.2	735.6	735.7	735.5	61	10	6	E2	E2	E2	3.00	4.5	3.00		
5	-9.0	-2.4	-5.6	-5.7	732.5	731.7	731.4	47	5	8	E2	SE4	SE1	4.00	4.5	4.00		
6	-11.0	-2.0	-7.0	-6.7	731.0	729.8	729.7	53	0	0.	NE2	N2	N2	4.30	3.5	4.00		
7	-11.0	-1.5	-3.3	-5.3	727.0	725.6	722.1	66	5	2	S2	S3	S3	0.00	3.0	4.30		
8	-2.5	-0.6	0.6	-0.8	719.2	722.9	722.9	87	10	10	W2	W2	W6	0.00	7.0	0.00		
9	-1.0	0.6	1.0	0.2	721.7	720.1	721.9	81	10	10	W2	W2	E1	0.00	10.0	0.00		
10	0.4	1.2	4.0	1.9	722.5	719.3	720.5	98	10	10	S2	S2	S2	0.00	8.0	0.00		
11	3.0	4.0	4.5	3.8	720.3	720.4	722.8	95	10	10	S2	S1	E1	0.00	0.5	0.00		
12	2.5	5.2	3.8	3.8	726.3	727.0	726.9	95	10	10	E2	SW1	S1	0.00	2.3	0.00		
13	2.0	4.2	3.5	3.2	725.3	722.9	722.2	93	10	10	S1	S2	S2	0.00	1.0	0.00		
14	2.5	6.0	5.6	4.7	722.4	722.2	722.4	93	10	10	S2	N3	S2	0.00	0.2	0.00		
15	1.0	3.5	0.7	1.7	724.9	728.3	730.7	82	10	10	E2	E1	E1	0.00	0.3	0.00		
16	1.0	0.3	0.2	0.4	732.0	732.5	733.4	90	10	10	E2	N2	N2	0.00	0.1	0.00		
17	-2.0	1.0	-2.0	-1.7	735.7	735.9	736.0	68	10	9	E1	SE1	E1	0.00	0.1	0.00		
18	-3.2	0.4	-1.3	-1.6	734.1	733.0	731.0	70	9	10	S1	S2	S2	0.00	0.1	0.00		
19	-2.5	1.0	-0.2	-0.6	727.1	725.8	725.6	88	10	9	S2	S2	S2	0.00	0.1	0.00		
20	1.5	1.2	0.5	0.1	729.6	731.0	733.3	76	10	6	S1	S1	SW1	0.00	0.0	0.00		
21	-0.5	5.4	1.5	2.1	736.5	737.7	739.2	69	10	0	S1	N1	E1	0.00	0.0	0.00		
22	-3.0	5.0	3.6	1.9	740.5	739.9	739.0	81	10	10	NW1	W1	W1	0.00	0.0	0.00		
23	-0.5	8.5	3.5	3.8	736.5	734.9	733.1	60	6	0	W1	SE1	S1	0.00	0.0	0.00		
24	-1.0	4.0	3.5	2.2	731.5	731.1	731.5	80	10	0	S3	S1	S1	0.00	0.0	0.00		
25	3.2	7.0	7.0	5.7	728.9	726.1	721.9	90	10	10	SW2	SW3	SW8	0.00	0.5	0.00		
26	1.0	5.0	2.8	2.9	721.2	721.2	720.8	66	10	10	SW3	W6	W5	0.00	17.2	0.00		
27	3.0	4.5	4.0	3.8	720.5	719.7	721.6	86	10	10	W7	W8	W8	0.00	0.5	0.00		
28	1.8	5.5	2.0	3.1	723.5	722.8	720.1	92	10	0	S2	SE6	S4	0.00	4.4	0.00		
29																		
30																		
31																		
Moyennes	3.0	1.1	0.1	0.6	728.7	728.4	728.4	87	75	79	8.5	8.2	6.7	31.0	1	48.00		
Total																		

# ECHTERNACH

Février 1954  
Observateur : M. BESENIUS  
(Météorologue)

H = 164 m.  
λ = E 06° 25'  
φ = N 49° 49'

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	LATIONS DU NEIGE	Heures	
	T			P			U			N			DF							
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13					21
1	-15.0	-8.6	-10.0	-11.6	749.0	749.1	747.8	56	61	0	0	0	NE2	NE2	NEO	5.00				
2	-15.0	-8.8	-9.2	-11.0	747.8	748.8	748.1	79	63	0	9	0	NE3	NE2	NE2	5.00				
3	-12.2	-4.6	-6.0	-7.6	750.5	751.0	752.6	71	38	0	0	10	NE1	NE4	NE4	3.00				
4	-7.6	-4.7	-6.2	-6.2	752.3	751.3	750.7	72	61	10	9	0	NE1	NE3	NE2	6.00				
5	-6.8	-1.4	-5.6	-4.6	748.3	746.8	746.8	71	50	10	6	0	NE2	E1	EO	4.30				
6	-14.5	-2.0	-10.8	-9.1	746.3	745.1	743.8	91	52	0	0	0	SWO	SW2	SWO	7.00				
7	-14.8	0.5	-7.8	-7.4	742.1	738.8	736.3	82	71	0	0	5	SWO	SW1	SWO	7.00				
8	-5.5	2.0	2.0	-0.5	736.8	738.2	737.3	81	64	10	10	10	SWO	SWO	SW2	3	5			
9	1.0	3.0	1.8	1.9	736.2	735.2	736.9	90	87	10	10	10	S1	S2	SO		3			
10	1.7	3.2	3.5	2.8	737.2	734.2	735.8	93	92	10	10	10	SO	SO	SO	0.5	1			
11	4.6	6.2	2.4	4.4	734.5	734.9	737.5	97	94	10	10	10	SWO	SE1	SO	4.0				
12	2.0	6.1	5.0	4.4	740.5	742.0	741.8	97	85	10	10	10	SO	SO	SO	0.5				
13	6.0	6.4	4.0	5.5	739.2	738.7	737.3	92	86	10	9	7	SO	SO	SO					
14	2.0	6.0	4.2	4.1	737.7	737.6	737.8	97	73	10	10	5	SO	S1	SO					
15	2.4	3.2	1.8	2.5	740.7	742.2	745.5	87	91	9	9	10	NO	SO	NEO					
16	0.8	1.6	1.2	1.2	747.2	747.7	749.4	93	93	10	10	10	N1	NO	NEO					
17	0.0	0.1	-1.0	-0.3	750.6	751.5	751.3	84	84	10	10	9	NE1	EO	SEO	0.30				
18	-1.6	0.7	0.4	-0.2	749.1	748.1	745.6	92	79	10	10	10	NO	SO	SO					
19	-0.4	2.6	2.0	1.4	741.2	739.2	740.1	91	86	10	10	10	SO	S1	EO	0.1				
20	-1.0	4.0	0.8	1.3	744.5	746.1	750.0	94	76	9	7	10	EO	NEO	SO					
21	0.0	6.5	-1.4	1.7	752.5	753.4	754.5	89	51	10	5	0	SO	SWO	WO					
22	-2.6	2.8	3.9	0.7	756.0	755.4	753.4	84	81	10	10	10	WO	WO	SWO					
23	-2.0	3.4	-1.4	0.0	751.4	748.8	747.4	96	94	10	10	0	SWO	SWO	SWO					
24	-3.2	5.4	1.0	1.1	754.9	746.3	746.1	93	86	10	10	0	SWO	S1	SO					
25	3.9	7.6	6.2	5.9	742.9	740.7	737.1	97	95	10	10	10	SN2	SW2	S3					
26	3.6	6.7	5.0	5.1	735.4	735.9	734.7	88	62	10	9	0	SW3	S3	SW3	18.6				
27	5.0	5.5	4.2	4.9	735.7	734.3	735.4	80	70	9	10	8	SW2	SW1	SW2					
28	3.3	6.8	3.2	4.4	739.3	739.8	736.7	84	87	7	5	9	SW1	SW2	SW2	1.0				
29																				
30																				
31																				
Moyennes	-2.4	2.2	-0.2	-0.2	744.0	743.6	743.5	87	72	8.0	7.8	6.2	82	8.0	7.8	6.2	27.4		59.00	
Total																				







LUXEMBOURG (VILLE)

H = 334 m.  
 λ = E 06° 03'  
 φ = N 49° 37'

Mars 1954  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Athénée)

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSONS
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	U	7	13	21	7	13	21	mm			
1	0.2	0.1	-2.8	0.8	723.2	723.8	727.0	94	10	0	SW2	SW3	S1	7.1	3.5	0.0		
2	-2.0	4.7	5.1	2.6	724.4	724.0	719.2	87	6	6	SE2	S4	SW1	0.6	3.5	2.00		
3	3.3	7.6	4.4	5.1	715.9	714.1	708.8	86	8	10	S4	S8	W5	0.2		3.00		
4	2.3	5.5	3.0	3.6	708.1	709.9	710.2	90	5	0	SW7	S7	SW1	6.8		1.00		
5	2.0	4.0	1.5	2.5	711.6	716.0	720.5	88	10	10	SW2	W4	W5	1.4		4.30		
6	-1.6	2.6	3.4	1.5	725.4	727.9	728.8	90	4	9	W2	S2	S1	0.5		2.00		
7	0.0	8.0	5.5	4.5	726.7	725.9	725.4	80	10	4	SW3	S3	S2	0.1		0.00		
8	3.5	11.0	7.5	7.3	724.5	724.5	725.6	66	10	6	S1	SE2	SE2			1.30		
9	3.0	13.3	8.5	8.3	727.7	727.9	728.8	70	9	0	SE2	S2	S'2			1.00		
10	1.0	13.0	10.0	8.0	730.3	730.7	730.4	88	0	6	E2	S2	SE1			6.00		
11	2.0	11.6	5.5	6.4	731.8	730.9	730.8	85	6	0	SE1	SE1	E2			8.00		
12	1.0	10.2	5.8	5.7	730.8	730.3	730.1	85	0	0	E1	E5	E2			8.00		
13	2.0	10.0	7.4	6.5	728.9	729.1	730.1	82	7	3	E1	E3	E3			8.00		
14	1.0	11.0	4.2	5.4	729.8	729.0	729.1	87	7	0	E1	NE3	E3			4.00		
15	2.0	5.4	4.0	3.8	730.1	731.2	731.9	91	10	10	E2	NE2	NE2			4.30		
16	2.5	5.0	3.5	3.7	732.7	731.9	731.1	95	10	1	N2	E2	N2			0.00		
17	1.6	14.5	9.8	8.6	730.7	729.7	729.7	97	8	0	NE2	E3	E1			7.30		
18	3.5	14.0	11.5	9.7	730.4	730.4	731.5	80	10	10	W1	SE1	SE1			7.30		
19	2.0	13.8	11.4	9.1	733.0	732.3	731.3	75	7	8	SW2	SE2	S2			0.00		
20	8.2	10.2	7.9	8.8	726.7	728.4	731.5	98	10	5	SW2	SW3	S2	1.6		4.30		
21	4.0	10.8	10.0	8.3	735.7	736.7	736.8	93	10	0	W2	NW2	SW1	1.4		2.00		
22	2.3	16.0	11.8	10.0	733.8	729.6	727.6	99	0	0	W2	NW2	SW1			2.00		
23	8.5	14.4	10.0	11.0	724.0	722.9	722.2	81	3	0	SE1	S3	E4			9.30		
24	6.6	8.0	8.5	7.7	724.3	727.8	731.1	98	7	8	S3	W3	SE2			3.00		
25	6.0	8.2	8.0	7.4	734.4	734.7	733.4	94	10	9	S1	SW2	W1			1.00		
26	6.2	8.0	4.7	6.3	729.8	729.7	732.4	96	10	10	W3	W3	W2	2.9		1.00		
27	1.0	6.0	3.2	3.4	732.7	732.7	732.5	94	10	0	SW2	W4	NW1	0.3		1.00		
28	-2.0	10.5	7.0	5.2	732.4	731.3	730.8	93	0	0	N1	E2	N1	0.8		4.00		
29	4.5	10.9	7.4	7.6	730.7	730.6	730.3	93	8	9	S1	S2	S1			7.30		
30	6.0	8.8	7.8	7.5	728.3	728.1	728.3	90	10	8	S3	SW3	W2			3.30		
31	7.5	8.0	6.4	7.3	727.2	727.6	729.6	96	10	3	S2	W4	W2	0.5		0.00		
Moyennes	2.6	9.2	6.5	6.1	727.6	727.7	727.9	88	7.0	7.7	7.0	7.7	4.6	27.8		114.00		
Total																		

ECHTERNACH

H = 164 m.      Mars 1954  
 λ = E 06° 25'      Observateur : M. BESENIUS  
 O = N 49° 49'      (Instituteur)

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	HEURES INSOLEES		
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21	mm
1	0.7	2.5	0.8	1.3	739.8	740.3	743.8	67	76	9	10	7	7	76	SW5	SW3	SW5	3.0		1.00
2	-3.0	7.0	6.5	3.5	741.9	739.6	734.8	92	77	7	2	5	7	77	SW1	SW1	SW1	10.0		1.00
3	4.0	7.3	5.8	5.7	730.5	728.5	720.9	79	92	10	5	5	10	77	SW1	SW1	SW1	.		1.00
4	4.4	8.1	0.2	4.2	722.2	722.9	724.3	85	89	0	9	7	0	68	SW3	SW2	SW4			1.00
5	1.6	6.0	3.6	3.7	725.8	728.8	733.8	96	85	10	10	5	10	73	SW2	SW3	SW0	13.2		1.00
6	1.0	4.8	4.2	3.3	740.3	741.8	743.8	90	85	10	9	10	10	80	W0	NW2	SW2	0.8		1.00
7	3.3	9.0	3.3	5.2	741.5	740.4	738.7	77	92	0	10	10	0	71	SW0	W2	S0	.		2.00
8	4.5	12.8	2.2	6.5	738.3	739.2	740.1	78	90	0	9	8	0	61	S2	S2	SW0	.		2.00
9	-1.2	15.4	5.4	6.5	740.4	742.5	743.0	92	80	0	0	0	0	54	SW0	SE1	S0	.		2.00
10	-2.0	12.6	8.2	6.3	745.8	744.6	745.0	94	85	8	10	7	8	83	SW0	SE0	SW0	.		9.00
11	-0.4	8.4	2.4	3.5	746.5	746.4	746.0	93	84	0	10	0	0	70	SW0	SW0	S0	.		8.00
12	-2.7	10.2	4.4	4.0	745.2	744.8	745.4	90	82	0	0	2	0	61	SW0	SW0	SE0	.		8.00
13	3.4	9.9	6.4	6.6	745.0	744.0	744.5	88	76	0	10	7	0	60	SW0	N1	NE0	.		9.00
14	3.3	9.2	4.3	5.6	745.0	744.2	744.0	89	87	3	3	1	3	73	NE0	NE2	NO	.		7.00
15	3.8	7.0	5.0	5.3	745.2	745.0	746.4	94	88	10	10	10	10	83	N1	NW2	NO	.		8.00
16	4.2	5.9	1.3	3.8	747.8	746.9	746.4	94	95	0	10	10	0	87	NE0	N2	NO	.		2.00
17	3.0	13.8	7.0	7.9	746.5	744.2	744.7	94	79	0	10	0	0	64	NO	NE2	NE0	.		8.00
18	-1.0	9.3	11.3	6.5	745.3	745.9	745.8	96	87	9	10	5	9	87	SW0	NE0	SW0	.		4.00
19	8.8	15.6	11.5	12.0	747.7	747.1	745.0	90	76	8	10	6	8	60	SW0	SE0	SE0	.		4.00
20	10.2	12.1	8.4	10.2	740.8	744.0	746.0	91	82	3	10	8	3	69	S0	S2	S0	1.2		4.00
21	4.0	12.3	4.4	6.9	750.8	752.4	751.2	94	91	0	10	10	0	73	SW0	NW0	NW0	.		4.00
22	1.6	16.8	9.8	9.4	748.5	744.7	741.1	96	73	0	10	2	0	47	NW0	SE2	SE0	.		2.00
23	5.8	19.4	9.4	11.5	738.3	736.3	735.9	86	81	10	9	7	10	40	SE0	SE3	SW0	.		8.00
24	8.6	10.3	9.4	9.4	739.4	742.0	745.5	95	86	10	10	10	10	86	W1	NW1	SW0	5.5		3.00
25	7.8	9.7	8.8	8.8	749.9	750.9	748.9	77	95	5	10	10	5	71	W1	NW1	SW0	.		1.00
26	8.1	9.6	4.5	7.4	742.8	742.7	747.0	88	93	0	10	10	0	90	SW1	SW2	NW0	1.0		1.00
27	2.9	8.5	2.5	4.6	748.1	747.9	747.6	97	84	0	9	0	0	84	NW1	NW0	NE0	1.8		4.00
28	-2.4	11.0	6.8	5.1	747.3	746.2	745.3	96	80	5	5	5	5	40	W0	S0	SW0	0.2		5.00
29	4.2	13.0	8.1	8.4	744.9	744.8	744.2	91	81	10	10	8	5	61	W0	SW0	SW0	.		2.00
30	8.3	11.4	8.9	9.5	742.2	741.3	742.2	81	94	10	10	10	10	81	SW2	SW0	SW0	.		1.00
31	9.8	9.6	6.8	8.7	741.9	741.7	741.6	94	88	5	10	10	5	88	SW0	SW0	SW0	7.0		1.00
Moyennes	3.4	10.3	5.9	6.5	742.4	742.4	742.3	90	70	85	8.5	6.3	4.4	43.7	Total	Total	Total	43.7		113.00

CLERVAUX

H = 454 m.  
 λ = E 06° 01'  
 φ = N 50° 03'

Mars 1954  
 Observateur : R. P. BENOIT  
 (Abbaye Saint-Maurice)

JOURS DE MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS mm	COUVERTURE cm	INSOLATIONS Heures
	T			P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	1.4	0.4	3.4	-	1.5	710.7	710.9	713.7	86	10	10	10	SW6	SW6	SW3	7.6	3	0.15
2	4.8	2.4	3.2	0.3	711.7	708.6	711.7	84	7	10	7	SW8	S8	S4	0.9	1	0.35	
3	2.8	5.4	3.2	3.8	708.1	701.2	697.0	94	10	7	10	SW8	S9	S9	1.0	.	0.05	
4	2.2	3.8	2.0	2.7	695.0	697.5	698.4	92	10	10	10	SW8	SW6	S2	12.6	.	3.25	
5	0.8	3.4	1.2	1.8	699.4	703.1	706.3	89	9	10	10	SW1	W4	W3	1.1	.	3.15	
6	1.6	3.0	1.6	1.0	713.3	715.5	716.3	89	10	10	10	W2	S2	S2	3.6	5	2.05	
7	0.8	4.4	6.0	3.7	714.7	713.5	712.6	90	10	10	10	S2	S5	S5	0.2	2	4	
8	3.4	8.2	6.4	6.0	712.0	713.0	713.5	75	10	10	10	S2	S3	S1	0.1	.	.	
9	5.2	12.6	8.6	8.8	716.1	717.0	717.5	62	2	9	9	S1	S3	S1	.	.	0.10	
10	1.6	15.0	8.8	8.5	718.9	719.4	719.4	52	3	7	8	N1	W2	N3	.	.	10.30	
11	2.4	10.2	7.0	6.5	720.3	720.5	719.2	79	3	2	0	N1	E1	S1	.	.	6.30	
12	0.2	7.2	4.8	3.9	719.3	719.0	718.3	69	3	5	0	E1	E3	E2	.	.	9.35	
13	1.4	6.2	4.8	4.1	718.2	718.0	718.4	58	1	7	4	E5	E5	E4	.	.	10.00	
14	2.2	8.4	4.6	5.1	718.4	718.4	717.4	71	10	7	3	N2	E4	E4	.	.	2.40	
15	1.6	3.2	3.2	2.7	718.4	719.9	720.6	72	3	1	2	N2	N3	NE3	.	.	10.00	
16	1.2	3.8	3.0	2.7	721.8	722.0	720.4	88	10	10	10	NE1	N3	N2	.	.	1.00	
17	1.0	12.6	10.0	7.9	719.1	719.3	718.2	46	0	0	3	N3	NE4	NE4	.	.	1.05	
18	3.4	14.0	12.2	9.8	719.0	720.0	719.8	59	3	4	10	NE2	NE3	E4	.	.	10.30	
19	8.0	14.0	11.4	11.1	721.8	721.7	719.9	59	3	4	10	SE2	SW1	W1	.	.	5.20	
20	8.8	9.2	8.2	8.7	714.9	718.6	719.2	57	10	10	10	SW2	SW3	S2	0.3	.	4.45	
21	3.4	8.4	8.2	6.7	724.1	725.7	725.5	74	2	9	9	SE4	S3	S2	.	.	1.35	
22	2.2	13.0	11.4	8.9	722.3	720.6	715.5	89	2	3	10	S2	SE6	S2	.	.	0.45	
23	9.2	14.2	10.4	11.3	711.8	711.4	710.6	62	7	10	8	SW2	SE6	SE6	.	.	8.35	
24	7.4	7.8	6.2	7.1	712.7	715.7	718.6	49	10	10	10	S5	S6	W1	.	.	.	
25	5.0	6.0	6.6	5.9	723.0	723.5	722.6	88	10	10	10	S2	SW1	W2	2.5	.	.	
26	6.4	7.4	4.0	5.9	717.8	715.7	720.4	90	10	10	10	NW4	W2	SW3	8.1	.	.	
27	2.0	4.0	3.6	3.2	722.3	722.5	721.2	95	10	10	5	W6	NW6	NW5	1.1	.	6.00	
28	2.6	7.2	6.8	3.8	720.8	720.4	718.8	78	9	6	3	N2	E3	NE1	3.7	.	5.10	
29	3.6	10.4	8.2	7.4	718.7	718.5	718.3	62	7	7	9	N2	SE2	SW2	.	.	5.30	
30	5.4	9.0	7.2	7.2	715.8	715.8	715.9	65	10	8	8	SW2	W3	SW1	0.2	.	4.15	
31	7.8	8.0	6.2	7.3	715.1	715.1	716.8	87	9	10	10	S3	SW5	S2	.	.	0	
Moyennes	2.9	7.8	6.0	5.6	716.0	716.1	716.2	87	73	76	7.6	7.7	6.6	54.4	54.4	114.05	114.05	







# ECHTERNACH

H = 164 m.  
 $\lambda = E 06^{\circ} 25'$   
 $\phi = N 49^{\circ} 49'$

Avril 1954  
 Observateur : M. RESENIUS  
 (Instituteur)

NO NO	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	HEURES			
	T			P			U			N			DF								
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21	mm	cm
1	5.8	8.2	6.6	6.9	741.7	739.8	744.2	84	10	10	7	13	21	SW2	SW3	SW2	6.2		1 <sup>00</sup>		
2	2.6	8.8	12.8	8.1	747.7	746.7	746.2	97	10	10	10	10	10	SW2	SW2	SW2	16.2				
3	11.6	13.7	12.2	12.5	747.0	747.0	747.9	89	10	10	10	10	10	SW1	SW1	SW2	4.7				
4	12.4	13.0	13.2	12.9	746.9	746.7	746.5	90	10	10	10	10	10	SW1	SW1	SW1			1 <sup>00</sup>		
5	7.0	9.8	6.2	7.7	747.9	748.0	746.2	80	10	10	10	10	10	NWO	NE1	NWO	1.2				
6	4.0	8.6	3.8	5.5	747.8	748.5	750.8	88	10	10	10	10	5	NWO	N2	NWO	0.8				
7	3.8	9.2	7.0	6.7	753.2	753.8	754.8	94	10	10	10	10	10	NO	NE2	NO			2 <sup>00</sup>		
8	4.3	8.6	7.1	6.7	755.6	756.0	756.8	84	10	10	10	10	6	NO	NE1	NEO					
9	0.1	12.5	5.0	5.9	755.7	754.2	753.2	95	0	0	0	7	0	WO	E1	EO			3 <sup>00</sup>		
10	3.9	10.8	4.2	6.3	753.8	752.7	752.8	88	5	3	0	3	0	NEO	NEO	NEO			10 <sup>30</sup>		
11	1.0	12.0	8.0	7.0	753.3	752.8	752.3	80	0	0	0	0	0	NEO	EO	EO			10 <sup>30</sup>		
12	-0.1	15.6	8.8	8.2	752.3	751.8	751.7	75	0	0	0	3	8	NEO	NWO	NWO			11 <sup>30</sup>		
13	7.0	13.0	9.6	9.9	753.6	753.2	754.2	81	8	3	0	3	9	N1	N2	N1			10 <sup>00</sup>		
14	1.6	12.5	11.2	8.4	756.2	755.2	753.5	78	8	8	9	8	8	NWO	NWO	WO			8 <sup>00</sup>		
15	10.2	10.6	6.5	9.1	749.7	748.9	750.0	93	9	10	10	10	3	WO	NW2	NW3			5 <sup>00</sup>		
16	5.2	9.0	3.6	5.9	753.2	753.7	754.2	86	10	10	10	7	3	NW2	N3	N2	1.0				
17	3.6	8.4	1.8	4.6	755.9	756.2	756.7	85	10	10	10	10	3	N2	N3	N2	1.2				
18	2.0	9.5	8.8	6.8	757.3	756.2	754.2	76	0	5	0	10	10	NO	NW2	NW1	2.2				
19	3.6	6.0	4.2	4.6	749.3	748.5	747.8	80	6	10	6	10	8	NWO	NW2	NWO			3 <sup>00</sup>		
20	-1.8	8.6	6.8	4.5	751.0	751.0	751.5	96	3	6	3	6	0	NO	NW1	NO	1.6				
21	7.2	9.9	9.2	8.8	748.3	748.5	748.5	92	10	10	10	10	0	NO	NO	NO			4 <sup>00</sup>		
22	5.6	15.4	7.8	9.6	749.5	749.5	749.9	80	3	5	0	5	0	NEO	NE1	NEO	0.4				
23	3.0	18.0	10.2	10.4	748.5	748.9	749.2	92	0	7	0	7	0	NEO	NE1	EO			10 <sup>30</sup>		
24	2.3	18.4	10.8	10.5	749.7	749.0	747.9	95	2	8	9	8	9	EO	NEO	SWO			11 <sup>30</sup>		
25	2.8	18.4	5.5	8.9	747.1	745.9	744.9	93	8	2	0	2	0	SWO	SBO	NWO			6 <sup>00</sup>		
26	4.2	15.8	8.8	9.6	745.1	745.3	746.4	91	0	6	0	6	0	NWO	NE1	NEO	1.0		5 <sup>30</sup>		
27	-1.0	15.6	10.8	8.5	747.1	746.3	747.1	89	0	0	0	0	0	EO	NW1	N2			10 <sup>00</sup>		
28	1.7	16.2	9.7	9.2	748.8	747.9	748.4	84	0	1	2	1	2	NEO	N1	NO			12 <sup>00</sup>		
29	2.6	16.8	7.0	8.8	747.8	745.3	743.3	86	0	0	0	0	0	NO	N1	NWO			12 <sup>00</sup>		
30	2.6	19.6	17.6	13.3	741.7	739.8	738.3	87	0	3	7	3	7	NWO	SW1	SWO			11 <sup>00</sup>		
31																					
Moy- ense	4.0	12.4	8.2	8.2	750.1	749.6	749.7	87	5.4	6.4	4.9	5.4	6.4	4.9			Total	36.5		Total	168 <sup>00</sup>



LUXEMBOURG (VILLE)

JOUR	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSONS
	T			P			U			N			DF					
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	6.0	18.0	14.5	727.4	725.0	724.3	72	62	67	10	8	9	S2	SW4	S2	.	.	8 <sup>00</sup>
2	9.0	4.6	4.2	723.1	723.2	723.5	86	96	97	10	10	9	SW7	W7	W3	.	.	4 <sup>00</sup>
3	5.0	8.5	6.5	722.7	722.6	722.4	90	85	92	8	9	2	S4	SW6	SW1	4.2	.	4 <sup>00</sup>
4	5.2	9.0	6.5	722.9	724.7	728.1	95	74	85	2	8	1	W3	W2	S1	0.8	.	7 <sup>30</sup>
5	4.0	13.5	10.0	732.1	733.9	734.9	98	62	73	0	4	7	W2	SW3	S1	0.4	.	10 <sup>00</sup>
6	6.0	9.5	7.9	732.8	732.9	734.5	93	92	58	10	10	0	S2	W2	W2	.	.	5 <sup>00</sup>
7	3.0	13.0	10.0	736.3	736.8	736.9	93	68	54	0	8	1	E2	W1	NE1	1.4	.	8 <sup>00</sup>
8	4.5	16.8	13.5	737.1	735.8	735.2	83	35	50	0	0	10	E2	E3	SE2	.	.	12 <sup>00</sup>
9	12.0	22.5	18.0	733.3	732.3	732.4	80	52	60	8	0	0	S3	S4	SE1	.	.	11 <sup>00</sup>
10	13.5	24.3	21.0	732.8	733.1	733.4	84	47	54	10	7	8	E2	SE7	SE1	.	.	10 <sup>00</sup>
11	15.5	23.5	16.6	734.0	733.2	734.1	83	52	80	7	10	0	E1	S5	SE1	.	.	10 <sup>30</sup>
12	13.0	25.0	20.5	734.9	734.4	734.1	85	40	45	0	4	1	E2	E2	E1	3.8	.	13 <sup>00</sup>
13	14.2	23.5	18.0	735.4	735.2	734.9	64	44	46	8	8	2	NE1	E2	SE1	.	.	12 <sup>00</sup>
14	10.0	20.5	12.5	735.4	733.5	732.1	67	42	47	3	6	3	E2	SE1	SE1	.	.	11 <sup>30</sup>
15	8.5	17.5	14.0	731.1	729.9	728.7	66	40	50	8	8	2	NE2	S4	E2	.	.	8 <sup>00</sup>
16	8.5	18.5	16.0	727.3	726.0	725.1	53	44	56	6	8	9	E2	E4	E2	.	.	5 <sup>00</sup>
17	8.5	10.4	10.0	724.3	724.8	726.8	97	82	83	10	10	10	N3	N8	N5	0.2	.	7 <sup>00</sup>
18	6.0	14.0	8.7	729.1	730.1	733.0	82	52	70	10	3	5	N8	NW6	N6	0.3	.	7 <sup>00</sup>
19	6.0	8.9	8.0	734.1	734.0	734.6	87	69	80	10	10	8	NE4	NW4	NW3	.	.	1 <sup>00</sup>
20	6.2	12.0	8.1	733.7	733.7	734.0	87	65	86	9	9	10	NW5	W3	W3	.	.	1 <sup>30</sup>
21	7.0	9.5	8.0	731.8	731.6	731.6	83	74	86	8	10	10	NW4	W1	SW1	.	.	2 <sup>00</sup>
22	6.4	9.5	8.5	731.1	730.6	730.6	98	75	75	9	10	10	SW2	W2	W1	0.2	.	4 <sup>00</sup>
23	9.6	10.6	9.6	730.4	730.1	730.1	85	84	90	9	9	10	S4	S2	S2	0.5	.	4 <sup>30</sup>
24	8.0	14.6	11.5	732.0	732.8	733.6	95	54	70	9	7	0	S1	S2	S1	1.8	.	5 <sup>30</sup>
25	11.0	21.4	17.0	735.1	734.9	734.9	81	43	55	0	1	3	SE1	S3	S1	.	.	6 <sup>00</sup>
26	10.5	25.0	19.0	736.7	736.6	736.4	75	47	60	3	6	3	S2	S1	S1	.	.	12 <sup>00</sup>
27	16.0	27.3	23.0	736.6	735.6	734.9	82	40	47	0	6	6	E1	S1	NE2	.	.	12 <sup>00</sup>
28	14.0	28.0	21.3	734.4	733.1	732.5	82	39	60	10	4	10	E1	SE2	W2	.	.	11 <sup>00</sup>
29	11.5	14.8	12.1	734.1	735.0	734.6	86	69	78	10	8	8	W2	NW2	NW1	6.5	.	9 <sup>00</sup>
30	11.0	13.7	10.9	734.1	732.4	732.2	95	66	91	4	9	10	SW2	W4	NE2	0.2	.	3 <sup>00</sup>
31	9.4	11.5	11.0	729.8	729.0	728.8	98	90	97	10	10	10	SW2	SW4	SW2	12.5	.	5 <sup>00</sup>
Moyennes	9.0	16.1	12.8	731.8	731.5	731.7	84	60	69	6.4	7.0	5.7				Total		Total
																32.8		213 <sup>00</sup>

H = 334 m.  
 λ = E 06° 03'  
 φ = N 49° 37'

Maï 1954  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Athénée)



ECHTERNACH

H = 164 m.

λ = E 06° 25'

φ = N 49° 49'

Mai 1954

Observateur : M. BESENIUS  
(Instituteur)

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCH DE NEIGE	HEURES
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	2.4	18.5	13.0	739.4	738.3	738.8	90	25	40	0	9	10	SWO	SW1	S3	.		2.00
2	8.0	11.0	4.2	737.7	739.6	738.8	75	65	90	10	10	10	S0	NW3	NW2	.		.00
3	7.4	11.4	8.5	737.9	736.4	737.7	77	63	81	9	10	10	S2	SW1	SWO	6.0		4.00
4	8.5	13.0	4.8	737.6	739.7	742.8	86	49	91	7	8	0	WO	NWO	WO	0.7		7.00
5	3.0	14.0	12.0	748.2	748.7	749.6	97	55	78	10	7	10	WO	W1	SWO	.		9.00
6	8.4	15.4	5.7	748.0	748.6	749.1	89	80	74	10	6	0.	S1	WO	W3	.		5.00
7	2.0	15.6	8.1	751.3	751.5	751.9	92	42	68	0	7	0	NWO	NW2	WO	1.0		8.00
8	3.4	17.8	14.7	753.2	751.0	749.7	88	36	46	0	0	10	N0	N2	EO	.		9.00
9	13.0	23.2	17.0	748.5	746.7	746.3	74	46	64	9	0	0	NEO	NE1	EO	.		12.00
10	11.8	27.8	18.2	747.9	746.9	747.8	86	33	63	0	5	2	EO	SE2	NEO	.		12.00
11	14.2	27.6	15.8	748.8	748.6	748.4	93	36	71	2	7	3	NEO	SE2	NEO	.		10.00
12	9.2	26.8	15.6	750.0	748.7	749.2	91	32	66	0	3	1	NEO	NE1	EO	.		13.00
13	10.4	25.4	17.0	750.4	749.7	749.4	84	30	57	5	0	0	EO	SE1	EO	.		13.00
14	10.2	22.0	10.0	750.2	748.3	747.5	74	48	65	0	3	0	NE2	NEO	EO	.		13.00
15	5.0	17.8	12.0	746.0	743.7	743.0	86	29	54	8	10	7	SEO	NEO	NEO	.		9.30
16	5.0	20.4	16.4	742.0	740.0	737.9	86	41	46	0	7	10	NE2	NE2	N0	.		7.00
17	11.4	13.6	12.3	737.5	738.7	741.7	86	73	73	10	10	10	N1	N1	N2	0.6		1.00
18	7.7	14.8	10.6	743.5	745.4	747.7	81	56	68	10	7	10	N2	NW2	N1	.		1.00
19	7.5	11.5	9.8	749.4	748.9	748.2	93	77	65	10	10	9	NW2	NW2	NW1	0.1		6.00
20	7.4	15.0	10.2	748.1	747.6	747.7	82	56	74	10	7	10	SWO	NW3	NWO	.		2.00
21	7.6	12.8	11.0	745.0	744.8	745.1	92	45	85	10	10	10	NWO	NW2	NWO	.		.00
22	6.3	10.4	10.4	745.2	745.3	744.9	89	69	75	10	10	10	NWO	SEO	SWO	1.2		3.00
23	6.8	15.0	10.0	744.5	742.4	743.7	95	43	92	10	5	10	SWO	SWO	SW2	1.7		8.00
24	9.4	17.4	14.6	746.8	746.8	748.3	98	49	65	10	8	7	NWO	SE1	S0	3.8		3.00
25	7.4	23.2	13.2	751.2	749.0	749.7	92	40	73	0	1	2	SEO	SE1	S0	.		14.00
26	6.8	26.0	20.2	751.2	751.0	750.9	91	32	73	0	3	8	SE1	SE2	WO	.		13.00
27	11.8	28.8	23.0	750.8	749.1	747.8	95	27	62	0	3	5	WO	NWO	NEO	.		10.00
28	13.4	29.8	21.0	748.4	747.7	746.7	83	41	57	5	6	10	N0	SW1	NW2	.		10.00
29	13.0	15.2	12.2	748.0	749.3	748.8	91	54	87	10	10	9	NW2	NWO	WO	12.0		12.30
30	11.2	15.2	11.6	747.8	747.0	745.8	92	88	88	7	10	10	WO	W2	SWO	.		0.00
31	10.8	14.2	11.8	742.7	742.9	742.4	95	86	98	10	10	10	SWO	SW1	NWO	11.6		.00
Moyennes	8.4	18.4	12.7	746.4	745.9	746.0	88	50	71	5.9	6.5	6.5				38.7		211.30
																Total		Total





LUXEMBOURG (VILLE)

Junin 1954

H = 334 m.  
 λ = E 06° 03'  
 ○ = N 49° 37'

Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Athénée)

N° OR MO D	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	DURÉES DE NEIGE	HEURES
	7	13.	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	10.0	12.0	10.2	727.9	729.1	729.9	92	84	93	IO	IO	21	W3	W3	W3	5.0			
2	10.5	12.5	11.6	730.9	731.3	732.0	92	87	92	IO	IO	21	W2	W2	W2	0.1		7.00	
3	10.5	19.2	14.5	733.3	732.7	732.7	95	58	80	IO	6	7	EI	EI	E2	4.0		7.45	
4	12.0	21.0	17.6	732.2	731.1	731.3	86	58	67	IO	4	7	EI	EI	NE2			9.15	
5	13.0	19.0	16.1	731.3	730.1	729.0	86	70	92	IO	IO	8	EI	SEI	SEI			1.00	
6	12.5	14.0	13.4	728.6	728.8	728.2	82	68	68	IO	IO	8	SW3	SW3	SI			1.00	
7	10.7	17.2	15.9	728.7	728.5	728.1	85	56	60	IO	7	5	SW2	SW2	SI			9.30	
8	13.5	23.5	18.0	725.9	725.0	723.7	75	54	85	IO	2	IO	SO	SO	SEI			4.30	
9	12.5	14.6	13.6	725.4	726.0	724.9	94	82	82	IO	IO	2	S2	S2	S2			2.30	
10	12.5	13.7	14.5	726.7	727.9	728.5	84	79	73	IO	IO	4	S5	S5	SW4			2.30	
11	12.4	16.0	12.5	729.9	730.3	731.8	85	64	85	IO	9	7	S3	S3	W2			3.00	
12	12.0	14.4	15.0	732.6	732.3	731.3	93	86	94	IO	IO	IO	SEI	SEI	SEI			3	
13	12.7	17.0	14.5	730.2	731.6	731.3	93	67	78	IO	9	9	W6	W6	SW4			6.00	
14	12.0	14.0	11.5	733.5	735.7	738.2	87	78	94	IO	IO	IO	W3	W3	WI			1.00	
15	9.2	17.0	15.6	739.1	738.2	737.7	96	62	75	IO	6	3	NEI	NEI	S2			6.00	
16	9.2	21.2	16.5	738.9	737.5	738.1	97	57	75	IO	6	0	NEI	NEI	WI			1.2	
17	14.5	21.8	18.0	738.9	739.0	739.2	92	58	81	IO	3	IO	WI	WI	WI			6.00	
18	14.0	22.0	21.0	738.6	737.4	736.2	88	51	67	IO	4	3	NEI	NEI	WI			12.00	
19	16.0	27.8	24.5	735.4	733.6	732.6	90	48	66	IO	0	7	EI	EI	EI			4.30	
20	18.0	29.7	24.5	733.4	733.3	732.7	86	50	66	IO	7	0	S2	S2	W2			8.00	
21	18.5	23.5	17.0	733.1	733.4	734.1	88	80	80	IO	0	0	SW2	SW2	WI			12.00	
22	16.3	22.0	16.7	735.5	735.6	735.6	87	67	79	IO	8	0	NW2	NW2	NI			6.00	
23	16.5	20.7	17.5	735.4	735.1	735.8	82	57	66	IO	6	3	WI	WI	NI			10.30	
24	16.5	22.0	17.8	735.3	734.1	732.4	88	53	70	IO	3	1	NEI	NEI	WI			7.00	
25	14.0	20.5	17.9	731.1	731.1	731.4	70	65	68	IO	8	IO	S3	S3	SI			11.00	
26	14.1	14.3	15.5	729.8	729.9	729.3	89	91	88	IO	IO	IO	S4	S4	S4			7	
27	10.4	16.5	11.3	728.4	728.7	729.9	95	64	80	IO	6	0	SI	SI	S4			6.30	
28	10.7	17.2	13.5	731.1	731.5	732.6	85	56	68	IO	4	0	WI	WI	WI			11.00	
29	8.0	17.0	13.5	732.7	734.7	735.8	90	60	80	IO	6	0	NEI	NEI	N2			6.00	
30	13.0	18.2	13.0	736.3	736.0	735.8	83	60	90	IO	8	IO	NEI	NEI	NEI			5.00	
31																			
Moyennes	12.9	18.7	15.8	732.3	732.3	732.3	88	66	78	8.7	6.9	5.3	total	total	total	61.5		total	172.00

# ECHTERNACH

Juin 1954

H = 164 m.  
 λ = E 06° 25'  
 φ = N 49° 49'

Observateur : M. BESENIUS  
 (Instituteur)

JOUR DE MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUVERTURE cm	HEURES de JOUR
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	12.0	14.6	12.8	13.1	741.6	743.4	744.0	98	10	10	10	NWO	NWO	13.6				
2	11.8	13.5	14.4	13.2	744.7	746.4	746.0	93	10	10	10	WO	WO					
3	12.6	18.2	14.0	14.9	747.6	747.6	747.0	93	10	7	0	NEO	SEI	3.0		11 <sup>00</sup> 8		
4	12.8	23.0	15.2	17.0	746.0	744.9	745.5	93	0	5	7	NEI	NI					
5	12.6	19.8	16.6	16.3	745.5	743.9	742.3	93	8	9	10	NEO	NEI					
6	14.4	16.2	12.8	14.5	740.8	742.3	742.3	86	10	9	8	SW2	SW2	6.5		2 <sup>00</sup> 10 <sup>30</sup>		
7	10.2	18.2	13.6	14.0	744.0	741.7	741.4	98	3	7	9.	WO	SW2					
8	12.0	24.0	17.8	17.9	739.6	738.4	736.6	89	9	8	10	SWO	SE2					
9	14.6	16.0	14.4	15.0	739.7	740.4	739.8	94	10	8	8	SWI	SW2	5.2		3 <sup>00</sup> 2 <sup>00</sup>		
10	14.8	16.6	15.4	15.6	741.2	742.4	742.8	84	5	10	8	SW2	SW2	1.0		3 <sup>00</sup> 2 <sup>00</sup>		
11	14.2	17.0	13.3	14.8	746.9	744.6	746.4	82	10	10	9	S2	SW2	3.7		1 <sup>00</sup> 0 <sup>00</sup>		
12	12.6	17.0	16.5	15.4	747.3	746.8	745.3	93	10	10	10	SO	SWI	3.0				
13	14.6	17.8	14.7	15.7	744.6	744.7	747.1	96	10	9	9	SW3	SWI	14.3		4 <sup>00</sup> 1 <sup>00</sup>		
14	13.8	15.5	13.0	14.1	747.8	749.8	752.8	89	9	10	10	SW2	NWO	5.0		1 <sup>00</sup> 7 <sup>30</sup>		
15	12.0	18.6	14.2	14.9	754.4	753.6	752.9	89	1	6	1	NWO	NI					
16	9.6	22.4	18.6	16.9	752.3	752.2	751.7	98	10	3	0	SEO	WO					
17	15.0	23.4	19.0	19.1	753.8	753.3	753.5	92	10	5	0	WO	NWO					
18	16.2	25.0	21.0	20.7	752.8	751.5	750.1	92	0	3	0	NWO	WO					
19	14.5	29.4	19.6	21.2	749.6	747.4	747.0	93	5	3	3	WO	SI					
20	16.7	30.5	21.8	23.0	747.2	746.4	746.7	95	10	7	1	SEO	SWO					
21	20.2	23.8	19.0	21.0	746.3	748.4	748.8	84	7	8	7	EO	NW2	1.6		1 <sup>00</sup> 7 <sup>30</sup>		
22	15.2	23.8	16.3	18.4	750.0	749.8	750.3	92	3	4	0	NWO	NWA	1.2		9 <sup>00</sup> 6 <sup>30</sup>		
23	13.7	22.0	19.0	18.2	749.9	748.9	749.1	95	9	6	9	NWO	SW2					
24	14.4	22.8	17.8	18.3	749.4	747.4	745.5	93	10	2	2	NWO	N2					
25	12.9	23.0	18.6	18.2	744.6	744.4	743.8	94	6	7	10	NWO	SWI					
26	16.8	16.4	16.6	16.6	743.1	744.3	742.6	74	10	10	10	SWI	SWI					
27	11.8	18.8	11.5	14.0	742.4	743.6	744.6	91	10	5	0	SW2	W2	8.6		7 <sup>30</sup> 10 <sup>30</sup>		
28	8.6	18.2	12.0	12.9	745.4	746.4	747.8	97	5	4	0	NWO	SWI	1.6		10 <sup>30</sup> 6 <sup>30</sup>		
29	8.0	19.5	13.5	13.7	749.5	749.4	751.3	95	10	8	0	WO	NEO					
30	9.1	20.2	17.6	15.6	750.9	749.8	750.8	94	0	9	10	NO	NEI					
31																		
Moyennes	13.3	20.2	16.0	16.5	746.5	746.5	746.5	92	7.3	7.0	6.0			total	68.3	total	175 <sup>00</sup>	



# CLERVAUX

H = 454 m.  
 λ = E 06° 01'  
 O = N 50° 03'

Juin 1954.  
 Observateur : R. P. BENOIT  
 (Abbaye Saint-Maurice)

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITE RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSONS LATIONS		
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures	
1	9.8	10.4	10.2	10.1	716.6	717.6	718.2	98	10	10	10	10	7	N1	NW4	NW1	7.5		1.0	
2	8.8	10.4	11.4	10.2	719.4	720.4	720.4	98	10	10	10	10	10	NW3	NW2	NW3			0.40	
3	8.8	16.8	12.6	12.7	722.6	723.0	721.7	99	10	7	7	7	10	NE1	E4	N2	4.4		6.40	
4	10.4	19.2	17.0	15.5	721.1	720.7	719.9	91	0	7	3	10	0	NE3	E4	E2	0.1		14.10	
5	12.6	18.0	15.6	15.4	720.0	719.2	717.7	78	6	9	10	6	6	NE2	SE3	E3			2.30	
6	12.0	12.8	12.2	12.3	716.2	716.8	716.8	96	10	10	10	10	10	SW4	S4	W2	8.9		2.35	
7	8.6	15.0	14.2	12.6	717.4	717.4	716.3	91	0	8	5	5	0	S2	W2	S2			11.35	
8	12.0	20.4	16.8	16.4	714.4	713.6	712.6	72	9	9	9	9	9	SE3	S6	S3			5.00	
9	11.2	12.2	14.0	12.4	713.6	714.6	713.0	94	9	9	6	6	9	S5	S5	S4	1.3		2.35	
10	10.8	14.2	12.4	12.4	714.8	716.5	717.0	84	9	7	8	8	9	SW7	SW6	SW7	1.9		5.25	
11	10.0	14.4	12.2	12.2	718.2	719.5	721.6	96	10	9	9	10	10	S4	S7	SW3	0.9		5.30	
12	8.6	13.2	14.2	12.0	722.0	721.8	719.3	100	10	10	8	8	10	S2	S3	S3	4.1		0.05	
13	14.4	14.0	12.6	13.6	717.1	719.4	719.7	98	10	10	7	7	10	SW6	SW6	SW5	24.2		4.25	
14	11.2	12.4	10.4	11.3	721.5	724.3	726.1	95	9	9	10	10	10	W3	W3	NW3	8.2		0.10	
15	5.6	14.4	14.8	11.6	728.1	728.1	726.8	100	9	9	9	9	10	N2	SW2	SW2	5.6		10.30	
16	8.2	19.0	16.0	14.4	726.9	726.8	727.0	97	7	8	8	8	7	N2	W3	W2			11.45	
17	13.4	20.2	16.2	16.6	728.1	728.6	728.3	86	9	8	10	10	9	NW2	W3	NW2			4.35	
18	12.8	21.0	20.4	18.0	727.6	726.5	725.3	96	7	6	3	3	3	NW2	S2	W2			11.15	
19	15.8	25.4	23.0	21.4	724.5	724.5	722.5	80	0	3	5	5	5	NE0	S3	W0			14.05	
20	17.6	27.0	23.0	22.5	722.3	722.6	722.0	88	0	6	3	3	7	W0	SW3	W1			13.05	
21	15.4	18.6	16.6	16.8	722.0	723.0	723.3	98	6	10	7	8	10	S2	N2	NW2	23.5		5.35	
22	12.8	19.4	15.6	15.9	724.5	725.2	724.8	97	9	6	6	8	9	W0	NW4	N4	6.0		8.35	
23	10.2	18.8	16.6	15.2	724.3	724.5	724.3	98	9	7	8	8	9	W2	NW2	W1			7.05	
24	12.2	18.8	17.8	16.2	724.5	723.6	721.2	97	10	5	4	4	10	N1	NW2	NW2			10.35	
25	11.2	19.0	16.6	15.6	719.5	719.3	718.8	97	4	7	10	10	4	NW2	W6	W3			8	
26	14.2	13.6	14.6	14.1	717.0	718.1	717.0	90	10	10	10	10	10	S6	SW7	SW7			1.50	
27	8.6	14.8	11.2	11.5	716.5	717.4	718.3	99	10	7	7	7	10	SW2	W5	W4	12.2		7.05	
28	6.6	13.6	11.4	10.5	719.6	720.5	721.3	98	10	9	3	3	10	S2	W3	W2	2.0		8.30	
29	6.8	14.4	11.6	10.9	723.4	724.2	725.0	99	10	7	8	8	10	N2	N4	N3	1.0		7.10	
30	8.0	17.2	11.2	12.1	726.0	725.6	724.1	96	7	9	10	10	7	N2	NE3	NE1			7	
31																				
Moyennes	11.0	16.6	14.7	14.1	721.0	721.4	721.0	94	7.7	7.9	7.1	7.1	7.7				111.8		196.30	
																	total		total	



LUXEMBOURG (VILLE)

Julillet 1954.  
Observateur : E. LAHR  
(Professeur à l'Athénée)

H = 334 m.  
λ = E 06° 03'  
φ = N 49° 37'

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE		NUAGES		DIRECTION ET FORCE DU VENT		PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLEN- CATIONS Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	U	7	13	21	7			
1	10.5	16.6	13.7	13.6	733.1	733.1	733.1	67	8	9	N2	NW1	3.0		00
2	11.6	14.0	13.6	13.1	732.6	732.1	731.1	92	10	9	SW2	SW1	0.7		00
3	11.5	15.0	14.5	13.7	730.2	729.4	727.9	65	6	9	SW1	S1	2.6		00
4	13.0	16.9	11.5	13.8	726.2	726.3	726.9	68	10	8	SW5	W2	8.0		00
5	10.0	15.5	13.5	13.0	729.7	730.1	730.3	62	9	7	W4	SW2	0.6		00
6	10.0	16.3	11.3	12.5	730.1	730.5	731.4	55	10	3	SW3	W2	1.1		00
7	11.0	17.0	11.0	13.0	732.4	733.3	736.3	55	9	5	SE1	N2	0.1		30
8	7.0	16.5	14.0	12.5	738.1	737.6	737.1	64	10	9	S1	W1	1.1		30
9	8.5	21.0	16.5	15.3	736.4	735.0	734.2	50	10	7	NE1	NE1	.		00
10	11.7	21.5	16.0	16.4	732.1	730.8	730.0	60	10	9	N2	SE1	.		00
11	14.0	17.2	15.0	15.4	728.3	726.1	726.8	93	10	4	SW1	W1	1.0		00
12	13.5	21.0	15.6	16.7	727.6	728.2	730.8	54	0	5	NW2	N3	2.8		00
13	10.0	17.0	15.0	14.7	732.6	734.2	736.2	63	3	10	NW3	W2	.		00
14	12.5	16.4	15.5	14.8	725.5	734.5	733.1	94	10	10	SW1	NW2	9.6		00
15	13.5	18.0	13.8	15.1	734.4	734.6	735.1	55	10	7	W2	W2	0.1		30
16	12.5	15.0	14.5	14.0	734.8	734.7	733.6	73	10	10	SW4	S1	2.2		00
17	13.5	16.2	14.1	14.6	729.7	726.1	720.8	79	10	10	W3	S8	7.4		00
18	13.2	15.0	13.0	13.7	719.4	721.8	726.6	79	10	8	SW3	SW2	5.2		00
19	14.0	17.7	13.0	14.9	731.0	733.7	737.0	71	10	6	W1	W1	0.9		00
20	8.5	19.0	17.2	14.9	739.6	739.9	738.4	58	2	0	S2	W1	.		00
21	11.3	22.5	17.8	17.2	736.5	735.2	734.3	56	0	4	NE1	W1	.		00
22	13.0	20.1	14.6	15.9	733.8	733.6	734.1	56	10	8	NE1	W1	.		00
23	9.6	16.5	15.1	13.7	735.3	736.4	737.8	61	5	9	S1	S1	.		00
24	13.9	20.5	18.9	17.8	738.3	738.4	737.8	65	10	9	SW2	W1	.		00
25	17.0	24.0	22.1	21.0	736.6	735.4	730.8	65	9	7	SW4	SW1	.		00
26	14.2	16.0	17.2	15.8	726.2	726.6	725.2	94	10	10	SW6	SW3	5.8		00
27	15.0	15.8	15.5	15.4	725.4	725.2	725.1	91	10	6	SW5	S2	8.8		00
28	12.1	14.5	14.7	13.8	725.4	725.5	725.3	65	9	10	S2	SW4	0.6		00
29	12.0	14.6	13.6	13.4	726.7	728.1	729.7	82	9	10	SW5	SW2	3.3		00
30	11.8	16.5	12.4	13.6	729.5	729.5	730.1	74	10	8	SW2	W2	1.6		00
31	10.0	12.7	12.6	11.8	731.0	731.4	730.8	77	10	10	W3	SW1	1.9		00
Moy- ennes	11.9	17.3	14.7	14.6	731.5	731.5	731.5	69	8.3	8.2	total	total	68.4		137.30

ECHTERNACH

1954.  
Juillet  
Observateur : M. BESENIUS  
(Instituteur)

H = 164 m.  
λ = E 06° 25'  
O = N 49° 49'

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U		NUAGES N		DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO- LATIONS	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	Heures
1	13.4	15.0	16.2	14.9	747.9	746.9	746.8	87	78	70	10	7	21	7	NW0	NW0	•
2	13.8	16.0	15.6	15.1	746.4	745.8	745.6	89	86	82	10	10	9	9	SW0	SW0	•
3	14.2	17.2	16.4	15.9	743.4	742.4	740.9	94	59	83	8	9	10	10	SW0	SW0	5.00
4	14.4	16.4	10.6	13.8	739.3	740.0	742.4	97	65	95	9	10	2	2	SW1	SW0	5.00
5	12.8	16.5	13.6	14.3	744.9	745.9	744.8	91	66	83	10	10	7	7	SW1	WO	5.00
6	11.8	16.0	14.0	13.9	743.9	744.5	745.9	87	68	70	8	8	5	5	SW2	SW0	5.00
7	12.3	18.4	12.6	14.4	748.0	748.3	750.9	78	52	72	9	9	2	2	NW0	NW0	8.30
8	6.6	19.2	11.2	12.3	753.0	751.5	742.4	92	53	84	10	10	0	0	NW0	WO	8.30
9	7.8	22.0	19.4	16.4	750.7	749.4	748.0	92	38	63	10	10	8	8	WO	NW1	7.00
10	12.8	22.2	18.4	17.8	745.9	744.0	742.8	89	57	72	3	9	10	10	NW0	SEL	7
11	18.3	19.2	17.6	18.4	741.4	741.5	740.7	81	75	81	10	10	6	6	SW1	SEL	•
12	12.4	21.5	18.6	17.5	741.8	742.6	743.8	91	51	65	7	7	0	0	WO	NW0	9.30
13	14.4	19.2	16.8	16.8	746.8	749.2	750.8	76	67	74	8	7	10	10	NW3	SW0	0.30
14	13.4	16.5	17.6	15.8	749.9	748.3	746.8	87	59	94	10	10	10	10	SEL	SW2	•
15	15.2	19.6	15.4	16.7	748.9	748.5	749.3	90	55	76	9	9	10	10	SW0	NW0	•
16	13.8	18.3	15.6	15.9	748.4	749.8	747.7	83	76	90	10	10	10	10	W1	SW0	5.00
17	15.4	17.6	15.4	16.1	742.7	738.7	734.7	82	80	78	10	10	10	10	SW2	SW0	1.30
18	15.0	16.6	15.0	15.5	733.8	735.0	739.2	86	72	85	10	10	10	10	SW3	SW2	•
19	15.2	19.8	15.0	16.7	745.1	747.1	751.3	81	45	70	6	3	3	3	W2	NW0	•
20	9.4	22.2	16.8	16.1	754.8	753.6	752.5	95	37	76	10	9	0	0	NW0	SO	4.00
21	12.6	25.0	17.2	18.3	750.4	748.5	748.7	91	53	81	10	10	0	0	SO	NW0	11.00
22	15.4	23.2	16.8	18.5	748.8	747.7	748.5	88	47	67	10	10	2	2	NW0	NW0	7.30
23	11.4	18.8	17.5	15.9	750.5	750.5	751.8	89	62	72	10	10	10	10	NW0	NW0	7.30
24	16.2	21.6	20.2	19.3	752.9	753.9	751.7	92	62	76	10	10	10	10	SW1	WO	5.00
25	19.0	24.0	22.8	21.9	750.4	749.1	744.6	87	45	72	9	9	9	9	SW0	SW0	2.00
26	16.6	20.5	19.6	18.9	748.9	738.6	739.1	85	56	86	10	10	10	10	SW3	SW0	7
27	15.6	20.0	15.0	16.9	739.6	739.7	741.1	80	60	71	8	8	0	0	S2	SW3	•
28	13.8	17.3	14.5	15.2	739.9	739.2	739.0	75	66	81	10	10	10	10	SW1	SW5	8.00
29	15.4	17.0	15.4	15.9	741.2	741.7	744.1	92	78	78	10	10	10	10	SW2	SW0	4
30	13.6	16.2	13.4	14.4	742.7	744.0	744.5	85	77	89	10	10	10	10	SW1	SW0	•
31	12.4	16.0	14.8	14.4	745.5	745.1	745.2	78	59	80	8	10	9	9	SW0	SW0	•
Moy- ennes	13.7	19.0	16.1	16.3	746.1	745.5	745.3	87	61	78	9.3	8.0	6.5	54.3	total	total	125.00

**CLERVAUX**

H = 454 m.  
 λ = E 06° 01'  
 φ = N 50° 03'

Juillet 1954.  
 Observateur : R. P. BENOIT  
 (Abbaye Saint-Maurice)

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	HEURES
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	11.0	13.8	13.2	722.3	722.3	722.7	96	74	70	10	10	4	NE4	N4	12.0		25	
2	11.0	13.6	12.4	721.1	720.5	719.5	96	84	96	10	9	9	W2	SW3	2.0		415	
3	10.6	12.8	13.8	718.1	717.7	716.1	96	70	83	5	7	9	SW3	SW3	4.0		045	
4	11.6	12.4	9.4	713.5	714.3	714.4	97	82	96	10	10	9	SW4	NW3	1.9		530	
5	9.2	13.2	11.6	718.0	719.1	719.1	97	66	81	9	8	6	SW4	SW2	6.9		420	
6	8.2	14.8	10.2	718.0	718.8	719.9	98	54	87	9	6	9	S5	W2	2.7		910	
7	7.4	14.0	10.0	721.4	722.8	724.3	98	50	88	10	8	5	SW1	NW2	2.9		705	
8	4.2	16.2	13.2	727.0	726.7	725.9	97	51	62	0	8	2	N1	NW2	0.2		700	
9	7.2	18.4	15.2	725.5	724.7	723.5	95	44	75	0	6	8	N1	N2			935	
10	9.8	19.2	17.8	721.1	720.0	718.2	96	50	73	4	8	9	N1	N2	6.3		810	
11	14.4	15.6	16.0	716.5	715.6	714.7	97	95	86	10	10	10	S1	NW5			920	
12	10.4	17.8	15.8	716.0	716.8	718.2	99	54	77	0	8	2	W3	NW6			035	
13	10.8	14.8	14.6	721.0	723.2	724.8	89	85	81	8	10	8	NW7	NW4			1105	
14	10.0	15.8	14.4	724.2	723.6	721.8	97	96	95	10	10	10	S2	W2	0.3		35	
15	12.4	16.2	12.6	723.0	723.8	723.7	94	56	95	8	9	10	W2	N3	8.6		410	
16	11.4	14.8	13.8	723.2	723.2	722.3	96	64	89	10	9	8	W2	W2	2.4		5	
17	12.2	13.8	13.2	718.1	714.8	710.9	95	90	96	10	10	10	S5	SW8	3.8		50	
18	12.0	13.2	13.2	707.5	709.5	712.7	95	90	96	10	10	10	W7	W5	21.0		00	
19	12.2	15.2	12.0	719.1	723.3	725.7	97	74	89	10	8	7	NW5	N5	5.5		335	
20	5.4	17.2	16.0	728.7	729.7	728.0	99	53	72	10	6	5	N1	SW1	0.5		740	
21	9.2	20.6	16.2	725.7	724.9	723.7	97	56	90	4	8	3	W2	W1			935	
22	9.8	17.6	13.2	723.1	723.2	723.3	97	97	80	10	5	4	N1	N4			1010	
23	7.2	16.4	14.4	724.7	725.7	726.4	96	49	74	8	7	7	NW2	W2			410	
24	12.0	16.4	17.6	727.1	727.9	727.2	93	84	80	10	10	9	S2	W4			010	
25	15.6	20.8	19.8	725.5	725.0	721.7	94	72	75	9	7	10	W4	SW3	0.4		10	
26	13.2	16.0	17.4	713.7	714.9	713.1	96	95	95	10	10	10	SW6	SW6	11.3		5	
27	11.2	17.4	14.2	714.1	713.3	713.3	95	55	77	8	5	6	SW4	W2	6.6		00	
28	10.4	14.2	12.2	713.9	713.4	712.5	94	62	95	10	8	10	SW3	SW8	0.1		905	
29	11.2	13.2	12.0	714.6	716.0	718.1	89	87	95	10	10	9	SW7	SW3	3.3		500	
30	11.2	12.2	10.8	717.9	718.0	718.4	94	90	90	10	9	8	W4	W3	4.0		130	
31	9.4	12.6	11.0	719.4	720.2	720.2	97	65	88	9	10	9	S2	W3	9.1		410	
Moyennes	10.4	15.5	13.8	720.1	720.4	720.1	96	69	85	8.1	8.4	7.6			115.8		14955	



LUXEMBOURG (VILLE)

H = 334 m.

λ = E 06° 03'

○ = N 49° 37'

Août 1954.

Observateur : E LAHR  
(Professeur à l'Athénée)

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATIONS			
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21	mm	cm
1	12.0	16.1	16.3	14.8	730.7	730.7	731.9	86	79	88	10	10	5	SE1	SE2	SE1	SE1	SE1	1.30		1.00
2	13.5	24.1	22.1	19.9	734.0	733.8	733.3	95	59	68	10	3	0	SW1	SW2	SW1	SW1	SW1	9.30		9.00
3	16.0	29.3	24.3	23.2	732.8	732.0	730.1	85	44	55	10	3	0	SE1	SE1	SE1	SE1	SE1	9.00		9.30
4	18.7	28.5	21.0	22.7	729.2	728.3	728.2	76	50	68	1	3	10	E1	E2	E2	SW3	SW3	10.00		10.30
5	17.0	25.5	23.0	21.8	729.0	729.2	728.7	94	68	70	10	8	3	S2	S2	S2	W1	W1	5.00		5.00
6	17.8	24.7	17.2	19.9	727.0	726.3	725.3	91	64	85	10	9	9	E1	S1	S1	S1	S1	3.00		3.00
7	12.7	18.5	15.3	15.5	728.1	728.9	728.3	90	62	70	9	4	2	SW3	SW4	SW4	W2	W2	4.00		4.00
8	12.0	13.7	14.6	13.4	726.9	725.6	721.6	85	84	90	10	10	10	S3	SW2	SW2	SW2	SW2	1.00		1.00
9	14.9	16.4	15.0	15.4	723.8	721.6	718.6	86	82	87	10	10	10	S2	SE2	SE2	W5	W5	3.00		3.00
10	11.5	15.8	12.8	13.4	723.2	725.5	727.0	82	70	87	10	7	8	SW4	SW7	SW7	W4	W4	4.00		4.00
11	12.4	15.3	13.0	13.6	728.7	730.5	730.8	84	77	67	9	9	1	W2	W5	W5	W2	W2	1.00		1.00
12	12.2	16.4	16.0	14.9	730.6	728.4	726.6	85	74	90	10	10	10	W3	W4	W4	SW2	SW2	3.00		3.00
13	14.9	16.0	15.5	15.5	726.9	727.8	727.8	90	91	90	10	10	10	SW2	S2	S2	S2	S2	1.00		1.00
14	14.5	17.5	16.0	16.0	726.4	725.1	721.6	90	91	96	10	10	10	E1	SE2	SE2	SW2	SW2	6.00		6.00
15	12.1	16.2	12.8	14.0	724.3	728.8	730.0	92	78	92	10	8	9	SW2	SW2	SW2	SW1	SW1	6.00		6.00
16	12.7	16.6	13.2	14.2	732.3	732.7	733.7	91	66	90	7	4	9	SE2	S3	S3	W1	W1	6.00		6.00
17	10.2	18.7	15.2	16.0	734.5	735.7	735.1	84	65	88	10	7	6	S1	SW2	SW2	S1	S1	6.00		6.00
18	12.0	19.2	15.4	15.5	733.5	732.6	731.7	91	80	92	10	7	3	SW2	W3	W3	W1	W1	2.00		2.00
19	14.2	15.4	13.8	14.5	730.9	731.6	732.7	85	84	86	10	10	10	SW3	SW4	SW4	W1	W1	0.30		0.30
20	10.2	16.5	14.1	13.6	727.7	728.9	730.6	95	74	82	10	9	10	SW1	NE1	NE1	NE1	NE1	0.30		0.30
21	12.5	18.0	14.5	15.0	729.3	729.1	728.1	88	72	89	10	10	10	E1	SE2	SE2	SE1	SE1	1.00		1.00
22	13.0	14.0	12.8	13.3	728.1	728.9	729.6	90	90	82	10	10	4	W2	W2	W2	NW1	NW1	2.00		2.00
23	10.0	14.1	11.5	11.9	729.2	729.1	727.4	89	75	89	10	8	10	W4	W4	W4	W1	W1	2.00		2.00
24	10.5	12.4	10.5	11.1	725.4	724.7	723.3	92	88	90	10	10	10	SW3	SW4	SW4	SW4	SW4	0.30		0.30
25	11.0	12.6	12.2	11.9	722.9	726.0	729.5	94	94	90	10	10	7	SE2	E2	E2	S1	S1	0.30		0.30
26	10.5	18.0	15.5	14.7	732.7	733.7	734.5	93	73	84	10	9	3	E1	E1	E1	SW1	SW1	4.00		4.00
27	12.0	22.4	16.6	17.0	735.8	735.7	736.4	90	55	78	5	4	0	NE1	E2	E2	SE1	SE1	9.00		9.00
28	10.5	24.3	15.8	16.9	736.8	736.6	737.9	88	65	80	10	4	1	E1	S3	S3	NE1	NE1	9.00		9.00
29	12.0	20.0	15.0	15.7	739.0	739.0	739.1	90	63	82	10	6	0	E2	W1	W1	W2	W2	8.00		8.00
30	13.0	20.5	17.0	16.8	739.5	739.1	738.8	86	47	65	5	6	0	SW2	W3	W3	SW2	SW2	10.00		10.00
31	12.0	24.5	16.9	17.8	739.4	738.7	738.2	85	35	72	0	0	0	S2	SW2	SW2	SW1	SW1	13.00		13.00
Moyennes	12.8	16.7	15.6	15.7	730.4	730.4	730.2	88	70	82	8.8	7.3	5.8						134.9		124.30
																			total		total

# ECHTERNACH

H = 164 m.  
 λ = E 06° 25'  
 φ = N 49° 49'

Août 1954.  
 Observateur : M. BESENIUS  
 (Instituteur)

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLATIONS Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	N	7	13	21	7			
1	12.0	17.7	16.0	15.2	746.0	745.9	746.9	87	75	85	8	10	7	SWO	SWO	1.00		
2	15.6	25.7	20.4	20.6	748.9	747.7	747.1	92	54	76	10	1	0	SWO	SWO	10.00		
3	15.0	28.2	22.8	22.0	747.6	746.6	744.1	92	55	62	0	0	9	SWO	W1	11.00		
4	15.4	31.0	22.0	22.8	743.4	740.9	742.8	86	30	63	2	1	10	NO	SE2	11.00		
5	15.6	26.5	20.0	20.7	743.5	743.0	742.6	92	70	90	10	5	5	SWO	SWO	10.00		
6	17.0	25.0	20.0	20.7	740.4	738.8	738.3	94	60	85	10	9	10	SWO	WO	2.30		
7	14.0	19.8	15.0	16.3	740.6	741.6	743.0	85	50	75	2	9	10	SW2	SW2	4		
8	15.6	16.8	16.2	16.2	742.2	738.7	735.2	77	85	90	10	10	10	SW2	SE2	1.5		
9	15.8	17.0	15.0	15.9	737.7	732.7	734.7	82	70	90	8	10	10	SW2	SW2	15.4		
10	13.6	16.6	14.0	14.7	738.9	739.8	740.8	79	70	81	10	8	9	SW2	W1	4.7		
11	13.4	15.0	14.0	14.1	743.9	744.9	745.9	77	52	70	10	8	0	SW2	SW2	2.30		
12	13.4	17.0	16.6	15.7	744.9	742.4	740.4	83	60	89	9	10	9	SE1	SW3	2.00		
13	14.8	17.5	16.5	16.3	741.9	741.5	741.8	92	86	94	10	10	10	SW1	SW1	3.00		
14	16.0	18.3	17.4	17.2	740.9	738.8	736.8	94	86	92	10	10	10	SO	SEO	1		
15	12.5	14.7	13.6	13.3	738.3	742.8	744.8	90	83	92	10	10	10	NW1	SWO	.		
16	12.8	19.4	14.6	15.6	746.4	746.9	748.5	91	58	84	10	5	9	WO	SWO	1.00		
17	10.2	20.5	18.5	16.4	750.0	750.5	749.4	92	51	80	10	9	5	SWO	SO	1.00		
18	16.4	20.0	15.0	17.1	747.5	745.9	746.4	92	65	90	10	10	5	S1	SO	5.30		
19	15.6	18.2	15.2	16.3	745.8	745.8	746.8	75	62	78	5	9	10	SW2	SO	8.30		
20	12.0	16.8	15.6	14.8	747.9	746.9	745.9	91	65	84	10	9	10	WO	W2	2.00		
21	14.6	19.8	17.4	17.3	742.7	743.8	742.3	92	78	83	10	10	10	WO	WO	3.30		
22	14.8	15.6	13.0	14.5	741.9	743.1	743.5	92	90	89	10	10	0	NWO	SEO	1.00		
23	13.2	16.0	12.6	13.9	743.9	743.1	740.9	80	71	89	10	9	9	SW2	WO	1		
24	12.0	13.8	12.2	12.7	738.9	739.9	738.0	89	85	90	10	10	10	SE2	SWO	.		
25	12.6	13.6	13.4	13.2	738.6	740.1	744.6	93	92	89	10	10	10	SE1	NEO	15.0		
26	11.4	17.0	15.8	14.7	748.7	749.0	748.4	93	83	86	9	10	9	SEO	NO	0.6		
27	11.0	24.6	17.2	17.6	750.0	749.8	750.8	95	53	85	10	5	7	NO	NEO	5.00		
28	11.2	24.6	16.4	17.4	753.0	751.2	752.6	94	48	92	10	6	7	NEO	NW1	9.00		
29	13.6	21.0	14.9	16.5	754.6	754.0	754.2	94	63	87	10	8	0	NWO	SWO	6.30		
30	15.0	21.3	18.0	18.1	754.2	752.7	753.2	78	49	70	3	4	9	SW2	SWO	10.00		
31	13.2	24.5	12.5	16.7	754.2	753.6	753.4	87	47	89	5	0	0	SW2	SWO	12		
Moyennes	13.8	19.8	16.2	16.6	745.1	744.6	744.7	88	66	84	8.4	7.9	7.4	total	total	92.2	134.30	





LUXEMBOURG (VILLE)

H = 334 m.  
 λ = E 06° 03'  
 φ = N 49° 37'

Septembre 1954.  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Alhénéée)

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSONSATIONS	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	10.5	26.4	21.4	19.4	736.4	734.9	734.9	87	44	65	3	7	0	SE2	SE3	S3		30	
2	18.0	22.1	19.0	19.7	736.3	737.0	737.3	85	72	80	6	5	2	S1	SW3	W2		00	
3	14.5	25.0	17.0	18.8	736.5	735.5	734.4	90	58	82	9	4	0	SW2	SW1	SW1		00	
4	12.5	25.0	21.0	19.5	733.5	732.0	732.0	96	58	75	10	5	2	W1	S2	S1		00	
5	16.0	20.0	16.1	20.7	730.5	731.9	732.3	88	68	72	8	9	2	S1	SW4	W2		00	
6	13.0	19.0	18.0	16.7	733.0	732.0	733.5	97	76	84	10	8	10	E1	S2	S2		00	
7	15.0	20.3	16.6	17.3	733.5	733.5	733.7	90	78	89	10	9	9	S2	W2	W1		30	
8	13.5	19.2	14.4	15.7	734.2	734.6	734.8	90	62	80	10	3	5	W2	SW3	W1		00	
9	11.2	19.0	18.0	16.1	734.1	733.1	732.6	92	66	70	10	10	10	S1	SW5	SW3		00	
10	12.2	16.5	16.5	15.1	732.8	732.9	731.6	93	87	90	10	8	5	S1	S3	SW1		00	
11	15.5	18.4	12.0	15.3	731.5	730.5	730.4	88	76	93	10	10	10	S2	SW4	SW1		00	
12	12.0	16.2	11.0	13.1	729.6	729.9	731.0	93	73	90	10	3	2	SW5	SW6	SW3		00	
13	10.0	13.6	12.0	11.9	733.4	734.1	733.9	93	75	84	10	5	10	S3	W2	S1		00	
14	10.4	16.0	13.0	13.1	733.3	732.9	733.4	93	70	90	10	10	10	SE1	E1	E1		00	
15	8.5	15.6	13.3	12.5	734.7	734.8	734.8	95	65	80	10	6	10	S1	S3	SW5		00	
16	13.0	15.4	11.7	13.4	732.4	731.0	733.2	92	90	92	10	10	10	W4	SW7	SW4		00	
17	8.7	13.4	11.5	11.2	733.3	733.5	733.5	94	70	80	3	8	10	SW3	SW5	SW3		00	
18	11.1	12.5	15.7	13.1	732.8	732.3	730.5	93	90	94	10	10	10	S3	SW4	SW3		00	
19	14.5	16.1	13.5	14.7	731.7	731.4	730.8	90	94	94	10	10	10	SW2	SW3	SW2		00	
20	13.0	13.5	10.0	12.2	730.3	731.0	733.2	86	73	88	8	4	0	W6	W3	W2		00	
21	7.0	11.0	7.5	8.5	732.8	732.8	733.3	90	80	88	8	8	2	S2	S2	W1		00	
22	7.1	11.0	8.4	8.8	732.4	733.2	735.4	97	77	88	10	7	9	SW2	SW3	W1		00	
23	6.1	12.5	7.5	8.7	738.0	738.8	737.6	95	70	80	10	8	0	W2	S2	SE1		00	
24	6.1	13.4	12.3	10.6	733.7	731.6	729.6	87	77	84	9	9	10	S2	SE3	S2		00	
25	13.0	15.0	10.5	12.8	727.3	726.8	729.4	90	82	85	9	9	2	SW4	SW5	W4		00	
26	9.0	11.1	11.3	10.5	729.6	728.7	728.9	85	89	98	10	10	10	S2	W4	W4		00	
27	11.2	9.4	6.5	9.0	728.7	729.4	732.8	96	90	90	9	10	0	SW4	N3	N1		00	
28	3.0	11.8	9.2	8.0	732.5	730.9	729.9	97	82	93	10	10	6	E1	W4	W1		00	
29	6.5	6.9	3.5	5.6	731.8	732.8	736.8	97	88	87	8	8	0	W2	W3	W1		00	
30	3.0	8.1	8.4	6.5	737.3	735.5	732.3	88	76	94	6	10	10	SW2	SW4	SW8		00	
31																			
Moyennes	10.8	15.8	12.9	13.2	732.9	732.6	732.9	91	75	85	8.9	7.8	5.9				100.6	total	83.5

ECHTERNACH

Septembre 1954.  
Observateur : M. BESENIUS  
(Instituteur)

H = 164 m.  
λ = E 06° 25'  
φ = N 49° 49'

JOUR	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATIONS
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	U	7	13	21	N	7	13	21			
1	9.2	27.2	18.6	18.3	751.7	750.2	749.1	93	10	3	0	WO	SE1	SO	.		30	
2	15.5	23.8	16.8	18.7	750.3	751.0	751.6	93	10	5	0	SWO	SWO	SWO	.		00	
3	15.3	25.2	19.0	19.8	750.7	749.1	748.9	92	5	6	0	NWO	NWO	SWO	.		00	
4	14.3	28.2	20.0	20.8	747.3	747.9	746.6	93	10	2	2	SWO	SE1	SWO	.		00	
5	17.6	21.5	17.0	18.7	747.2	746.4	745.4	91	10	5	0	SO	W5	NWO	.		00	
6	12.0	22.0	19.2	17.7	747.7	747.6	748.3	90	10	9	10	SWO	SW1	SWO	.		30	
7	15.6	23.6	17.4	18.9	747.9	749.0	748.1	95	10	8	10	SWO	SO	SWO	1.0		00	
8	15.8	20.0	13.4	16.4	748.6	749.5	750.1	92	10	5	1	NWO	W1	SWO	2.0		00	
9	10.2	18.7	20.0	16.3	748.5	747.3	746.5	98	1	6	10	SWO	S2	SO	.		30	
10	15.2	18.2	17.2	16.9	746.7	746.3	744.7	90	10	9	0	SO	SW1	SW1	2.0		00	
11	16.0	19.0	13.6	16.2	745.3	744.6	745.4	75	9	7	10	SW2	SW2	SWO	4.5		00	
12	13.8	16.0	16.0	13.9	743.4	743.4	745.8	90	8	7	10	S1	SW2	SW1	5.0		00	
13	11.0	14.2	12.2	12.5	747.8	748.4	748.9	87	10	10	10	SO	SWO	SWO	1.9		00	
14	9.8	16.3	14.0	13.4	748.0	746.9	748.0	94	10	10	8	SWO	SWO	SWO	.		00	
15	9.0	17.0	15.2	13.7	749.1	748.9	749.1	95	10	6	10	NWO	SW3	SW3	2.0		00	
16	14.0	16.0	15.0	15.0	746.0	745.0	745.5	86	10	10	10	SW2	SW2	SW1	.		00	
17	10.2	15.0	13.2	12.8	747.7	748.0	747.5	88	8	6	10	SW1	SW2	SW1	10.2		30	
18	12.2	14.0	15.0	13.7	747.5	746.6	745.0	90	10	10	10	SWO	SWO	SWO	0.3		.	
19	15.0	17.8	15.0	15.9	746.0	745.9	746.9	93	10	10	10	SWO	SW2	SWO	15.5		30	
20	14.5	16.9	11.0	14.1	744.4	747.4	748.2	88	8	6	0	SW1	SW3	SWO	18.5		30	
21	11.0	13.0	9.2	11.1	746.7	746.3	747.3	93	10	5	5	SWO	SW3	SWO	.		30	
22	8.2	11.0	9.0	9.4	746.2	748.0	749.0	82	9	9	10	SW2	SW3	SW1	2.2		30	
23	6.2	13.0	7.5	8.9	752.7	755.2	751.9	96	8	4	6	WO	SE1	SWO	2.5		00	
24	4.4	15.2	12.4	10.7	748.1	745.0	743.5	94	9	10	0	SWO	S1	SWO	.		00	
25	13.0	16.5	12.5	14.0	740.6	742.2	743.0	78	10	9	5	SW2	SW3	SWO	1.5		30	
26	10.0	13.0	12.0	11.7	744.2	743.2	742.7	87	10	8	10	SWO	SW2	SW3	5.2		00	
27	12.8	10.8	10.3	8.4	743.2	744.3	747.8	90	10	10	0	SW1	NW1	NWO	6.5		30	
28	4.2	10.8	10.3	8.4	747.5	745.9	745.0	96	10	8	5	NWO	SW1	SWO	3.8		30	
29	8.8	11.4	4.5	8.2	746.4	748.2	751.6	77	9	10	0	SWO	SW2	NWO	.		30	
30	4.6	9.6	9.8	8.0	752.4	751.2	745.5	83	9	10	10	S2	SW2	SW3	3.0		.	
Moyennes	11.6	17.2	13.7	14.1	747.3	747.3	747.1	90	9.1	7.4	5.7				total		total	11630
								67							87.6			

CLERVAUX

H = 454 m.  
 λ = E 06° 01'  
 φ = N 50° 03'

Septembre 1954.  
 Observateur : R. P. BENOIT  
 (Abbaye Saint-Maurice)

JOUR DE MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	DURÉE DES PLUIES Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	11.8	24.8	21.6	19.4	726.0	724.6	723.6	79	42	54	3	4	6	NE1	SE2	S2	30	
2	16.2	21.0	18.6	18.6	725.4	726.3	725.8	94	76	83	9	9	8	S1	S3	SW2	30	
3	12.8	22.0	18.2	17.6	725.8	725.5	724.1	96	59	89	4	7	4	NO	S3	NW1	35	
4	12.2	23.0	22.4	19.2	722.6	722.0	720.4	97	61	83	10	4	4	N1	S4	SE2	40	
5	16.6	18.6	14.6	16.6	719.9	720.6	720.9	92	74	90	10	8	5	S2	S1	S2	35	
6	9.4	17.8	15.8	14.3	722.2	722.4	721.9	97	84	94	6	9	9	W1	S2	N1	30	
7	13.4	19.8	15.4	16.2	722.4	723.5	722.7	97	71	95	6	8	9	E1	S2	N1	05	
8	13.2	16.4	12.0	13.8	723.6	724.2	723.6	96	62	81	10	7	2	NW1	S2	W2	40	
9	8.6	15.2	17.0	13.6	722.8	722.0	721.0	94	88	85	6	8	10	S2	S5	SW6	05	
10	11.2	15.2	16.2	14.2	721.5	721.6	720.1	97	89	94	8	9	10	SW2	SW5	S3	3	
11	14.4	15.2	9.8	13.1	719.2	719.2	717.8	86	98	97	10	10	10	SW6	SW6	S5	40	
12	11.4	13.8	11.2	12.1	718.0	717.7	718.4	98	83	96	9	6	7	S2	SW6	SW2	30	
13	9.4	12.6	11.2	11.0	721.4	722.9	722.4	96	75	94	8	8	8	SW4	SW5	SW1	2	
14	8.6	14.0	12.0	11.5	721.7	722.0	721.7	96	76	88	9	9	7	SW1	SW2	W2	60	
15	5.0	14.6	12.2	10.6	723.3	723.4	723.2	99	61	94	0	7	10	S1	SW6	SW7	05	
16	12.2	14.4	11.2	12.6	720.8	719.0	718.1	96	97	94	10	10	9	S6	SW6	SW2	40	
17	8.8	12.6	10.4	10.6	721.6	722.4	721.9	96	64	80	10	7	10	SW3	W7	SW4	2	
18	10.2	12.2	13.8	12.0	721.2	721.1	718.7	98	97	99	9	10	10	SW2	S2	S2	05	
19	13.2	16.4	13.6	14.4	720.1	719.7	719.7	98	90	98	10	8	10	S1	SW4	S0	05	
20	12.0	12.6	9.4	11.3	718.0	720.8	721.5	90	68	86	9	4	5	W5	W2	W2	30	
21	7.2	11.4	7.4	8.6	720.7	720.2	720.8	95	66	91	9	9	9	SW2	SW6	S6	45	
22	7.2	10.2	7.2	8.2	720.1	722.0	723.2	93	84	95	10	10	10	W3	NW2	NW2	05	
23	5.6	11.2	6.6	7.8	726.7	728.0	726.7	99	66	89	10	6	3	NW2	W1	S0	35	
24	6.4	14.4	13.0	11.3	722.1	720.3	718.2	86	61	82	9	10	6	S2	S5	S4	00	
25	12.8	14.4	9.4	12.2	714.6	714.8	716.3	97	88	90	9	10	7	W7	SW5	W3	30	
26	8.4	10.2	10.0	9.5	718.0	716.0	716.3	96	97	95	10	10	10	SW4	W3	W2	05	
27	10.6	8.2	5.2	8.0	717.1	718.6	720.5	96	96	95	10	10	1	W1	N1	NW0	15	
28	0.2	11.4	9.0	6.8	721.6	718.7	718.0	100	77	96	2	8	10	S0	SW4	SW1	05	
29	6.2	4.8	3.2	4.7	719.4	721.0	724.3	93	96	90	7	6	2	NW3	NW4	W2	50	
30	2.2	6.6	7.4	5.4	725.8	725.0	720.5	95	92	98	9	10	10	SW1	SW3	SW8	05	
31																		
Moyennes	9.9	14.5	12.2	12.2	721.5	721.5	721.1	95	78	90	8.0	8.0	7.3				total	
																		10245
																		112.4
																		total
																		10245





# ECHTERNACH

Octobre 1954

Observateur : M. BESENIUS  
(Instituteur)

H = 164 m.  
λ = E 06° 25'  
φ = N 49° 49'

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	HEURES D'INSOLATION
	T			P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	12.8	18.4	15.8	15.7	748.4	751.7	751.9	88	55	84	9	6	5	SWI	SWO	SWI	3.4	3.00
2	14.2	17.5	11.4	14.4	753.2	754.0	753.7	93	65	87	10	10	0	SWO	SWI	WO		6.00
3	10.5	21.5	14.2	15.4	750.9	750.0	748.0	95	50	88	10	0	0	WO	SEO	SEO		8.30
4	12.6	15.3	10.2	12.7	751.0	753.9	754.2	74	60	91	9	6	5	SWI	SW2	SWO		5.00
5	8.4	13.8	12.8	11.7	753.1	752.8	752.0	92	85	90	10	10	10	SWO	SWI	SWI		0.30
6	13.8	14.7	8.5	12.3	750.0	748.7	750.0	90	88	85	10	10	5	SWI	SW2	SW2	2.9	
7	8.3	9.4	9.2	9.0	748.2	746.1	750.7	77	90	85	10	10	10	SW2	NW2	NO	5.0	
8	7.0	11.8	9.6	9.5	753.3	753.3	754.0	95	71	90	10	10	10	NO	NEO	NWO	3.9	
9	7.9	10.0	4.2	7.4	750.8	751.4	752.4	95	80	90	10	10	0	NO	SWO	SWO	8.8	
10	2.6	14.0	9.0	8.5	752.1	750.4	750.0	95	40	90	10	2	10	WO	WO	WO		6.00
11	7.8	9.6	8.6	8.7	750.5	751.4	753.9	94	94	92	10	10	10	WO	WO	WO	3.4	6.00
12	6.8	11.4	6.8	8.3	757.4	758.0	757.9	95	78	92	10	6	0	WO	WO	SO	0.5	4.00
13	5.2	13.3	7.8	8.8	757.9	756.3	754.4	94	70	91	10	3	3	SO	SI	SO		4.00
14	5.2	9.0	10.3	8.2	751.5	750.4	750.1	96	90	91	10	2	0	SO	SO	SO		4.30
15	5.2	15.0	12.4	10.9	750.0	749.4	748.7	96	70	90	10	8	8	SO	SI	SO		5.00
16	5.6	17.8	11.8	11.7	749.0	749.7	750.0	96	68	94	10	10	0	SWO	SO	SWO		3.30
17	7.8	19.5	9.8	12.4	752.6	753.8	753.4	96	55	95	10	10	0	SWO	SWO	SWO		6.00
18	7.7	21.5	13.0	14.1	752.7	750.4	748.9	96	62	92	10	3	0	SWO	SI	SWO		5.30
19	13.2	13.8	14.2	13.7	743.6	742.6	743.6	76	90	82	9	10	10	SW2	WI	SWI		3.00
20	11.5	14.0	12.2	12.6	744.7	745.7	746.7	90	75	86	8	10	10	SWO	SW2	SWO	14.0	2.00
21	11.0	13.2	11.0	11.7	745.7	745.7	746.2	90	68	85	10	10	10	SWO	SW2	SWO		2.00
22	8.8	13.0	12.2	11.3	743.7	742.7	741.2	94	75	93	10	10	3	SWO	SWI	SWO		
23	11.6	13.6	13.4	12.9	741.8	742.2	740.7	78	88	90	10	10	10	WO	SWO	SWO	1.0	
24	13.5	17.2	10.6	13.8	736.7	734.7	733.6	90	80	85	10	10	10	SI	S3	SW2	0.5	
25	9.2	11.0	5.8	8.7	737.1	738.7	741.1	85	62	80	10	5	6	SW2	SW2	SW2	10.0	2.00
26	6.4	10.2	3.6	6.7	745.4	747.6	747.8	88	65	91	10	5	0	SWO	SWI	SWO	0.2	5.00
27	7.0	10.5	10.4	9.3	743.8	742.2	745.4	91	95	94	10	10	0	NWO	SO	SWO		0.30
28	8.7	16.0	10.0	11.6	749.0	750.9	749.8	94	74	90	8	8	0	SWO	SWI	SWO	4.4	2.00
29	8.8	16.2	10.3	11.8	748.8	746.2	745.0	92	64	94	10	7	0	SWO	SEI	SO		5.00
30	11.8	12.4	10.8	11.7	744.4	743.3	745.3	90	90	95	10	10	10	SWO	SWI	SW2	3.0	
31	8.6	11.3	5.5	8.5	747.9	747.3	747.8	87	61	94	10	7	0	SWI	SWI	SWO		5.00
Moyennes	9.0	14.6	10.2	11.1	748.6	748.4	748.7	90	73	89	9.8	7.6	4.7				total	81.0

CLERVAUX

Octobre 1954

H = 454 m.  
λ = E 06° 01'  
φ = N 50° 03'

Observateur : R. P. BENOIT  
(Abbaye Saint-Maurice)

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	LATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	11.0	14.2	13.8	721.7	724.7	726.2	95	72	94	9	8	10	NWI	W3	WI	8.0		1 <sup>10</sup>
2	13.4	15.2	12.6	728.0	728.9	728.6	96	85	93	10	10	2	WO	W2	NI	0.1		35
3	10.8	18.4	15.2	725.8	724.4	721.8	96	64	90	2	0	2	E2	SE3	SE4			10 <sup>05</sup>
4	10.4	12.0	10.8	724.9	727.3	728.1	84	72	80	10	8	8	SW5	NW2	N2	0.1		4
5	8.4	12.2	11.2	727.7	727.2	726.6	95	90	95	10	10	10	S2	SW2	SI	0.9		0 <sup>30</sup>
6	11.8	13.0	6.2	724.6	723.2	723.3	96	95	95	10	6	10	SWI	W3	NW4	3.7		
7	6.0	8.2	7.2	722.0	720.4	723.2	91	96	97	10	10	10	NW8	N8	N2	8.5		
8	6.0	9.0	7.6	727.2	728.0	727.6	97	81	92	10	9	10	NI	N2	WI	5.0		
9	6.2	8.4	5.4	724.4	725.4	726.0	98	91	96	9	9	0	SWI	E2	NI	9.3		0 <sup>05</sup>
10	1.8	11.4	7.2	725.5	725.2	724.3	99	51	90	3	6	10	N2	S3	SI			0 <sup>30</sup>
11	6.6	7.8	5.0	724.1	725.2	726.8	91	96	95	10	5	5	SWI	SWI	NW2	2.4		35
12	1.4	11.6	7.8	730.4	731.6	731.3	100	86	90	10	8	6	NI	SWI	SI	0.4		3 <sup>00</sup>
13	4.4	13.0	9.2	731.2	731.2	728.7	99	79	90	10	4	5	SI	S3	SWI			6 <sup>40</sup>
14	4.2	14.2	9.0	725.7	724.8	722.6	94	67	91	7	2	0	S2	SI	SWI			8 <sup>15</sup>
15	4.6	12.0	9.4	722.9	723.6	722.9	95	75	85	10	7	10	SWI	SW4	SWI	1.0		1 <sup>05</sup>
16	9.0	16.2	12.8	722.3	723.2	723.9	99	69	92	10	5	2	S2	SW4	SWI			6 <sup>30</sup>
17	9.4	15.0	12.4	725.5	727.1	727.2	97	95	92	3	10	0	SI	W2	WI	1.9		2 <sup>35</sup>
18	10.4	19.0	15.2	726.1	725.8	723.7	97	51	83	7	5	3	SI	SW2	S3			0 <sup>05</sup>
19	12.6	13.6	11.0	717.7	716.3	715.2	83	95	86	8	10	10	S4	SW4	W5			
20	10.4	11.8	10.2	718.0	720.2	720.2	95	89	95	10	9	10	SWI	SW3	SW2	11.2		
21	9.0	10.8	9.2	719.3	719.8	720.0	95	84	94	10	10	10	S2	SW3	SWI			
22	8.4	10.4	9.2	718.0	717.3	715.3	97	80	89	10	10	10	S2	SW4	SW6	0.1		1 <sup>10</sup>
23	8.4	11.6	11.2	715.7	715.8	715.1	92	89	97	8	9	10	SWO	SW2	S5	1.5		
24	12.4	14.0	8.2	711.0	708.0	705.5	92	95	93	10	10	10	S6	S7	W8	1.8		3 <sup>00</sup>
25	6.4	7.8	5.2	710.4	711.8	714.2	94	85	94	9	10	10	W5	W4	S2	10.4		5 <sup>35</sup>
26	4.4	8.8	4.2	718.4	720.7	722.2	97	70	79	10	6	0	S0	SW5	SI	4.8		1 <sup>10</sup>
27	5.4	9.0	13.0	718.4	715.4	718.4	80	99	90	10	10	10	S5	S3	SW2			5 <sup>10</sup>
28	11.0	14.6	11.2	723.5	725.4	725.7	96	81	95	7	9	7	SI	W4	SWI	9.2		0 <sup>15</sup>
29	10.4	13.4	12.6	722.4	721.2	719.8	99	84	88	10	7	2	SI	S3	SI			0 <sup>40</sup>
30	10.2	10.4	8.4	718.4	718.4	718.4	93	97	95	10	10	10	SWI	SW2	SWI	6.0		1 <sup>00</sup>
31	6.0	8.4	6.4	720.1	721.0	721.3	97	85	91	10	9	5	SW2	S3	SI	4.4		
Moyennes	8.1	12.1	9.6	722.3	722.5	722.4	95	82	91	8.8	7.9	6.7				90.7		10 <sup>00</sup>





ECHTERNACH

Novembre 1954

Observateur : M. RESENIUS  
(Instituteur)

H = 164 m.

λ = E 06° 25'

φ = N 49° 49'

JOUR DE MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T		PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U		NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	DURÉE DES NEIGES Heures	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	3.0	9.8	3.6	5.5	750.0	748.9	749.9	95	74	92	10	3	2	SWO	SWO	6.00	
2	2.4	6.0	7.2	5.2	750.4	750.0	749.5	95	90	93	10	10	10	SWO	SWO	0.30	
3	9.4	10.4	9.1	9.6	745.0	746.8	748.2	90	70	70	9	10	5	SWO	SWO	0.30	
4	3.2	5.8	2.9	4.0	749.5	750.0	747.9	92	90	90	10	0	0	SWO	SO	4.00	
5	0.4	7.2	2.5	3.4	746.8	745.9	744.9	95	73	87	10	1	3	SWO	SEO	6.00	
6	1.1	10.0	8.4	6.5	744.8	743.8	743.6	93	83	90	5	5	8	SEO	SEO	2.00	
7	12.2	14.0	14.5	13.6	742.9	741.9	739.7	92	90	92	10	10	10	SWO	SO	16.0	
8	7.0	7.6	6.6	7.1	742.7	741.9	739.9	89	90	88	10	10	10	NWO	NEI	5.5	
9	10.2	10.2	2.4	7.6	736.5	740.7	747.7	91	44	85	10	3	0	SW2	NW1	6.00	
10	1.0	2.2	2.4	1.2	749.2	746.2	742.2	94	93	90	10	10	10	NWO	NWO	3.00	
11	4.3	8.8	7.6	6.9	747.7	750.1	749.8	88	75	81	2	9	10	SW2	SWO	5.00	
12	9.0	11.2	12.0	10.7	748.4	746.6	747.0	90	92	84	10	10	10	SO	S2	0.7	
13	1.8	8.0	0.5	3.4	750.5	751.5	751.3	95	83	86	10	5	0	WO	W1	5.00	
14	5.2	9.0	2.0	5.4	751.0	751.1	754.4	90	74	87	10	8	0	SWO	SWO	2.00	
15	0.4	5.8	0.2	2.1	755.2	756.0	759.9	93	75	91	0	10	0	NWO	SW2	1.00	
16	2.4	4.4	2.8	1.6	762.2	761.2	760.3	92	75	86	8	9	10	NWO	NW2	2.00	
17	3.0	3.8	3.1	3.3	757.5	756.1	755.5	90	90	95	10	10	10	SWO	SWO	1.00	
18	1.4	7.4	2.2	3.7	754.4	753.6	754.1	95	76	92	10	10	10	SWO	NW2	2.00	
19	0.6	4.5	0.8	2.0	754.9	755.1	755.5	93	93	93	10	10	10	NWO	NE1	5.00	
20	3.0	2.5	-2.3	-0.9	756.3	754.4	753.8	96	75	86	8	5	0	SEO	SE1	2.00	
21	6.8	1.0	-4.4	-3.4	752.5	750.7	749.4	90	70	91	0	0	0	NEO	SW1	5.00	
22	5.4	-0.8	-0.2	-2.1	750.0	749.0	745.2	95	89	93	0	10	0	SO	SO	1.00	
23	1.0	5.3	6.2	3.5	742.5	740.8	737.5	94	75	64	7	10	10	SO	SE1	3.00	
24	7.8	8.2	-0.4	5.2	737.9	740.6	743.1	83	68	93	10	8	0	SW2	NW1	5.5	
25	1.0	5.9	7.2	4.0	740.4	739.7	741.2	94	94	93	10	10	10	SWO	SO	2.0	
26	8.0	10.1	11.0	9.7	742.3	741.0	736.0	87	74	85	9	7	10	SW1	SW1	3.00	
27	10.2	10.8	6.3	9.1	738.2	740.9	738.4	66	55	78	9	5	0	SW2	SWO	3.00	
28	11.6	10.9	8.0	10.2	733.8	734.5	735.9	90	87	87	10	10	10	SWO	SW1	4.00	
29	7.6	8.7	9.5	8.6	738.9	738.9	736.4	90	86	75	10	10	8	S2	SW2	5.0	
30	10.2	10.9	9.1	10.1	733.9	735.9	737.4	80	79	81	10	10	3	S2	SW1	6.8	
31																4.0	1.00
Moyennes	3.6	7.3	4.7	5.2	746.9	746.8	746.5	91	79	87	8.2	7.6	5.6			63.0	65.0
																total	total

CLERVAUX

November 1954  
 Observateur : R. P. BENOIT  
 (Abbaye Saint-Maurice)

H = 454 m.  
 λ = E 06° 01'  
 φ = N 50° 03'

N°	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	DURÉE DE L'ÉCLAIRESCEMENT	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	U	7	13	21	N	7	13	21				DF
1	1.8	11.2	7.0	6.7	722.8	723.5	723.6	66	3	4	1	E1	E3	SE1	8 <sup>15</sup>				
2	1.2	6.2	5.4	4.3	723.8	724.2	723.4	99	0	10	0	N1	S1	SW2	10				
3	6.4	8.0	6.6	7.0	719.9	719.7	719.7	99	9	8	9	W2	W3	NW4	0 <sup>05</sup>				
4	4.6	7.8	5.0	5.8	722.5	722.6	722.5	95	9	8	0	S1	S3	S3	2 <sup>00</sup>				
5	2.0	9.4	6.6	6.0	720.7	720.6	719.2	93	0	4	5	SI	SE2	SE3	8 <sup>00</sup>				
6	5.6	11.6	11.4	9.5	717.4	717.9	717.5	94	7	7	10	SO	S2	SI	1				
7	11.2	11.4	12.8	11.8	716.2	716.3	714.6	97	10	10	10	S1	SW2	S5	3 <sup>00</sup>				
8	4.0	5.8	4.2	4.7	716.0	716.1	713.3	95	10	7	10	N5	SE2	S2	3 <sup>35</sup>				
9	7.4	7.2	4.4	6.3	710.0	713.8	718.0	98	10	5	7	SW4	W4	W2	6 <sup>55</sup>				
10	3.0	3.4	3.0	1.1	721.3	719.9	720.2	100	0	6	9	N2	SW2	S2	3 <sup>00</sup>				
11	5.2	9.0	6.0	6.7	720.8	722.9	723.4	97	7	6	10	NW1	S3	S5	5				
12	7.6	10.2	8.0	8.6	722.3	720.8	720.8	99	10	10	10	S4	SW4	SW2	3 <sup>4</sup>				
13	2.6	4.8	2.0	3.1	723.8	725.4	725.8	99	0	1	0	NW1	N2	W1	1 <sup>15</sup>				
14	3.4	6.4	3.0	4.3	723.9	725.3	727.4	97	8	8	10	W1	NW4	NW2	5 <sup>05</sup>				
15	1.8	3.8	3.0	2.9	728.5	729.6	731.0	97	8	10	10	W1	NW2	N2	1 <sup>30</sup>				
16	-1.6	1.4	0.0	-0.07	734.1	734.5	733.8	98	0	10	10	N1	W2	W1	.				
17	0.0	3.0	2.6	1.9	730.7	730.2	729.5	100	10	10	0	SI	N1	N1	.				
18	2.6	4.2	2.4	3.1	727.7	727.8	727.9	97	10	9	10	N2	N2	N2	.				
19	1.0	3.2	0.6	1.6	728.5	728.9	729.3	100	10	9	0	N1	E1	SE0	.				
20	-1.4	0.8	-2.0	-0.9	729.3	728.8	727.2	95	9	9	0	E1	SE2	E1	3 <sup>5</sup>				
21	-4.8	-0.2	-3.0	-2.7	724.6	723.6	722.2	92	0	2	0	SE1	S2	S0	4				
22	-2.6	1.0	3.2	0.5	720.4	720.2	718.5	94	9	10	10	SI	S2	S3	.				
23	3.4	6.8	5.6	5.3	716.1	713.6	711.5	95	9	9	10	SI	SE3	S5	.				
24	6.6	6.2	1.4	4.7	708.8	714.6	716.2	98	10	7	2	S6	SW4	S0	4 <sup>05</sup>				
25	1.4	3.8	6.6	3.9	714.2	713.1	714.0	94	9	10	10	S3	S2	S2	.				
26	5.2	6.2	8.4	6.6	715.2	715.2	710.9	94	8	10	10	SW2	S3	S6	0 <sup>05</sup>				
27	7.8	7.8	6.2	7.3	710.6	713.8	713.0	80	9	7	0	SW7	SW8	S3	3 <sup>00</sup>				
28	10.0	9.2	7.4	8.9	707.0	708.5	709.7	96	10	10	10	S8	SI	SW2	.				
29	5.6	7.0	7.2	6.6	712.2	713.0	710.7	96	10	9	10	S5	S5	S3	.				
30	7.8	8.4	6.8	7.7	707.9	709.9	711.7	89	10	9	9	S5	S5	S6	.				
Moyennes	3.4	6.2	4.7	4.8	719.9	720.5	720.2	95	7.1	7.7	6.7	7.1	7.7	6.7	61.9	total	58 <sup>30</sup>		



LUXEMBOURG (VILLE)

Décembre 1954

H = 334 m.  
 λ = E 06° 03'  
 φ = N 49° 37'

Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Athénée)

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSONNATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	6.0	7.3	4.0	727.5	731.8	735.7	90	88	94	4	7	0	S5	S1	6.4		2 <sup>00</sup>	
2	-0.5	4.4	3.5	741.1	741.7	743.1	100	98	97	10	8	8	S2	S1			0 <sup>30</sup>	
3	7.6	8.7	8.5	744.5	745.2	748.5	96	96	96	10	10	4	S3	S2	0.5			
4	7.8	9.5	9.2	745.8	741.1	737.0	96	96	88	10	10	10	SW3	SW4	0.3			
5	3.5	4.8	2.8	736.5	735.7	732.7	85	82	82	10	7	10	SW8	SW4	4.1		1 <sup>00</sup>	
6	2.8	4.0	1.4	726.5	724.8	723.1	95	86	87	10	10	3	NW4	W5	1.5			
7	1.0	1.0	-1.5	713.8	712.8	714.5	95	96	95	10	10	0	NW2	E3	2.5			
8	-2.0	0.6	0.8	715.4	712.6	709.3	98	94	94	10	10	10	SE2	S2				
9	5.1	6.2	4.2	706.6	709.4	714.2	98	90	98	10	10	10	SE3	S4	18.2			
10	4.5	6.0	4.0	721.1	725.5	726.5	98	92	92	10	8	8	S2	E3	4.8		1 <sup>00</sup>	
11	1.1	4.5	2.6	726.5	727.5	727.6	98	99	97	10	10	10	SE2	S2	0.1		0 <sup>15</sup>	
12	1.5	3.0	1.9	725.5	723.3	720.8	94	90	90	10	10	10	S2	S3			0 <sup>00</sup>	
13	2.0	2.5	2.6	726.4	727.2	725.5	96	95	98	10	10	9	S2	S4			3 <sup>00</sup>	
14	7.0	5.6	5.6	723.5	729.0	733.2	98	97	96	10	10	10	W4	W4	8.0		0 <sup>00</sup>	
15	9.0	9.5	5.7	736.2	737.1	741.9	100	98	98	10	10	3	W3	W1	6.4		0 <sup>00</sup>	
16	1.5	3.0	1.5	743.7	743.6	742.6	98	96	98	10	10	10	S2	SE1	1.2		1 <sup>15</sup>	
17	-0.7	-0.4	0.2	741.3	740.9	741.9	98	97	97	10	10	10	S1	W1	1.0			
18	1.2	3.5	2.2	741.9	741.7	742.9	98	96	94	10	10	8	S2	S1				
19	-1.2	-0.4	0.8	742.6	742.4	742.1	98	98	98	10	10	10	W1	W2				
20	1.0	1.5	2.9	740.1	738.4	737.1	100	100	100	10	10	10	S2	SE2			0 <sup>15</sup>	
21	2.0	2.5	4.5	737.0	734.7	727.4	98	94	94	2	9	10	SW3	W8	0.4		0 <sup>15</sup>	
22	2.5	4.0	5.0	723.1	724.3	724.2	97	92	90	10	8	7	W8	W4	0.4			
23	4.8	5.2	2.6	718.7	716.7	722.1	92	91	72	10	10	10	NW8	W8	12.2			
24	0.6	1.5	-0.5	728.1	731.2	733.5	100	84	85	10	9	0	NW5	W7	6.0		0 <sup>30</sup>	
25	-2.0	1.5	5.5	733.7	732.7	733.4	98	98	95	10	10	10	S3	W3	0.3			
26	5.0	7.3	6.3	730.9	731.0	733.2	95	90	92	10	8	10	W7	W6	6.4			
27	6.0	6.5	6.4	734.4	734.9	736.6	97	97	97	10	10	10	W6	W4	0.2			
28	7.0	7.4	6.7	737.5	738.0	738.2	97	92	98	10	10	10	SW2	W4	0.3			
29	6.0	7.3	5.6	737.9	737.5	738.2	74	92	86	10	9	10	SW2	W1	0.4			
30	5.5	8.4	4.5	737.9	737.2	737.6	83	82	90	10	6	4	E3	E3			1 <sup>30</sup>	
31	-1.5	2.0	-1.0	738.2	738.9	739.0	90	72	74	3	1	0	E3	E1			8 <sup>00</sup>	
Moyennes	3.0	4.4	3.5	731.7	731.9	732.3	94	89	89	9.3	9.0	7.8			total		total	17.45
															85.0			

ECHTERNACH

Décembre 1954

H = 164 m.

λ = E 06° 25'

φ = N 49° 49'

Observateur : M. BESENIUS

(Instituteur)

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	HEURES D'INSOLATION
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	8.4	9.4	9.5	742.2	745.8	749.8	80	65	90	IO	5	0	SW2	SWO	SWO	8.0		2.0
2	1.9	4.6	4.6	755.3	756.9	758.0	95	93	90	IO	IO	5	SWO	SWO	SWO			2.00
3	7.2	9.4	6.0	758.9	760.0	762.9	92	90	90	IO	IO	0	SO	SO	SWO			
4	8.3	9.8	12.0	759.8	755.8	751.8	90	88	86	IO	IO	IO	SWO	S2	SW4			3.0
5	5.5	5.0	3.2	750.3	750.0	747.0	74	83	80	7	9	5	SW2	SW2	SWO	2.5		3.00
6	4.5	6.0	1.5	740.6	738.9	736.6	85	85	92	IO	5	5	SWI	SWI	SWO	3.0		3.00
7	2.5	2.8	-1.6	728.1	727.7	728.9	90	76	90	IO	9	0	SWI	NE2	NO			
8	-2.6	2.3	3.0	731.9	727.7	723.4	94	84	87	IO	IO	IO	NO	SE2	S3			
9	7.2	8.4	6.3	721.1	723.3	728.8	95	87	80	IO	IO	IO	S3	S3	SW4			
10	5.5	8.3	1.4	737.4	739.6	742.0	87	76	93	IO	8	IO	SO	SE2	SEO			3.00
11	1.2	3.3	2.0	741.8	743.2	741.2	95	95	93	IO	IO	IO	SEO	SEO	SEO			0.30
12	2.8	5.0	3.0	739.4	734.7	735.2	87	72	90	9	8	IO	SW2	SW2	SW2			2.00
13	4.0	4.4	4.2	740.7	741.8	739.2	85	85	85	IO	IO	IO	SW2	SI	S2			
14	6.0	7.8	6.6	738.2	744.2	748.7	93	80	87	IO	IO	IO	SO	SW2	NWO			
15	8.4	11.4	3.6	750.2	751.9	757.6	92	90	95	IO	IO	IO	SO	SWI	SWO			
16	2.0	4.5	3.0	759.5	759.0	758.0	95	88	90	IO	IO	IO	SWO	NEO	NEO			
17	0.3	1.0	1.2	756.6	756.5	756.9	95	86	88	IO	IO	IO	SWI	SWO	SWO			
18	2.1	4.2	1.4	757.3	757.1	757.9	90	90	90	IO	IO	IO	WO	SWI	WO			
19	0.8	1.4	2.0	758.3	758.3	756.8	90	87	90	IO	IO	IO	WO	SWO	SWO			
20	2.4	3.2	4.6	755.3	754.3	751.2	90	92	90	IO	IO	IO	SO	SO	SW2			
21	4.5	5.0	6.0	752.0	750.2	751.4	74	74	75	9	5	IO	SWO	SW2	SW5			1.30
22	5.6	6.8	6.8	736.9	738.0	737.2	80	58	83	IO	8	IO	NW3	NW4	NW3			0.30
23	9.4	7.8	3.0	731.2	730.2	736.3	81	80	70	IO	IO	0	NW3	NW6	NW2			1.00
24	2.7	4.2	1.0	741.6	745.2	748.9	75	65	68	5	8	0	NW3	W2	SWO			
25	1.0	4.0	7.2	749.4	746.5	746.1	85	91	91	IO	IO	IO	SO	SW2	SW2			
26	9.0	9.5	9.0	745.2	744.9	748.5	73	73	90	IO	IO	IO	SW2	W2	SWO			0.30
27	8.8	7.5	7.6	748.4	749.0	750.2	70	91	84	IO	IO	IO	SW2	W2	SWO			
28	8.8	10.0	8.8	752.7	753.0	753.2	85	80	86	IO	IO	IO	SI	SWI	SWO			
29	7.8	9.0	6.6	753.4	751.6	752.3	83	70	88	IO	IO	IO	NO	WO	WO			3.0
30	6.5	7.0	4.0	753.1	752.3	753.1	90	80	91	IO	IO	0	WO	WI	NEO			2.30
31	-0.5	3.0	-0.8	755.3	755.0	755.0	80	53	74	0	0	2	NEO	NE2	E2			7.0
Moyennes	4.6	6.0	4.4	746.5	746.5	747.2	87	81	86	9.3	8.9	7.3	total	total	total	91.5		30.00

# CLERVAUX

H = 454 m.  
 λ = E 06° 01'  
 φ = N 50° 03'

Décembre 1954  
 Observateur : R. P. BENOIT  
 (Abbaye Saint-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	LATIONS INSO	
	T			P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	6.0	7.4	2.8	5.4	715.4	719.3	723.2	96	82	93	9	5	0	SW5	SW3	S1	6.3		50
2	-1.4	4.4	5.4	2.8	727.9	730.0	730.8	98	99	94	9	7	8	S1	S0	S3	0.1		330
3	7.4	9.0	7.4	7.9	732.5	734.0	736.1	98	97	96	10	10	3	S2	SW1	W1	0.2		0
4	6.6	9.4	5.4	7.1	734.4	731.2	725.3	96	98	75	10	10	9	S1	SW6	W8	0.2		
5	3.8	3.6	2.0	3.1	725.2	724.2	722.5	81	88	92	10	8	6	W6	NW6	W1	2.3		00
6	2.8	3.8	1.6	2.7	714.0	713.3	711.5	94	91	94	10	9	9	W3	W4	SW2	3.0		225
7	0.4	0.4	-1.2	-0.1	702.6	701.2	702.1	98	90	94	10	9	0	S1	NE2	N1	1.1		
8	-3.0	-0.8	0.8	-1.0	703.5	701.7	696.9	97	98	99	10	10	10	S1	S2	S4	.		
9	5.4	5.4	4.4	5.0	694.2	697.3	699.4	99	96	97	10	10	10	W6	S6	SW7	14.9		00
10	4.0	4.8	3.0	3.9	708.9	713.3	715.0	98	91	97	9	10	9	SW4	SE3	S1	12.1		1
11	0.6	2.2	1.4	1.4	715.3	716.1	716.1	100	99	99	9	10	2	S0	S0	S0	0.5		
12	1.4	2.2	1.4	1.7	713.9	711.3	708.0	99	92	100	10	10	10	S2	S6	S2	0.2		
13	1.4	1.8	2.0	1.7	713.8	715.4	713.7	99	99	97	10	10	10	SW4	SW5	S6	5.9		
14	3.2	4.8	4.2	4.1	711.6	716.7	720.7	100	97	97	10	10	10	S2	W2	S1	8.5		
15	7.4	9.4	4.2	7.0	724.0	726.4	729.9	100	96	97	10	9	0	S2	W3	N0	1.4		
16	-1.2	0.2	-0.8	-0.6	732.6	733.3	731.8	99	100	100	9	10	10	N0	E1	N0	.		
17	-2.2	-1.2	-0.6	-1.3	730.0	730.0	730.0	99	99	99	10	10	10	E1	E1	E0	.		
18	1.0	0.6	-0.4	0.4	730.9	732.5	730.9	99	100	100	10	0	10	N0	N0	N1	.		
19	-2.2	0.2	1.0	-0.3	730.9	731.4	730.2	99	100	100	10	10	10	S1	S1	SW2	.		
20	1.2	2.2	3.6	2.3	728.4	727.8	725.0	100	99	99	10	10	10	SW0	W2	SW2	.		
21	2.2	3.2	4.0	3.1	725.3	724.9	716.2	88	89	94	6	5	10	NW1	W3	W7	1.5		040
22	3.6	4.2	4.2	4.0	710.4	712.8	710.7	89	78	95	9	10	10	W8	NW7	NW6	9.7		
23	7.6	6.2	-0.2	4.5	705.6	704.2	707.7	92	85	85	10	10	10	W9	NW9	NW9	25.2		
24	-0.2	0.4	-1.8	-0.5	714.7	718.4	721.4	80	90	85	10	10	5	W7	W7	W5	8.8		
25	-1.2	1.2	5.2	1.7	722.2	720.7	721.0	96	97	96	10	10	10	SW4	SW3	W5	1.3		
26	6.2	6.6	6.0	6.3	718.8	718.7	720.8	96	90	88	10	9	10	SW8	NW6	NW6	9.9		
27	6.2	6.8	6.8	6.6	722.0	723.1	724.6	84	96	97	10	10	10	W5	SW2	SW4	3.4		15
28	5.8	8.0	8.0	7.3	725.8	726.3	727.1	96	96	96	10	10	10	SW4	W2	W1	3.7		0
29	6.0	6.8	5.2	6.0	726.7	726.8	726.8	91	91	87	10	9	10	W1	NW2	N1	0.3		35
30	5.2	6.4	3.0	4.9	726.5	725.6	726.4	91	94	89	10	7	0	N3	NE2	B1	.		45
31	-1.6	1.2	-1.6	-0.7	727.5	728.6	728.6	89	65	75	5	1	0	E2	E3	E2	.		7
Moyennes	2.7	3.9	2.8	3.1	719.9	720.5	720.3	95	93	94	9.5	8.6	7.4	121.7	Total	Total	17		00





H = 334 m.

LUXEMBOURG/VILLE

Observateur : LAHR Eugène

- 50 -

1954	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE							
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR
JANVIER	733.1	718.3	13	744.9	18	-3.6	-0.5	-2.1	-2.0	-15.0	31	10.4	15	85	76	79	80	42	26
FÉVRIER	728.5	719.2	8	740.5	22	-3.0	1.1	-0.1	-0.6	-16.5	1	9.0	23	87	75	79	81	44	3
MARS	727.7	708.1	4	736.8	21	2.8	9.2	6.5	6.1	-	2	17.6	22	88	67	74	76	26	3
AVRIL	735.0	725.1	30	742.2	17	3.3	11.1	7.5	7.3	-	18	19.8	30	84	60	70	72	34	30
MAI	731.6	722.4	3	737.1	8	9.0	16.1	12.8	12.6	1.6	7	29.5	28	84	60	69	71	35	8
JUIN	732.3	723.7	8	739.2	17	12.9	18.7	15.8	15.8	6.5	28	30.4	20	88	66	78	77	48	19
JUILLET	731.5	719.4	18	739.9	20	11.9	17.3	14.7	14.6	5.3	8	26.2	25	90	69	77	79	50	9
AOÛT	730.3	718.6	9	739.5	30	12.8	18.7	15.6	15.7	8.6	23	30.6	3	88	70	82	80	35	31
SEPTEMBRE	732.8	726.8	25	738.8	23	10.8	15.8	12.9	13.2	2.1	30	28.0	1	91	75	85	84	44	1
OCTOBRE	733.8	718.3	24	743.0	12	7.9	12.7	10.0	10.2	0.6	10	21.5	18	95	82	89	89	53	10
NOVEMBRE	731.8	720.0	28	746.4	16	3.4	6.9	5.0	5.1	-	21	13.8	7	94	83	89	89	61	9
DÉCEMBRE	732.0	706.6	9	748.5	3	3.0	4.4	3.5	3.6	-	8	10.9	4	94	89	89	91	72	23
ANNÉE	731.7	706.6	XII	748.5	XII	5.9	10.9	8.5	8.4	-16.5	II	30.4	VI	89	73	80	81	26	III
1954	NUAGES				PLUIE			NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT								
	7	13	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gelée	de chaleur	Calme	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
																			25e-30e
JANVIER	6.2	6.1	5.2	5.8	41.9	7.0	14	21	-	-	4	13	25	9	6	16	14	6	
FÉVRIER	8.5	8.2	6.7	7.8	31.0	17.2	26	18	-	-	6	6	19	17	17	10	8	1	
MARS	7.0	7.7	4.6	6.4	27.8	7.1	1	5	-	-	4	8	12	15	24	17	11	2	
AVRIL	6.6	6.4	4.4	5.8	31.9	12.0	2	5	-	-	11	22	26	5	5	8	11	2	
MAI	6.4	7.0	5.7	6.4	32.8	12.5	31	-	-	-	5	12	10	19	14	12	14	7	
JUIN	8.7	6.9	5.3	7.0	61.5	15.4	13	-	1	-	4	12	7	10	23	12	21	1	
JUILLET	8.3	8.2	6.4	7.6	68.4	9.6	15	-	1	-	8	4	-	2	13	36	23	7	
AOÛT	8.8	7.3	5.8	7.3	134.9	24.0	15	-	2	-	-	7	8	13	14	32	18	1	
SEPTEMBRE	8.9	7.8	5.9	7.5	100.6	26.8	20	-	3	-	2	-	4	9	20	34	21	-	
OCTOBRE	8.7	7.7	5.8	7.4	69.1	18.4	20	-	-	-	1	2	4	10	29	30	14	3	
NOVEMBRE	7.7	7.2	6.7	7.2	50.2	6.7	26	7	-	-	1	9	8	16	19	18	16	4	
DÉCEMBRE	9.3	9.0	7.8	8.7	85.0	18.2	9	7	-	-	2	1	7	17	18	19	21	8	
ANNÉE	7.9	7.4	5.8	7.0	735.1	26.8	IX	63	16	3	47	96	130	142	202	244	192	42	

H = 164 m.

ECHTERNACH

Observateur : BESENIUS Math.

1954	PRESSION ATMOSPHERIQUE						TEMPERATURE DE L'AIR						HUMIDITE RELATIVE					
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	JOUR	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	MOYENNES	21	13	7	MOYENNES	MINIMA	JOUR
	7	13	21	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	MOYENNES	21	13	7	MOYENNES	MINIMA	JOUR
JANVIER	748.6	736.6	29	760.7	18	-1.8	-1.2	-14.3	9	12.5	15	80	80	74	85	80	46	26
FÉVRIER	743.7	734.2	10	756.0	22	-0.2	-0.2	-15.5	1	8.5	14	81	82	87	81	38	3	
MARS	742.4	720.9	3	752.4	21	5.9	6.5	-4.0	2	19.4	23	82	85	90	82	40	23	
AVRIL	749.7	738.3	30	757.3	18	8.2	8.2	-5.0	12	20.0	25	73	76	87	73	25	11	
MAI	746.1	736.4	3	753.2	8	12.7	13.2	-1.2	8	30.0	27	69	71	88	69	25	1	
JUIN	746.5	736.6	8	754.4	15	16.0	16.5	5.5	7	31.5	20	80	82	92	80	43	19	
JUILLET	745.6	733.8	18	754.8	20	16.1	16.3	4.0	8	27.0	25	75	78	87	75	37	9	
AOÛT	744.8	732.7	9	754.6	29	16.2	16.6	7.0	1	32.2	4	79	84	88	79	30	4	
SEPTEMBRE	747.3	740.6	25	755.2	23	13.7	14.1	1.5	28	29.0	1	81	85	89	81	46	20	
OCTOBRE	748.6	733.6	24	757.9	12	10.2	11.1	1.7	10	22.5	3	84	89	90	84	40	10	
NOVEMBRE	746.7	733.8	28	762.2	16	4.7	5.2	-7.3	21	14.5	7	86	87	91	86	44	9	
DÉCEMBRE	746.8	721.1	9	762.9	3	4.4	5.0	-4.0	8	13.0	4	85	86	87	85	53	31	
ANNÉE	746.4	720.9	III	762.9	XII	8.8	9.2	-15.5	II	32.2	VIII	79	82	88	79	25	V	
1954	NUAGES						PLUIE						NOMBRE DE JOURS					
	7	13	21	MOYENNES	TOTAL	JOUR	de gelée	de chaleur	Calme	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER	6.8	5.9	5.0	5.9	54.8	14	24	-	1	31	6	3	8	19	7	7	7	
FÉVRIER	8.0	7.8	6.2	7.3	27.4	26	19	-	8	18	5	2	24	27	3	3	-	
MARS	8.5	6.3	4.4	6.4	43.7	4	9	-	9	11	8	9	9	41	5	5	9	
AVRIL	5.4	6.4	4.9	5.6	36.5	2	13	-	7	18	7	1	1	15	3	3	22	
MAI	5.9	6.5	6.5	6.3	38.7	29	3	-	4	14	7	10	6	14	11	11	21	
JUIN	7.3	7.0	6.0	6.8	68.3	13	-	-	7	7	2	6	6	25	15	15	21	
JUILLET	9.3	8.0	6.5	7.9	54.3	4	-	-	2	-	-	3	5	43	8	8	34	
AOÛT	8.4	7.9	7.4	7.9	92.2	9	-	-	9	5	1	11	8	46	11	11	8	
SEPTEMBRE	9.1	7.4	5.7	7.4	87.6	20	-	-	-	-	-	3	10	64	4	4	9	
OCTOBRE	9.8	7.6	4.7	7.4	61.0	20	-	-	11	1	-	3	16	55	13	13	3	
NOVEMBRE	8.2	7.6	5.6	7.1	63.0	7	12	-	9	4	-	9	14	44	2	2	17	
DÉCEMBRE	9.3	8.9	7.3	8.5	91.5	9	4	-	5	6	1	6	16	45	9	9	8	
ANNÉE	8.0	7.2	5.8	7.0	719.0	XII	84	25	72	115	30	66	123	438	91	91	159	



H = 454 m.

CLERVAUX

Observateur : R. P. BENOIT

1954	PRESSION ATMOSPHERIQUE						TEMPERATURE DE L'AIR						HUMIDITE RELATIVE							
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR
7	13	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gelée	de chaleur	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW				
JANVIER	721.9	709.4	13	733.9	18	-3.9	-1.1	-2.9	-2.6	-15.0	31	9.0	16/15	86	82	81	83	51	25	
FÉVRIER	716.8	707.1	8	729.0	22	-2.5	0.5	-0.3	-0.8	-16.5	1	8.5	15	87	81	82	83	46	3	
MARS	716.1	695.0	4	725.7	21	2.9	7.8	6.0	5.6	-6.5	2	16.0	18	87	73	76	79	46	17	
AVRIL	723.8	713.1	30	731.1	18	2.3	9.2	6.4	6.0	-3.5	12/18	17.0	30	87	55	69	70	22	12	
MAI	720.4	709.6	3	727.0	8	7.7	14.8	11.7	11.4	0.0	1/15	27.0	27	84	53	67	68	31	15/27	
JUIN	721.1	712.6	8	728.6	17	11.0	16.6	14.7	14.1	3.5	28	28.0	20	93	65	83	80	40	19	
JUILLET	720.2	707.5	18	729.7	20	10.4	15.5	13.8	13.2	2.5	8	22.5	25	95	70	85	83	44	9	
AOÛT	719.1	705.0	9	728.3	31	11.7	16.9	14.7	14.4	5.0	17	27.5	4	94	71	87	84	35	31	
SEPTEMBRE	721.4	714.6	25	728.0	23	9.9	14.5	12.2	12.2	-1.0	28	25.5	1	95	78	90	87	42	1	
OCTOBRE	722.4	708.0	24	731.6	12	8.1	12.1	9.6	9.9	0.0	12	20.0	18	95	82	91	89	51	10/18	
NOVEMBRE	720.2	707.0	28	734.5	16	3.4	6.2	4.7	4.8	-6.0	21	13.0	7	96	85	91	91	59	5/9	
DÉCEMBRE	720.2	694.2	9	736.1	3	2.7	3.9	2.8	3.1	-4.5	8/25	10.0	4/5	95	93	94	94	65	31	
ANNÉE	720.3	694.2	XII	736.1	XII	5.4	9.9	7.8	7.7	-16.5	II	28.0	VI	91	74	83	81	22	IV	
1954	NUAGES		PLUIE		NOMBRE DE JOURS		DIRECTION DU VENT													
7	13	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gelée	de chaleur	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW				
6.6	6.8	6.1	6.5	93.3	23.6	21	27	-	24	11	21	0	10	9	8	10				
7.5	6.8	6.7	7.0	41.3	21.4	26	21	-	8	13	9	7	27	17	2	1				
7.6	7.7	6.6	7.3	54.4	12.6	4	10	-	9	7	10	5	29	19	10	4				
5.5	6.5	6.0	6.0	48.2	20.7	2	12	-	41	20	5	0	2	7	8	7				
6.2	6.9	6.5	6.5	45.0	12.0	31	-	4	19	8	16	4	14	10	5	17				
7.7	7.9	7.1	7.6	111.8	24.2	13	-	3	11	6	4	2	18	14	20	15				
8.1	8.4	7.6	8.0	115.8	21.0	18	-	-	13	1	0	0	6	26	28	19				
7.9	7.8	7.5	7.7	165.8	39.2	29	-	2	9	2	2	9	25	23	17	6				
8.0	8.0	7.3	7.8	112.4	17.3	20	1	1	5	1	1	2	28	31	14	8				
8.8	7.9	6.7	7.8	90.7	11.2	20	-	1	9	0	2	2	30	33	12	5				
7.1	7.7	6.7	7.1	61.9	11.8	29	6	-	12	0	5	8	40	11	7	7				
9.5	8.6	7.4	8.5	121.7	25.2	23	12	-	9	2	8	1	24	18	22	9				
ANNÉE	7.5	7.6	6.9	7.3	39.2	VIII	89	-	169	71	83	40	253	208	153	108				

H = 194 m.

ETTELBRUCK

observateur: Steyer Jos.

19 54	PRESSION ATMOSPHERIQUE						TEMPERATURE DE L'AIR						HUMIDITE RELATIVE																					
	MOYENNES		MINIMA		JOUR		MAXIMA		JOUR		MINIMA		MAXIMA		MOYENNES		21		13		7													
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13											
JANVIER	745.1	732.3	756.4	13	18	- 1.2	- 1.1	- 14.5	9	15	87	86	88	87	87	64	16	JANVIER	740.0	731.2	752.8	26	22	- 0.2	- 0.2	- 15.2	7	23	88	83	87	86	86	26
FÉVRIER	735.5	720.4	747.9	4	21	6.0	6.0	- 7.2	2	22	87	66	81	75	42	23	MARS	746.5	736.9	753.3	30	18	7.5	7.3	- 4.5	20	24	82	54	71	69	28	30	
MARS	743.2	733.7	749.0	3	7	11.9	12.3	0.0	7	28	78	49	70	66	23	15	AVRIL	743.2	734.8	750.1	8	17	15.6	15.7	4.0	29	20	86	60	52	79	44	24	
AVRIL	742.8	730.7	748.4	8	8	15.3	15.3	3.0	8	25	88	71	83	81	52	23	MAI	741.1	730.7	748.4	18	8	15.6	15.9	7.0	1	4	90	66	85	80	44	31	
MAI	741.5	728.7	751.0	9	31	12.8	13.2	1.0	28	1	92	70	87	83	43	1	JUN	744.2	738.2	750.0	23	23	9.9	10.6	0.5	10	18	95	75	88	85	53	3	
JUN	745.5	731.8	754.2	24	13	9.9	10.6	0.5	10	18	95	75	88	85	53	3	JUILLET	743.6	729.8	757.0	16	16	4.6	5.0	- 7.0	21	8	90	78	89	86	55	9	
JUILLET	743.6	717.2	759.9	9	3	3.9	4.5	- 4.5	8	4	89	83	87	86	72	12	AOUT	742.7	717.2	759.9	12	12	8.5	8.7	- 15.2	11	11	87	70	81	80	23	3	
AOUT	742.7	717.2	759.9	12	12	8.5	8.7	- 15.2	11	11	87	70	81	80	23	3	SEPTEMBRE	745.5	731.8	754.2	24	13	9.9	10.6	0.5	10	18	95	75	88	85	53	3	
SEPTEMBRE	743.6	729.8	757.0	16	16	4.6	5.0	- 7.0	21	8	90	78	89	86	55	9	OCTOBRE	743.6	717.2	759.9	9	3	3.9	4.5	- 4.5	8	4	89	83	87	86	72	12	
OCTOBRE	742.7	717.2	759.9	12	12	8.5	8.7	- 15.2	11	11	87	70	81	80	23	3	NOVEMBRE	742.7	717.2	759.9	12	12	8.5	8.7	- 15.2	11	11	87	70	81	80	23	3	
NOVEMBRE	743.6	717.2	759.9	9	3	3.9	4.5	- 4.5	8	4	89	83	87	86	72	12	DÉCEMBRE	742.7	717.2	759.9	12	12	8.5	8.7	- 15.2	11	11	87	70	81	80	23	3	
DÉCEMBRE	742.7	717.2	759.9	12	12	8.5	8.7	- 15.2	11	11	87	70	81	80	23	3	ANNÉE	742.7	717.2	759.9	12	12	8.5	8.7	- 15.2	11	11	87	70	81	80	23	3	
ANNÉE	742.7	717.2	759.9	12	12	8.5	8.7	- 15.2	11	11	87	70	81	80	23	3	DIRECTION DU VENT																	
19												NOMBRE DE JOURS						DIRECTION DU VENT																
												CALME						SE																
												-						-																
JANVIER	6.0	5.4	4.5	5.3	48.5	12.8	14	2	23	12	5	22	4	25	JANVIER	6.0	6.2	5.2	5.8	35.4	19.2	26	3	28	23	7	0	17	6	6				
FÉVRIER	6.5	6.3	3.4	5.4	52.8	13.3	4	4	17	8	9	2	3	25	MARS	6.5	6.3	3.4	5.4	52.8	13.3	4	4	17	8	9	2	25	3	25	6			
MARS	4.3	5.2	3.0	4.2	35.5	12.7	2	2	33	9	1	0	1	18	AVRIL	5.0	5.0	4.4	4.8	29.8	10.5	31	8	17	14	6	2	21	3	22	29			
AVRIL	5.0	5.0	4.4	4.8	29.8	10.5	31	8	17	14	6	2	21	3	MAI	6.0	5.7	4.8	5.5	81.4	24.3	13	10	10	9	4	0	34	2	29	29			
MAI	6.0	5.7	4.8	5.5	81.4	24.3	13	10	10	9	4	0	34	2	JUN	7.6	6.8	5.8	6.8	87.0	17.9	1	5	4	0	5	2	42	6	29	29			
JUN	7.6	6.8	5.8	6.8	87.0	17.9	1	5	4	0	5	2	42	6	JUILLET	8.0	6.6	6.0	6.9	24.8	25.8	25	1	12	6	9	2	37	8	19	19			
JUILLET	8.0	6.6	6.0	6.9	24.8	25.8	25	1	12	6	9	2	37	8	AOUT	7.0	7.6	4.0	6.2	51.5	52.5	8	1	9	5	2	39	7	26	26	26			
AOUT	7.0	7.6	4.0	6.2	51.5	52.5	8	1	9	5	2	39	7	26	SEPTEMBRE	8.8	6.6	5.5	7.0	71.7	13.3	20	0	11	5	3	37	5	31	31	31			
SEPTEMBRE	8.8	6.6	5.5	7.0	71.7	13.3	20	0	11	5	3	37	5	31	OCTOBRE	6.3	7.5	4.5	6.1	54.6	9.0	8	5	20	6	12	0	22	4	21	21			
OCTOBRE	6.3	7.5	4.5	6.1	54.6	9.0	8	5	20	6	12	0	22	4	NOVEMBRE	6.4	9.1	5.5	7.0	105.6	17.3	9	6	6	13	0	31	6	31	31	31			
NOVEMBRE	6.4	9.1	5.5	7.0	105.6	17.3	9	6	6	13	0	31	6	31	DÉCEMBRE	6.5	6.0	4.7	5.7	78.6	52.5	19	1	43	190	95	81	13	341	49	282			
DÉCEMBRE	6.5	6.0	4.7	5.7	78.6	52.5	19	1	43	190	95	81	13	341	ANNÉE	6.5	6.0	4.7	5.7	78.6	52.5	19	1	43	190	95	81	13	341	49	282			

1954	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE				TEMPÉRATURE DE L'AIR				HUMIDITÉ RELATIVE										
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	MOYENNES	MINIMA	MAXIMA	JOUR	13	21	MOY. ENNES	MINI-MA	JOUR					
															7	13	21	MOYENNES	13
JANVIER	-	-	-	-	-	- 3.1	- 16.3	9.0	15	87	83	83	45	25					
FÉVRIER	-	-	-	-	-	- 1.7	- 17.9	8.6	1	90	85	84	49	3					
MARS	-	-	-	-	-	4.6	5.5	15.4	22	88	77	78	38	22					
AVRIL	-	-	-	-	-	5.4	3.8	16.8	18	79	52	67	21	12					
MAI	-	-	-	-	-	10.8	0.4	27.0	28	75	51	63	19	15					
JUIN	-	-	-	-	-	13.5	4.8	27.4	20	89	68	79	44	20					
JUILLET	-	-	-	-	-	12.7	4.3	22.7	25	93	72	84	47	9					
AOUT	-	-	-	-	-	14.0	8.2	27.9	4	94	73	87	37	31					
SEPTEMBRE	-	-	-	-	-	11.6	0.8	26.4	1	94	79	87	46	1					
OCTOBRE	-	-	-	-	-	9.3	0.0	19.7	18	96	83	90	44	10					
NOVEMBRE	-	-	-	-	-	4.3	6.0	13.4	6	95	83	90	57	5					
DÉCEMBRE	-	-	-	-	-	2.6	4.6	9.6	8	95	92	94	70	31					
ANNÉE	-	-	-	-	-	7.0	17.9	27.9	VIII	89	66	80	19	V					
19	NUAGES				PLUIE				NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT						
	7	13	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR												
JANVIER	7.2	6.8	6.6	6.9	72.2	14.5	14	-	-	1	12	23	14	5	1	18	9	10	10
FÉVRIER	8.4	7.7	7.0	7.7	32.8	15.3	26	-	-	3	5	15	7	12	17	21	2	2	2
MARS	8.1	7.4	5.8	7.1	51.8	14.7	4	-	-	2	5	6	13	11	21	23	9	3	3
AVRIL	5.7	6.1	5.5	5.7	39.8	14.0	2	-	-	-	29	25	9	1	6	7	7	6	6
MAI	6.7	6.7	7.1	7.1	43.5	20.3	29	-	-	1	11	11	16	9	10	17	6	12	12
JUIN	7.4	7.7	7.2	7.4	91.4	20.4	13	-	-	4	4	6	9	3	8	29	15	12	12
JUILLET	7.9	7.9	7.8	7.9	120.5	19.2	15	-	-	-	7	7	-	-	5	44	21	16	16
AOUT	8.3	7.3	6.3	7.3	133.0	28.8	25	-	-	-	3	7	7	5	19	32	16	4	4
SEPTEMBRE	8.1	7.4	6.3	7.3	96.7	14.1	20	-	-	1	1	2	1	5	23	38	14	5	5
OCTOBRE	8.2	7.8	6.0	7.3	81.2	12.9	20	-	-	1	4	1	1	5	18	43	18	2	2
NOVEMBRE	8.7	7.5	6.8	7.7	63.6	10.4	29	-	-	-	5	3	5	13	21	25	9	9	9
DÉCEMBRE	9.5	9.0	8.5	9.0	119.6	23.8	9	-	-	-	2	6	4	5	16	35	21	4	4
ANNÉE	7.8	7.4	6.7	7.3	946.1	28.8	VIII	-	-	13	88	105	86	74	165	332	147	85	85



H = 149 m.

GREVENMACHIER

observateur: Kalmes J.P.

1954	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE								
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	
																				MOYENNES
JANVIER	-	-	-	-	-	-2.3	1.4	-0.4	-0.4	-13.5	31	13.0	15	-	-	-	-	-	-	
FÉVRIER	-	-	-	-	-	-1.7	2.3	0.4	0.3	-15.5	1	9.8	14	-	-	-	-	-	-	
MARS	-	-	-	-	-	4.2	10.9	7.4	7.5	-3.5	2	19.6	22	-	-	-	-	-	-	
AVRIL	-	-	-	-	-	4.7	12.7	8.6	8.6	-4.0	18	21.0	30	-	-	-	-	-	-	
MAI	-	-	-	-	-	9.7	18.4	13.3	13.8	-0.5	7	30.5	27	-	-	-	-	-	-	
JUIN	-	-	-	-	-	14.8	20.8	16.9	17.2	6.0	8/29	32.2	20	-	-	-	-	-	-	
JUILLET	-	-	-	-	-	13.4	19.4	16.0	16.2	4.0	8	29.5	25	-	-	-	-	-	-	
AOUT	-	-	-	-	-	14.0	20.3	16.6	16.9	8.0	1	32.0	3/4	-	-	-	-	-	-	
SEPTEMBRE	-	-	-	-	-	12.0	17.7	14.2	14.6	3.0	30	30.0	1	-	-	-	-	-	-	
OCTOBRE	-	-	-	-	-	9.6	14.7	11.0	11.6	2.5	10	22.8	18	-	-	-	-	-	-	
NOVEMBRE	-	-	-	-	-	4.2	8.8	5.9	6.2	-6.5	21	16.0	6	-	-	-	-	-	-	
DÉCEMBRE	-	-	-	-	-	5.2	6.5	5.1	5.6	-3.0	8	13.0	4	-	-	-	-	-	-	
ANNÉE	-	-	-	-	-	7.3	12.8	9.5	9.8	-15.5	11	32.2	11	-	-	-	-	-	-	
19	NUAGES				PLUIE				NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT							
	7	13	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR					CALME	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	6.0	5.0	4.3	5.0	40.2	10.2	14	-	-	-	-	-	40	4	5	0	13	30	0	1
FÉVRIER	7.0	5.5	6.0	6.1	30.7	16.5	26	-	-	-	-	-	33	6	2	2	22	15	3	1
MARS	6.4	4.7	3.2	4.7	35.5	9.5	4	-	-	-	-	-	20	3	1	3	23	35	2	3
AVRIL	4.8	3.8	4.0	4.2	30.7	14.0	2	-	-	-	-	-	57	9	3	1	4	12	10	3
MAI	4.0	3.7	4.0	4.0	32.7	7.0	11	-	-	-	-	-	29	7	2	3	14	25	1	5
JUIN	5.0	3.0	5.3	4.4	70.6	15.5	1	-	-	-	-	-	17	2	6	1	22	27	9	6
JUILLET	7.0	5.3	5.1	5.8	58.0	9.5	15	-	-	-	-	-	11	0	0	0	30	38	10	4
AOUT	8.5	5.1	6.0	6.5	117.3	21.0	9	-	-	-	-	-	16	1	2	1	28	41	3	1
SEPTEMBRE	6.3	5.4	4.3	5.3	85.8	23.0	20	-	-	-	-	-	4	0	4	4	25	45	3	5
OCTOBRE	8.4	5.7	4.4	6.2	70.9	24.0	20	-	-	-	-	-	12	1	0	4	33	42	1	0
NOVEMBRE	6.7	4.7	4.5	5.3	48.6	9.5	29	-	-	-	-	-	16	2	0	5	33	23	4	7
DÉCEMBRE	8.2	8.2	6.6	7.6	90.4	22.5	9	-	-	-	-	-	14	2	0	1	35	36	5	0
ANNÉE	6.5	5.0	4.8	5.4	711.4	24.0	X	-	-	-	-	-	269	37	25	25	282	369	42	36

H = 190 m.

1954	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR					HUMIDITE RELATIVE					
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	8	13	19	MOY-ENNES	MINI-MA	JOUR
	8	13	19	8	13	19	8	13	19	8	13	19	8	13	19	8
JANVIER	767.8	752.7	29	776.0	18	- 1.4	- 15.4	9	11.8	15	84	71	73	77	36	25
FEBVIER	760.1	751.2	26	772.6	22	- 0.2	- 16.6	1	10.8	2	87	70	76	78	40	1
MARS	758.9	739.0	4	767.2	21	8.4	- 5.9	2	19.6	22	87	60	73	74	30	3
AVRIL	766.1	756.7	30	773.4	18	10.1	- 4.5	17	20.1	24	73	52	64	62	28	29
MAI	760.5	753.4	27	767.9	8	12.2	- 1.4	5	29.2	27	71	52	61	61	30	16
JUIN	763.1	755.3	9	769.5	17	18.6	3.9	7	31.5	20	77	59	66	67	40	24
JUILLET	763.1	751.7	18	772.5	20	17.0	2.5	8	27.3	25	84	64	73	74	43	21
AOUT	762.1	753.0	9/26	770.4	29	16.1	6.4	12	32.0	3/4	89	70	81	79	34	3
SEPTEMBRE	763.9	757.0	25	768.8	30	14.2	- 1.0	30	30.0	1	91	79	84	85	41	1
OCTOBRE	761.3	752.9	24	774.0	13	10.7	0.6	26	23.7	3	93	84	87	87	47	10
NOVEMBRE	763.1	750.8	30	778.4	16	5.2	- 6.3	21	16.0	6	90	78	89	87	62	23
DECEMBRE	763.2	736.7	9	778.3	5	4.1	- 3.9	8	11.7	4	91	86	89	89	54	31
ANNEE	762.7	736.7	XII	778.4	XI	9.5	- 16.6	II	32.0	VIII	85	69	76	76	28	IV

1954	DIRECTION DU VENT																			
	8	13	19	Calme	NNN	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
JANVIER	6.0	5.5	5.5	34.7	18	2	5	9	18	1	4	1	1	10	8	7	3	3	2	1
FEBVIER	7.7	6.7	6.4	24.8	40	-	3	5	9	3	3	2	-	11	3	2	-	-	-	-
MARS	6.7	6.0	4.6	25.6	11	-	1	3	11	-	3	3	4	27	15	3	4	5	3	2
AVRIL	4.7	5.0	5.3	30.1	2	6	11	12	12	1	10	-	-	13	2	5	-	2	2	11
MAI	4.4	5.7	5.6	29.3	7	-	6	-	7	1	7	-	-	22	13	8	1	5	3	8
JUIN	5.1	5.5	5.3	49.1	0	2	2	7	1	2	2	8	19	21	7	11	2	0	3	0
JUILLET	6.6	6.0	5.2	59.2	2	1	1	4	1	-	-	-	2	6	37	17	16	4	1	1
AOUT	7.0	6.5	6.6	56.2	4	2	1	2	-	2	6	3	4	10	37	13	12	2	2	2
SEPTEMBRE	8.0	7.2	6.8	96.7	7	-	-	2	-	1	1	-	2	29	29	12	4	2	-	-
OCTOBRE	8.7	7.1	5.3	84.1	29	-	-	-	1	3	3	4	6	25	13	8	1	-	-	-
NOVEMBRE	7.5	7.1	5.8	54.8	24	1	2	3	2	1	2	1	3	32	6	3	1	4	2	2
DECEMBRE	9.3	8.3	6.9	99.1	13	1	-	1	6	1	2	7	1	29	14	5	5	7	-	-
ANNEE	6.8	6.3	5.7	743.7	157	15	32	52	68	11	38	21	29	42	184	94	49	34	18	27

N.B. Pression atmosphérique réduite à 0° et au niveau de la mer, observée à 8 heures.

H = 380 m.

## FINDEL/AÉROPORT

Observateur : Aéroport

19 54	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE						TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITÉ RELATIVE					
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	JOUR	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	JOUR	7	13	MOY-ENNES	MINI-MA	JOUR	
	7	13	19	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	19	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13
JANVIER	728.6	716.5	29	741.1	18	3.8	- 2.0	- 1.5	31	10.2	15	88	80	80	83	48	25	
FÉVRIER	724.0	715.6	26	736.5	22	3.3	- 0.2	- 0.6	1	8.6	23	91	80	81	84	51	3	
MARS	723.3	702.5	4	732.9	21	2.8	7.6	7.7	2	17.3	22	88	65	65	72	23	3	
AVRIL	730.5	720.1	30	738.1	18	3.3	8.9	9.1	18	17.9	24	78	53	54	62	22	12	
MAI	727.4	717.4	3	733.6	26	8.3	12.5	14.8	5	27.3	28	78	49	50	59	22	15	
JUIN	728.4	719.1	7	736.3	17	12.1	15.4	17.2	28	29.4	20	89	62	68	73	41	19	
JUILLET	727.5	714.3	18	737.2	20	11.3	14.5	15.9	8	26.0	25	93	68	66	76	48	22	
AOUT	726.4	712.4	9	736.1	30	12.1	15.5	17.3	17	30.2	3	93	70	75	79	32	30	
SEPTEMBRE	728.9	722.3	25	735.8	23	10.4	13.1	14.9	30	27.6	1	95	74	82	84	43	1	
OCTOBRE	730.1	713.8	24	739.8	12	7.6	10.0	10.7	10	21.4	18	95	82	88	88	56	18	
NOVEMBRE	728.0	715.0	28	743.2	16	3.7	5.0	6.3	21	14.5	6	94	82	88	88	48	9	
DÉCEMBRE	728.1	702.5	9	744.6	3	2.8	3.3	3.8	8	10.8	4	95	92	91	93	69	24	
ANNÉE	727.6	702.5	III	744.6	XII	5.6	8.2	9.7	II	30.2	VII	88	71	74	78	22	IV	

19 54	PLUIE												DIRECTION DU VENT																																												
	NUAGES			MOY-ENNES			TOTAL			MAXI-MA			JOUR			ESE			ENE			E			ESE			SE			SSE			S			SSW			SW			WSW			W			WNW			NW			NNW		
	7	13	19	MOY-ENNES	TOTAL	MAXI-MA	JOUR	7	13	19	MOY-ENNES	TOTAL	MAXI-MA	JOUR	ESE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	7	13	19	MOY-ENNES	TOTAL	MAXI-MA	JOUR	7	13	19	MOY-ENNES	TOTAL	MAXI-MA	JOUR															
JANVIER	5.0	5.0	5.0	5.0	52.2	10.7	14	11	16	13	9	1	11	16	13	9	1	0	0	4	2	9	10	11	3	2	1	1	1	88	80	80	83	80	80	15	88	80	80	83	48	25															
FÉVRIER	5.0	5.0	5.0	5.0	32.3	13.5	26	1	4	13	9	-	1	4	13	9	7	7	10	5	5	5	9	3	2	1	1	-	88	80	80	84	80	81	23	91	80	81	84	51	3																
MARS	5.4	5.7	5.4	5.5	37.9	8.4	31	2	3	11	6	3	2	3	11	6	2	3	5	13	4	4	14	15	7	1	-	88	65	65	72	65	65	22	88	65	65	72	23	3																	
AVRIL	4.0	5.0	5.0	4.7	33.8	14.3	1	11	21	15	9	-	11	21	15	9	4	-	1	1	1	3	2	6	2	2	5	7	88	53	54	62	53	54	24	78	53	54	62	22	12																
MAI	4.0	5.3	5.1	4.8	44.4	9.8	31	7	6	12	8	1	7	6	12	8	7	2	-	9	4	4	5	5	13	5	4	4	88	49	50	59	49	50	28	78	49	50	59	22	15																
JUIN	5.1	5.7	4.9	5.2	70.6	12.6	13	2	9	6	5	-	2	9	6	5	3	3	3	2	3	2	15	7	19	5	4	2	88	62	68	73	62	68	20	89	62	68	73	41	19																
JUILLET	6.0	6.0	6.0	6.0	75.4	15.1	26	4	2	1	0	-	4	2	1	0	0	0	0	0	0	2	14	26	17	14	5	4	88	49	50	59	49	50	25	93	68	66	76	48	22																
AOUT	6.1	5.9	5.5	5.8	144.7	27.6	15	4	5	4	4	-	4	5	4	4	4	3	2	10	7	9	7	16	14	4	3	-	88	78	78	84	78	78	24	78	53	54	62	22	12																
SEPTEMBRE	6.0	7.0	6.0	6.3	120.7	22.3	19	1	2	-	1	1	1	2	-	1	-	4	3	4	7	7	13	25	15	15	3	3	88	73	73	84	73	73	28	89	62	68	73	41	19																
OCTOBRE	5.9	6.2	5.6	6.0	78.5	19.3	19	1	-	4	2	-	1	-	4	2	1	3	2	1	11	11	15	27	7	5	2	1	88	76	76	84	76	76	20	89	62	68	73	41	19																
NOVEMBRE	4.8	6.0	5.0	5.3	68.4	12.6	30	1	1	3	10	1	1	1	3	10	1	7	3	7	10	8	10	8	5	5	7	4	88	82	82	88	82	88	6	94	82	88	88	48	9																
DÉCEMBRE	7.0	7.0	6.0	6.6	86.7	24.3	9	3	2	6	4	-	3	2	4	4	2	4	1	3	6	5	17	8	22	7	1	88	92	92	93	92	91	4	95	92	91	93	69	24																	
ANNÉE	5.4	5.9	5.4	5.5	845.6	8.4	III	7	48	71	67	32	37	26	48	72	36	37	26	48	72	69	131	157	126	53	36	27	88	71	74	78	71	74	88	88	71	74	78	22	IV																

Remarque : l'observation des nuages se fait en oktas.



H = 380 m.

FINDEL/AEROPORT

Observateur : Aéroport

## THERMOMETRES DU SOL

1954	100 cm.			50 cm.			20 cm.			10 cm.			5 cm.			2 cm.			MIN. SUR L'HERBE
	MAX.	MIN.	MOY.	MAX.	MIN.	MOY.	MAX.	MIN.	MOY.	MAX.	MIN.	MOY.	MAX.	MIN.	MOY.	MAX.	MIN.	MOY.	
	JANVIER	4.6	1.4	2.9	3.3	-1.0	1.2	4.6	-5.0	0.4	6.0	-6.7	-0.6	6.4	-8.6	-1.5	6.9	-10.2	
FÉVRIER	1.7	0.7	0.9	0.1	-2.2	-0.6	1.2	-7.0	-1.2	4.0	-8.0	-1.2	4.3	-10.0	-1.6	5.1	-12.0	-1.6	-20.6
MARS	5.3	0.8	3.1	6.4	-0.2	3.5	8.7	-0.3	4.0	11.0	0.0	4.7	12.6	-0.2	4.6	14.2	-0.1	4.6	-8.1
AVRIL	8.1	5.2	6.2	10.0	5.0	6.7	15.2	2.4	6.9	18.6	1.0	7.0	22.6	0.2	6.9	23.0	0.0	7.0	-6.0
MAI	12.9	7.9	10.1	16.3	7.8	11.6	22.4	4.8	12.7	26.8	3.3	13.1	29.0	2.2	13.0	28.9	2.1	13.1	-2.5
JUIN	16.0	12.0	13.7	18.7	12.5	15.1	24.8	11.5	16.2	28.4	9.5	16.4	30.3	8.6	16.2	30.0	7.8	16.2	1.4
JUILLET	15.7	14.1	14.8	17.6	14.2	15.5	22.2	12.2	15.9	26.2	9.4	15.9	28.6	8.4	15.7	28.1	7.7	15.5	1.0
AOÛT	16.6	14.0	14.9	19.1	13.4	15.4	25.0	12.0	15.8	29.0	11.1	15.8	31.7	10.3	15.7	33.5	9.2	15.6	5.4
SEPTEMBRE	16.0	12.0	14.4	20.8	10.1	14.3	20.8	7.2	14.0	22.7	5.2	13.2	26.0	4.1	13.5	28.3	2.7	13.2	-1.6
OCTOBRE	12.3	10.4	11.2	12.5	9.4	10.7	14.3	7.1	10.2	16.4	5.0	10.0	17.6	4.0	9.9	19.7	2.0	9.5	-1.0
NOVEMBRE	10.6	5.9	8.1	9.7	3.4	6.6	10.1	1.0	5.5	10.9	-0.4	5.1	11.2	-0.9	4.8	11.6	-2.9	4.1	-10.5
DÉCEMBRE	6.9	5.0	5.8	6.7	3.6	4.7	6.8	1.4	3.7	8.4	0.8	3.6	8.2	0.4	3.3	8.5	-1.0	2.7	-8.8

## NOMBRE DE JOURS OU LES PHENOMENES SUIVANTS ONT ETE OBSERVES

1954	INSOLATION		Gelée au sol	Givre	Gelée sous l'abri	Pluie de neige	Cruite de neige	Sol couvert de neige	Gésil	Gelée	Tonnerre	Éclairs	Lumières	Grande visibilité	Brouillard	Vent violent	Bruine 2 km	Rosée	Gelée blanche
	heures	nulle																	
		continue																	
JANVIER	85 <sup>50</sup>	11	26	6	24	20	12	12	4	-	-	-	-	3	7	1	17	-	-
FÉVRIER	64 <sup>19</sup>	7	20	-	20	11	7	7	4	1	2	-	+	1	11	1	24	2	3
MARS	95 <sup>43</sup>	4	15	-	6	14	2	-	1	-	-	-	-	4	8	-	-	11	7
AVRIL	194 <sup>00</sup>	3	-	-	-	14	5	-	3	1	1	2	-	13	1	-	-	5	6
MAI	225 <sup>50</sup>	1	3	-	-	15	1	-	1	-	4	1	1	8	2	-	-	5	3
JUIN	204 <sup>16</sup>	2	-	-	-	17	-	-	-	-	4	1	1	12	3	-	-	18	-
JUILLET	157 <sup>50</sup>	2	-	-	-	21	-	-	-	-	1	1	-	-	7	-	2	19	-
AOÛT	152 <sup>35</sup>	4	-	-	-	21	-	-	-	-	4	3	1	3	14	-	5	16	-
SEPTEMBRE	77 <sup>50</sup>	3	-	-	-	21	-	-	-	-	2	1	1	8	10	-	-	16	-
OCTOBRE	81 <sup>34</sup>	6	-	-	-	16	-	-	-	-	2	-	-	4	14	-	-	16	1
NOVEMBRE	74 <sup>00</sup>	8	15	-	9	21	1	-	-	-	-	-	-	1	14	-	6	17	1
DÉCEMBRE	22 <sup>20</sup>	18	13	-	9	18	5	-	-	3	1	-	-	-	17	-	4	13	17

TEMPÉRATURES MAXIMA ET MINIMA

ANNÉE 1902

JOUR	MINIMUM		MÉDIANE		MAXIMUM		MOYENNE	ÉTAT DU CIEL	V. W.
	HEURE	TEMP.	HEURE	TEMP.	HEURE	TEMP.			
1	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
2	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
3	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
4	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
5	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
6	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
7	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
8	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
9	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
10	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
11	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
12	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
13	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
14	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
15	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
16	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
17	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
18	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
19	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
20	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
21	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
22	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
23	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
24	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
25	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
26	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
27	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
28	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
29	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
30	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
31	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		
Moyenne	0.0	10.0	1.0	11.0	2.0	12.0	11.0		

Températures

«MAXIMA» et «MINIMA»

TEMPÉRATURES "MAXIMA., ET "MINIMA.,

MOIS DE JANVIER

19 54.

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	-1.3	-7.5	-2.5	-8.5	-0.1	-9.5	-3.0	-8.7	0.0	-5.5
2	-2.4	-7.5	-1.5	-10.0	-1.5	-10.0	-3.5	-9.5	-0.5	-7.2
3	-2.5	-10.2	0.0	-14.0	-0.8	-12.5	-0.9	-10.9	-0.5	-12.2
4	-1.2	-4.0	-1.5	-4.0	0.8	-5.3	-2.3	-4.8	0.5	-7.2
5	-2.6	-4.4	-2.5	-6.0	0.1	-7.2	-3.5	-6.8	-1.0	-4.0
6	-5.0	-9.5	-1.0	-12.0	<u>-4.8</u>	-13.2	-3.9	-10.7	-3.6	-13.0
7	-6.2	-7.2	-5.0	-10.0	-4.0	-10.0	-5.5	-11.8	-3.0	-9.5
8	-2.0	-6.5	-2.0	-7.5	-0.4	-13.0	-3.5	-9.2	-0.2	-4.0
9	-1.0	-10.6	0.0	-11.0	-0.7	<u>-14.3</u>	0.1	-8.5	-1.4	-14.5
10	2.0	-1.6	1.5	-1.5	3.6	-5.5	0.5	-1.2	4.0	-5.8
11	3.8	0.0	4.0	-0.5	5.6	1.6	2.6	0.5	5.6	1.0
12	3.5	2.0	3.0	1.0	5.0	2.5	2.4	0.6	4.8	4.0
13	3.7	1.0	3.0	0.0	5.0	2.5	2.5	0.1	5.0	2.0
14	3.0	0.0	2.0	2.5	4.0	0.0	1.5	-1.8	3.0	1.0
15	<u>10.4</u>	2.6	<u>9.0</u>	0.0	<u>12.5</u>	3.0	<u>9.0</u>	0.7	<u>11.6</u>	2.5
16	6.3	4.5	<u>9.0</u>	2.5	9.5	3.0	8.1	2.5	9.0	6.5
17	5.0	1.5	4.5	0.5	7.0	-0.5	4.0	1.0	7.5	1.8
18	3.5	0.0	4.0	-0.5	5.5	-1.5	2.4	-1.4	6.4	-0.6
19	2.0	-1.5	3.5	-3.5	2.8	-3.0	3.0	-2.1	4.4	-2.5
20	6.1	1.0	6.5	-1.0	8.5	-1.0	5.5	0.0	8.0	-0.5
21	8.4	6.0	<u>9.0</u>	3.5	10.2	4.0	8.1	3.2	10.4	5.4
22	1.0	-2.0	5.0	-4.0	2.2	-2.3	3.2	-4.7	3.0	-2.5
23	1.0	-2.3	0.5	-4.5	2.0	-3.2	-1.0	-5.3	2.0	-2.5
24	-1.5	-7.4	-1.5	-8.5	-1.0	-8.0	-3.4	-8.9	-1.6	-6.5
25	-1.2	-8.8	0.0	-10.5	-0.5	-10.5	-3.4	-9.9	0.0	-9.4
26	-2.3	-9.6	-3.0	-11.5	-2.0	-10.0	-5.0	-11.5	-2.4	-9.5
27	-5.3	-12.5	-4.5	-13.5	-4.0	-11.8	-6.5	-13.9	-4.2	-12.0
28	-4.0	-9.0	-4.5	-11.0	-2.2	-8.3	-5.9	-11.1	-3.6	-8.6
29	-4.0	-5.7	-2.5	-7.0	-2.0	-7.5	-4.1	-7.8	-3.0	-5.8
30	-5.7	-11.5	-5.0	-12.5	-4.0	-10.5	-7.1	-12.9	-3.2	-9.0
31	-8.5	<u>-15.0</u>	-8.0	<u>-15.0</u>	-6.0	-13.5	-10.1	<u>-16.3</u>	-6.2	-13.5
MOYENNES	0.1	-4.3	0.6	-5.9	1.6	-5.7	-0.6	-5.9	1.6	-4.6



TEMPÉRATURES "MAXIMA., ET "MINIMA.,

MOIS DE FEVRIER 1954

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	- 8.6	- <u>16.5</u>	- 6.0	- <u>16.5</u>	- 7.0	- <u>15.5</u>	- 9.8	- <u>17.9</u>	- 7.0	- 14.9
2	-10.0	- 16.4	- 7.0	- 15.5	- 8.0	- 15.0	-10.2	- 17.5	- 7.6	- 13.9
3	- 5.5	- 14.0	- 4.0	- 13.5	- 3.4	- 13.0	- 6.9	- 15.0	- 2.6	- 12.4
4	- 5.2	- 9.5	- 2.5	- 10.5	- 3.6	- 8.5	- 6.3	- 11.7	- 3.5	- 8.5
5	- 2.0	- 9.5	0.0	- 9.5	- 1.0	- 9.2	- 3.9	- 10.4	- 1.0	- 8.5
6	- 1.8	- 11.5	4.0	- 11.0	0.6	- 14.6	0.3	- 11.4	0.5	- 13.5
7	- 1.5	- 11.2	2.0	- 11.0	1.5	- 15.0	- 0.2	- 10.8	1.4	- <u>15.2</u>
8	0.6	- 4.5	2.0	- 4.5	2.5	- 8.0	- 1.0	- 3.7	2.2	- 7.4
9	1.0	- 1.2	3.5	- 1.5	3.2	- 0.1	0.1	- 2.0	3.2	- 0.5
10	4.0	0.3	3.5	0.0	3.5	- 0.1	3.6	- 0.3	2.6	- 0.5
11	5.0	2.7	5.0	2.0	6.5	1.5	4.1	2.4	6.0	1.5
12	5.4	2.4	5.5	2.0	7.0	1.0	4.0	2.0	6.0	1.5
13	5.0	1.8	5.5	1.5	6.5	2.1	3.8	0.9	5.5	1.4
14	6.2	2.5	7.0	2.0	<u>8.5</u>	0.6	4.5	1.7	8.5	1.5
15	4.2	0.6	<u>8.5</u>	- 0.5	4.6	0.5	7.0	- 1.5	5.5	- 0.8
16	0.3	- 1.2	1.0	- 3.0	2.0	0.0	- 0.5	- 2.8	2.0	- 0.4
17	1.0	- 2.0	1.5	- 4.0	1.0	- 1.8	- 0.8	- 3.9	1.8	- 1.0
18	- 0.4	- 3.5	1.5	- 4.5	1.7	- 2.5	- 0.5	- 4.6	1.5	- 2.0
19	2.4	- 2.5	2.5	- 3.5	4.5	- 2.6	0.3	- 3.8	3.5	- 1.4
20	2.5	- 1.5	6.0	- 2.5	5.5	- 2.0	2.8	- 2.8	4.0	- 0.8
21	5.8	- 0.5	5.5	- 1.0	7.5	- 2.5	4.5	- 0.5	7.5	- 0.6
22	5.2	- 3.4	6.0	- 4.5	5.7	- 4.8	3.8	- 2.7	<u>5.6</u>	- 4.8
23	<u>9.0</u>	- 0.8	7.5	0.5	<u>8.3</u>	- 2.8	8.0	0.5	<u>10.5</u>	- 1.2
24	7.5	- 1.0	7.5	- 1.5	7.2	- 4.5	<u>8.6</u>	- 0.2	8.2	- 3.0
25	7.0	1.2	6.0	1.0	7.8	- 1.0	5.6	1.4	8.0	- 0.4
26	6.3	1.0	6.5	0.0	8.0	2.5	4.4	0.3	7.2	2.0
27	5.2	2.0	4.5	0.5	6.0	4.0	3.4	0.7	6.0	3.5
28	6.3	1.6	4.0	- 0.5	7.2	3.0	3.4	0.0	7.0	1.4
29										
30										
31										
MOYENNES	1.9	- 3.4	3.1	- 3.9	3.4	- 3.7	1.2	- 4.1	3.3	- 3.5

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE MARS 1954

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	1.3	- 0.9	2.5	- 3.5	3.0	- 0.6	0.8	- 4.1	2.6	- 1.8
2	5.9	- <u>3.9</u>	4.5	- <u>6.5</u>	7.0	- <u>4.0</u>	3.6	- <u>5.5</u>	7.0	- <u>7.2</u>
3	8.8	3.0	6.5	0.5	7.5	3.5	6.1	1.0	9.5	4.5
4	7.4	2.0	6.0	0.5	8.4	2.0	5.3	0.3	8.4	1.2
5	4.8	1.2	3.5	- 0.5	6.0	- 0.5	1.5	- 0.8	6.0	- 0.4
6	4.0	- 1.8	3.5	- 3.0	5.2	0.2	1.8	- 3.9	5.5	- 0.4
7	8.5	0.0	7.0	- 1.5	9.6	0.3	7.2	- 0.3	10.5	- 1.0
8	11.5	3.2	9.5	2.0	14.9	1.5	9.0	2.8	11.5	2.5
9	14.5	2.5	13.5	2.0	15.8	- 2.3	12.0	2.5	15.0	- 0.6
10	16.0	0.6	15.5	- 0.5	16.7	- 3.0	14.0	2.8	16.8	- 2.0
11	13.0	1.8	13.5	- 0.5	13.5	- 1.8	12.1	2.0	13.8	- 2.5
12	10.2	- 1.0	10.0	- 1.5	10.5	- <u>4.0</u>	8.0	- 1.7	10.5	- 3.8
13	10.8	1.8	9.0	0.0	11.5	2.5	8.9	0.4	11.2	0.0
14	11.5	0.7	10.0	0.5	11.3	0.3	9.7	0.8	11.5	0.4
15	5.6	1.6	7.0	0.0	7.5	3.0	- 3.0	- 0.5	7.0	1.8
16	7.0	2.2	6.0	0.0	8.5	0.5	5.3	0.1	8.5	1.8
17	16.0	1.0	15.0	- 0.5	17.0	0.5	14.5	- 0.2	16.5	- 2.0
18	<u>16.2</u>	3.0	<u>16.0</u>	2.0	17.0	- 2.0	13.8	4.0	16.0	- 2.4
19	14.5	2.0	14.0	6.0	16.0	6.0	11.8	6.0	15.0	5.5
20	12.4	8.0	11.5	6.0	14.0	8.0	9.1	5.9	12.0	4.8
21	12.5	3.6	11.0	2.0	13.0	0.6	10.3	1.1	12.8	0.0
22	<u>17.6</u>	1.1	15.5	0.5	19.0	0.5	<u>15.4</u>	2.0	<u>19.0</u>	0.0
23	15.4	6.6	14.5	7.0	<u>19.4</u>	3.0	12.8	7.3	16.4	4.0
24	10.0	6.5	11.0	5.5	10.7	7.5	8.1	5.2	10.6	6.0
25	8.7	5.6	7.5	2.5	10.8	6.8	6.7	3.0	10.0	6.0
26	7.9	6.1	7.5	3.0	10.8	3.0	6.5	2.2	10.0	3.5
27	8.0	0.9	7.5	0.5	9.0	0.8	6.9	1.0	10.0	0.0
28	11.0	- 2.0	11.5	- 4.0	12.5	- 3.0	9.7	- 2.0	11.6	- 1.8
29	12.6	4.4	11.5	2.0	13.5	2.0	10.6	3.3	12.6	3.0
30	10.0	5.1	10.0	3.5	11.8	3.3	8.5	4.7	10.6	4.0
31	8.8	7.4	8.5	5.0	11.5	3.0	7.3	3.5	10.0	7.8
MOYENNES	10.4	2.3	9.7	0.9	11.7	1.2	8.4	1.4	11.2	1.0

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS D' AVRIL 1954

JOURS DU	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	6.7	3.5	7.0	1.0	8.2	3.5	5.5	0.8	8.5	4.0
2	11.0	2.1	11.5	1.0	12.8	1.2	10.0	1.0	12.5	0.8
3	11.4	9.2	11.5	7.5	14.0	10.6	10.2	8.0	14.0	10.2
4	13.5	10.0	12.0	7.0	16.0	11.5	11.6	6.8	15.5	10.6
5	8.5	4.6	11.5	2.0	12.5	6.0	6.8	2.8	9.6	5.5
6	7.3	2.3	6.5	0.0	8.7	3.0	6.3	0.6	8.5	3.6
7	8.0	1.5	6.5	- 0.5	9.5	2.0	6.5	- 0.5	9.0	1.0
8	7.5	1.5	9.0	- 1.0	10.3	2.0	8.6	- 0.2	10.8	1.2
9	11.5	0.4	11.5	- 2.0	13.2	- 2.0	9.9	- 1.1	12.5	- 2.8
10	10.0	1.2	8.5	- 1.5	11.0	0.6	8.5	- 1.5	10.8	1.2
11	12.7	- 0.5	12.0	- 2.5	14.0	- 2.2	11.5	- 2.2	13.5	1.4
12	16.5	- 1.3	13.0	- 3.5	16.6	- 5.0	14.2	- 0.1	17.0	- 4.0
13	13.0	4.8	10.0	1.5	14.0	2.3	10.5	2.2	14.0	3.0
14	14.4	1.5	11.5	- 0.5	15.0	- 1.0	11.6	0.7	14.5	0.5
15	8.5	7.2	8.0	2.5	11.0	5.0	7.0	1.7	10.2	8.5
16	8.5	2.2	5.5	0.5	9.5	2.5	6.4	0.3	9.0	3.5
17	7.6	- 1.4	5.5	- 2.5	9.5	- 2.3	5.0	- 2.7	8.5	0.5
18	9.0	- 2.0	7.5	- 3.5	10.5	- 4.8	7.4	- 3.8	10.5	- 0.5
19	6.6	1.5	6.0	- 0.5	7.8	3.0	4.5	- 0.8	8.0	1.4
20	8.0	- 1.4	6.0	- 2.5	9.0	- 4.0	6.4	- 2.5	9.0	- 4.5
21	9.0	2.3	8.5	1.0	11.0	4.0	8.0	0.6	9.6	4.5
22	15.5	4.0	12.0	0.0	16.0	3.8	12.5	0.8	16.5	3.0
23	17.5	2.8	15.0	1.0	18.5	- 1.0	15.0	0.8	18.0	- 1.0
24	19.0	3.7	16.5	3.5	19.2	- 0.4	<u>16.8</u>	4.2	<u>19.4</u>	1.0
25	19.0	5.6	16.5	2.5	20.0	2.0	16.0	4.0	19.0	3.0
26	13.6	4.3	13.0	1.0	15.5	0.0	12.6	2.0	15.5	4.0
27	16.2	2.0	13.0	0.0	16.5	- 3.0	13.6	2.2	16.8	- 1.0
28	16.3	2.4	12.5	- 0.5	17.0	- 2.0	12.9	- 1.2	16.4	4.0
29	17.0	3.5	12.5	0.0	17.2	- 0.6	13.0	- 0.4	16.5	2.5
30	<u>19.8</u>	3.6	<u>17.0</u>	1.5	<u>20.0</u>	- 0.6	16.4	1.4	9.4	0.0
31										
MOYENNES	12.1	2.7	10.6	0.4	13.5	- 1.1	10.2	0.8	13.0	2.3



TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE MAI 1954..

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	18.0	5.0	16.0	<u>0.0</u>	19.0	-0.5	15.6	5.0	18.5	9.5
2	12.0	8.6	13.5	1.5	14.0	7.0	12.0	1.3	10.8	5.0
3	10.6	2.0	8.5	1.0	12.6	3.0	8.2	1.5	11.6	3.0
4	12.1	4.6	10.0	3.0	14.5	3.5	10.0	3.2	13.4	5.5
5	14.4	2.5	13.0	<u>0.0</u>	16.5	1.5	12.6	1.2	15.2	0.5
6	14.0	5.0	12.5	3.5	16.0	3.0	12.5	4.5	15.5	5.5
7	15.0	<u>1.6</u>	13.0	0.5	17.0	-1.0	13.0	1.7	15.2	<u>0.0</u>
8	18.0	3.4	15.0	1.5	19.5	<u>-1.2</u>	15.0	2.2	18.5	<u>0.0</u>
9	23.2	10.0	22.0	8.5	25.0	11.5	21.4	9.2	24.5	11.0
10	25.7	12.0	24.5	12.5	27.8	7.0	23.9	11.2	28.0	9.0
11	25.5	13.5	24.5	11.5	27.7	10.0	24.1	12.5	27.0	12.5
12	26.5	11.5	25.0	10.0	27.8	7.0	23.8	11.5	27.5	8.5
13	24.5	12.0	22.5	10.0	25.7	9.2	22.1	11.0	25.0	11.5
14	21.5	8.6	20.0	7.0	22.2	6.0	18.5	8.8	21.4	8.0
15	18.0	6.2	15.5	4.5	19.5	1.5	15.0	4.6	18.5	3.5
16	19.0	7.1	17.5	4.5	22.6	2.2	17.8	6.0	21.0	8.8
17	10.8	8.3	15.0	5.0	16.0	10.5	12.1	5.7	12.0	9.0
18	14.5	5.4	11.5	3.5	15.5	6.7	11.4	3.4	15.5	6.0
19	10.5	5.2	8.5	3.5	13.5	6.5	8.3	3.3	12.2	6.5
20	12.5	3.6	8.5	3.5	15.5	5.5	10.2	2.8	13.6	6.0
21	10.6	5.5	9.0	2.5	13.0	5.4	8.0	1.5	12.0	5.0
22	12.0	5.0	9.5	1.5	13.0	4.5	9.6	<u>-0.4</u>	13.0	3.0
23	14.5	4.8	12.0	2.5	16.0	6.2	10.5	2.8	15.0	2.2
24	16.5	5.4	15.0	0.5	18.2	4.3	14.9	3.0	18.0	2.0
25	22.5	5.0	20.5	4.5	24.5	1.8	20.5	5.4	23.5	1.0
26	26.4	9.8	25.0	9.5	28.5	6.0	24.3	11.3	27.6	5.0
27	28.3	11.5	<u>27.0</u>	10.0	<u>30.0</u>	11.0	26.1	12.1	29.5	7.0
28	<u>29.5</u>	13.0	<u>27.0</u>	13.0	29.5	8.5	<u>27.0</u>	15.1	<u>30.0</u>	8.8
29	15.7	11.3	20.0	8.5	20.6	11.5	17.1	8.8	17.0	12.0
30	16.5	8.0	13.5	6.5	17.5	9.5	13.0	6.0	16.2	7.8
31	13.0	9.0	13.5	7.0	14.5	9.6	13.5	7.7	16.8	10.0
MOYENNES	17.8	7.2	16.4	5.2	19.8	5.7	15.9	5.9	18.1	6.2

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE JUIN 1954

JOURS DU	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	12.0	9.5	11.5	8.0	16.0	9.8	10.1	8.4	13.0	10.0
2	13.8	9.0	11.5	7.5	14.5	11.0	11.6	8.0	14.5	10.5
3	20.6	10.0	18.5	6.5	22.7	10.8	18.6	7.9	21.8	9.5
4	22.2	10.5	21.0	7.5	24.0	7.5	19.8	8.7	23.0	7.8
5	20.2	12.0	19.0	9.5	20.0	10.2	18.6	11.4	20.0	9.5
6	16.1	11.6	15.0	10.0	16.5	12.5	14.5	10.5	20.0	13.0
7	18.5	7.9	16.0	5.0	20.0	<u>5.5</u>	16.0	7.2	18.5	7.5
8	24.5	10.3	22.0	9.0	26.0	6.5	21.0	9.3	24.5	9.0
9	17.1	12.0	17.0	10.0	18.8	13.5	16.5	10.0	17.8	12.2
10	18.0	10.6	15.0	9.5	18.5	12.0	15.3	9.6	19.0	11.8
11	16.7	10.6	14.5	7.5	18.5	12.5	15.1	8.8	17.4	7.0
12	15.5	9.4	14.5	6.0	18.5	9.5	13.9	8.6	16.5	6.0
13	18.5	12.5	15.0	10.5	20.5	14.0	15.2	10.5	19.0	14.8
14	14.5	11.4	13.5	9.5	17.0	12.5	11.5	8.9	15.0	11.2
15	19.0	8.5	17.0	14.5	20.5	9.5	17.0	6.0	20.0	6.8
16	22.0	8.7	20.0	5.5	24.0	8.0	20.2	8.3	23.0	6.5
17	23.0	13.5	20.5	11.0	23.5	12.5	19.2	12.2	23.0	11.8
18	25.5	13.3	24.0	11.0	27.6	14.0	23.3	11.7	27.0	11.5
19	29.0	13.5	26.5	11.5	30.5	11.5	26.2	14.4	30.0	10.5
20	<u>30.4</u>	16.3	<u>28.0</u>	16.0	<u>31.5</u>	13.5	<u>27.4</u>	18.2	<u>30.5</u>	12.0
21	24.2	17.4	26.5	13.0	26.5	17.2	20.1	14.2	24.0	16.5
22	24.4	13.0	19.5	10.0	25.0	11.5	20.2	12.7	23.0	10.5
23	22.0	13.0	19.5	7.0	23.0	11.0	19.4	9.2	22.5	8.0
24	23.8	13.0	21.0	8.5	25.0	11.0	21.3	9.7	24.5	11.0
25	21.6	12.0	20.5	9.0	23.5	10.2	19.0	10.7	22.0	9.0
26	16.0	14.0	16.5	11.5	19.0	16.0	15.2	11.8	17.0	14.0
27	17.4	8.9	15.0	6.5	19.0	10.0	15.1	7.2	18.2	9.0
28	17.9	<u>6.5</u>	15.5	<u>3.5</u>	19.2	<u>5.5</u>	15.2	<u>4.8</u>	18.0	4.2
29	19.6	7.0	15.5	4.0	20.3	5.6	16.1	6.1	20.0	<u>4.0</u>
30	19.2	9.0	17.5	5.0	21.3	7.0	16.6	6.0	20.0	5.0
31										
MOYENNES	20.1	11.1	18.2	8.4	21.7	10.7	17.6	9.7	20.8	9.7

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE JUILLET 1954

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	17.1	10.4	14.5	9.0	17.8	12.2	15.2	9.0	17.5	10.2
2	15.7	10.7	15.0	9.5	18.4	10.2	14.3	10.0	19.0	12.0
3	16.3	10.8	14.0	9.5	18.2	10.2	13.8	9.1	17.0	12.0
4	17.1	12.0	15.0	9.0	18.0	10.0	15.1	8.8	17.5	12.0
5	16.5	9.2	14.5	6.5	18.0	9.7	14.9	8.0	17.0	8.5
6	17.0	9.2	15.0	6.5	18.5	10.0	14.1	7.0	17.0	9.5
7	17.0	8.9	14.0	5.0	18.0	9.5	14.0	6.0	17.0	8.0
8	18.0	<u>5.3</u>	17.0	<u>2.5</u>	19.5	<u>4.0</u>	17.6	<u>4.3</u>	13.5	<u>3.0</u>
9	21.4	7.4	19.0	4.0	23.0	5.8	19.8	9.5	21.0	4.5
10	22.0	10.8	20.5	7.0	23.5	8.0	20.0	9.7	22.5	7.0
11	19.0	13.5	18.5	13.0	20.5	15.0	18.6	13.3	21.5	11.0
12	21.0	12.3	18.0	6.5	23.0	9.5	18.3	11.9	21.0	9.0
13	18.5	10.0	15.5	9.5	20.5	11.0	15.6	9.6	18.0	12.0
14	16.4	10.5	15.5	7.0	19.5	8.0	15.1	8.8	17.0	7.0
15	18.2	11.5	15.5	11.0	19.5	10.5	15.6	10.3	19.0	9.0
16	17.0	10.6	16.0	9.5	19.5	11.0	15.5	9.8	18.0	11.0
17	16.9	12.6	14.0	11.0	19.0	11.0	14.2	11.2	17.0	13.0
18	15.5	12.6	14.0	10.5	18.0	10.5	13.5	11.0	16.0	14.0
19	17.8	12.1	15.5	10.5	21.0	13.5	14.8	10.8	18.0	13.0
20	20.7	6.8	19.0	3.5	23.0	8.0	18.9	5.8	22.0	6.0
21	<u>23.5</u>	9.6	21.0	6.5	25.0	8.2	20.6	10.8	23.0	8.0
22	21.5	12.0	18.5	8.0	23.2	11.5	18.2	7.1	21.0	10.0
23	18.8	8.4	17.5	6.0	20.5	6.5	16.5	7.0	19.0	6.0
24	22.0	12.7	18.5	10.0	23.0	13.0	18.2	11.0	21.0	12.0
25	<u>26.2</u>	15.9	<u>22.5</u>	13.5	<u>27.0</u>	14.5	<u>22.7</u>	14.2	<u>26.0</u>	13.0
26	17.6	13.8	21.0	13.0	23.0	15.0	19.5	12.3	19.0	14.2
27	19.4	12.0	18.0	9.5	21.0	14.0	17.4	10.8	21.0	10.0
28	17.7	11.0	16.5	9.0	19.5	12.0	15.5	9.3	18.5	9.0
29	15.2	11.3	14.5	8.5	19.0	10.7	13.8	9.4	16.8	11.8
30	17.2	11.1	15.5	9.0	18.0	10.2	15.7	9.5	18.5	10.0
31	15.2	8.4	13.5	7.5	16.2	9.0	12.7	8.2	15.8	7.0
MOYENNES	18.5	10.7	16.7	8.4	20.4	10.4	16.4	9.5	18.9	9.8



TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE AOÛT 1954

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	19.4	10.3	15.5	7.5	19.5	<u>7.0</u>	16.5	9.0	19.5	<u>7.0</u>
2	26.0	12.7	23.0	8.5	27.5	12.0	23.1	12.7	27.5	11.0
3	<u>30.6</u>	13.6	27.0	13.0	31.5	13.0	26.6	15.6	<u>31.0</u>	11.0
4	30.4	16.0	<u>27.5</u>	14.5	<u>32.2</u>	14.0	<u>27.9</u>	14.9	<u>31.0</u>	13.0
5	27.5	16.2	24.0	12.5	28.5	15.0	25.7	13.8	28.2	14.0
6	26.0	16.4	22.5	15.0	25.0	16.0	22.5	15.7	26.0	13.8
7	19.0	12.0	17.0	10.5	20.0	13.0	16.0	10.8	19.0	13.0
8	15.0	11.8	13.5	10.0	17.5	11.5	12.7	10.4	14.8	11.0
9	17.5	11.8	15.0	10.5	18.5	13.0	15.6	10.5	18.0	14.0
10	15.8	11.0	15.5	9.0	17.5	13.0	13.6	9.3	17.0	12.0
11	15.5	10.3	15.0	9.0	18.0	9.0	14.4	9.3	15.4	11.0
12	17.0	10.4	14.5	7.5	18.0	9.5	14.5	8.9	18.5	8.0
13	17.2	13.3	15.5	12.0	18.0	14.0	15.6	12.6	17.5	12.8
14	17.8	14.4	15.5	11.5	18.5	13.0	15.4	12.0	19.0	13.5
15	16.5	11.5	15.5	9.5	17.8	12.2	14.5	9.6	18.0	12.0
16	16.8	10.2	16.5	6.5	19.8	10.5	16.4	9.2	19.5	10.0
17	19.0	9.6	17.5	<u>5.0</u>	21.5	8.0	18.0	8.7	19.0	8.0
18	19.5	12.0	20.0	11.0	21.0	13.0	19.5	13.8	18.0	11.5
19	16.0	12.5	14.0	8.5	18.2	12.5	15.5	9.3	17.0	11.0
20	16.5	8.7	15.5	7.5	19.5	8.2	15.1	8.3	18.0	8.8
21	18.5	12.1	17.0	10.0	20.0	13.0	16.4	10.3	20.0	12.0
22	16.5	12.6	15.0	11.0	17.5	12.0	15.6	9.8	19.0	13.0
23	16.4	<u>8.6</u>	15.0	7.0	17.5	8.5	15.0	<u>8.2</u>	17.8	8.8
24	13.0	9.4	11.0	8.0	14.5	8.0	10.5	9.3	13.6	10.5
25	13.4	10.0	12.0	8.0	15.5	11.0	11.7	9.1	14.8	11.5
26	19.4	9.6	19.5	8.5	21.7	8.5	18.6	9.2	22.0	8.0
27	23.5	11.2	22.0	8.5	25.5	9.5	21.7	11.3	25.0	7.8
28	24.4	10.2	21.0	8.5	25.0	10.5	22.5	11.5	25.5	8.2
29	21.0	10.6	18.5	8.5	22.0	11.0	19.4	10.8	22.0	13.2
30	21.5	12.4	21.0	11.0	23.5	11.0	20.0	10.9	23.2	11.5
31	25.0	10.6	24.5	11.0	26.2	11.2	23.6	12.2	26.2	9.5
MOYENNES	19.7	11.6	18.0	9.6	21.2	11.3	17.9	10.9	20.7	11.0

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE SEPTEMBRE 1954.

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	<u>28.0</u>	9.7	<u>25.5</u>	7.5	<u>29.0</u>	7.5	<u>26.4</u>	11.0	<u>29.2</u>	5.8
2	24.0	16.9	22.5	14.0	25.2	12.5	22.1	15.0	25.2	11.8
3	25.0	13.8	22.5	10.0	26.0	14.4	23.1	11.6	26.2	11.6
4	26.6	12.2	24.0	10.5	28.5	13.0	23.9	10.6	27.5	12.4
5	21.5	16.0	20.5	14.0	22.6	13.7	20.0	12.2	22.5	12.8
6	21.0	11.0	18.5	7.0	22.6	10.6	18.3	9.3	21.5	9.2
7	20.5	14.0	21.0	11.5	23.5	15.0	20.3	12.1	23.5	13.5
8	19.5	13.2	17.5	11.5	20.0	13.0	17.1	11.5	20.5	13.5
9	20.0	10.0	17.5	7.5	21.5	8.2	17.9	8.6	21.3	6.5
10	18.9	12.2	16.5	10.0	20.0	13.2	16.7	10.2	20.5	12.5
11	18.5	15.0	17.0	10.0	21.0	13.0	16.0	9.8	19.5	13.4
12	16.5	11.6	15.5	9.5	18.0	11.0	15.4	9.6	18.6	12.0
13	15.4	9.6	13.5	7.5	16.5	10.5	13.6	8.1	16.8	10.0
14	16.4	9.5	14.5	6.5	17.8	9.0	13.9	8.2	18.5	7.5
15	17.0	8.0	15.0	4.0	18.5	8.2	15.0	4.8	18.4	6.5
16	15.7	12.0	15.0	10.0	17.4	9.6	14.6	9.6	17.0	12.0
17	14.5	8.1	12.5	7.5	16.0	9.5	12.5	7.4	16.2	7.8
18	16.0	10.8	14.0	8.5	16.5	9.5	14.9	9.4	14.6	11.0
19	16.5	14.4	17.0	11.5	19.2	12.0	16.9	12.2	18.6	13.5
20	14.5	12.6	13.5	9.0	17.0	10.0	13.5	10.0	16.8	12.0
21	12.5	6.5	12.0	4.0	14.5	5.0	11.5	5.2	15.5	13.8
22	11.6	6.2	10.5	4.5	13.0	5.0	11.1	5.1	14.2	6.0
23	14.0	5.0	13.5	4.0	15.5	4.5	11.3	4.5	16.5	3.0
24	15.0	5.7	14.5	4.0	16.8	3.0	14.1	5.3	17.0	2.0
25	16.3	10.2	14.0	9.5	17.5	11.5	13.9	8.0	16.8	10.5
26	13.1	7.8	11.5	7.0	13.2	9.2	10.2	6.7	13.2	7.8
27	11.6	11.0	11.0	5.5	13.0	12.0	10.0	4.4	12.2	11.0
28	12.2	<u>2.1</u>	11.5	<u>-1.0</u>	14.0	3.0	11.4	1.2	14.2	<u>1.0</u>
29	9.7	6.4	9.5	3.0	12.0	3.5	8.2	1.9	11.0	7.4
30	8.6	<u>2.1</u>	7.5	0.5	11.0	<u>1.5</u>	7.8	<u>0.8</u>	9.6	<u>1.0</u>
31										
MOYENNES	17.0	10.1	15.6	7.6	18.6	9.4	15.4	8.1	18.4	9.0

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS D' OCTOBRE 1954.

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	15.7	8.0	14.5	7.0	18.5	12.0	13.8	7.5	18.0	8.5
2	16.3	13.3	15.5	12.0	17.8	10.5	15.0	11.6	17.8	13.0
3	20.5	7.6	19.0	9.0	<u>22.5</u>	8.0	19.1	9.3	21.5	7.0
4	15.0	10.5	15.0	9.0	16.0	9.5	13.8	9.0	19.8	7.5
5	13.5	8.0	12.5	6.5	14.5	7.0	11.9	7.5	14.6	5.5
6	14.7	11.0	14.0	7.5	16.1	12.0	13.5	4.7	16.5	11.4
7	9.0	4.8	8.5	4.5	10.5	5.5	7.6	4.2	10.6	5.5
8	10.0	4.2	9.0	4.5	11.8	7.0	9.2	4.8	12.2	4.5
9	9.8	6.0	8.5	4.5	10.5	3.5	7.6	4.8	10.5	6.9
10	13.6	<u>0.6</u>	11.5	0.5	14.5	<u>1.7</u>	11.5	<u>0.0</u>	14.4	<u>0.5</u>
11	9.0	6.6	9.0	5.5	10.0	7.5	8.0	5.0	10.0	6.5
12	11.0	4.0	12.0	<u>0.0</u>	13.0	6.2	12.0	1.4	14.0	3.0
13	14.0	3.0	15.5	3.0	15.5	4.5	14.4	3.9	16.4	3.5
14	14.0	4.4	14.5	2.5	15.5	4.5	14.0	5.1	15.6	4.4
15	14.0	5.2	12.5	3.0	15.7	4.7	12.1	5.0	15.5	3.5
16	17.1	6.9	17.0	7.0	19.5	5.0	16.0	7.5	19.0	4.5
17	19.6	7.5	17.5	7.5	19.5	7.0	17.6	8.8	20.2	6.5
18	<u>21.5</u>	9.0	<u>20.0</u>	8.5	22.0	7.0	<u>19.7</u>	9.9	<u>22.6</u>	6.5
19	13.7	9.0	14.5	10.5	14.5	8.0	14.1	9.5	14.8	6.4
20	11.7	9.8	12.0	7.5	14.5	10.5	10.7	8.2	13.5	7.6
21	13.0	9.4	10.5	7.5	13.5	10.0	10.3	7.8	13.6	9.6
22	11.6	7.2	10.5	6.5	13.0	7.0	10.0	7.3	12.6	7.2
23	12.5	9.8	12.0	6.0	13.6	10.5	11.5	6.2	13.4	9.0
24	16.4	11.5	14.0	11.0	17.4	10.0	14.3	7.1	17.5	12.2
25	9.0	7.0	9.5	3.5	12.0	5.5	7.4	3.0	10.6	7.2
26	10.0	3.3	9.5	3.5	11.5	3.5	8.3	3.0	11.8	3.8
27	15.0	4.6	13.5	2.5	14.0	2.5	14.2	3.6	15.5	2.0
28	15.0	10.6	15.0	10.0	16.5	7.5	13.5	10.3	16.8	7.4
29	16.0	8.6	14.5	9.0	16.6	7.0	15.0	9.0	17.4	8.0
30	11.0	10.5	12.5	8.0	12.5	10.0	13.1	6.9	12.2	9.6
31	9.4	6.5	8.5	4.5	11.5	5.5	8.6	5.1	12.2	4.5
MOYENNES	13.6	7.3	13.0	6.2	15.0	7.1	12.5	6.4	14.6	6.6



TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE NOVEMBRE 19 54

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	12.2	1.0	12.5	0.5	12.0	2.5	11.3	-0.1	12.3	1.2
2	8.5	0.9	7.5	0.0	8.0	1.5	8.4	3.0	7.5	0.0
3	9.0	5.8	8.0	3.5	11.0	5.5	7.8	4.0	11.0	4.0
4	9.5	4.1	8.0	3.5	12.0	2.0	8.6	3.2	10.5	2.0
5	10.0	-0.2	10.5	1.0	11.5	0.0	9.7	1.0	12.5	-1.5
6	13.6	5.0	12.5	4.5	12.6	-0.5	<u>13.4</u>	4.6	12.2	0.0
7	<u>13.8</u>	10.4	<u>13.0</u>	9.5	<u>14.5</u>	7.0	12.3	10.2	14.0	7.5
8	7.0	4.8	12.5	3.0	8.0	6.0	11.6	2.8	<u>17.8</u>	5.5
9	9.0	5.2	7.5	3.5	10.5	1.5	7.2	0.8	10.6	5.6
10	6.2	-1.7	5.0	-3.5	4.0	-1.8	5.3	-3.2	5.2	-2.8
11	7.5	1.3	9.5	0.0	9.2	2.0	6.6	0.0	9.5	2.0
12	10.5	5.3	10.5	5.0	12.0	3.0	9.6	5.4	12.0	6.4
13	7.5	3.2	9.5	0.0	12.0	0.0	7.7	0.5	10.0	1.0
14	8.0	0.5	6.5	-1.0	9.5	-2.5	7.2	0.1	10.5	-2.5
15	5.0	0.0	4.0	0.0	6.0	-1.0	3.6	0.3	7.0	-2.0
16	3.5	-2.1	3.0	-3.5	4.5	-3.0	1.5	-2.7	4.3	-4.0
17	2.6	0.8	4.0	0.0	4.0	1.7	3.6	-0.3	4.0	1.0
18	5.0	-0.4	4.5	1.0	7.5	0.0	3.4	0.4	7.0	-1.0
19	5.4	1.6	4.0	0.0	4.6	-0.3	3.2	-0.2	5.8	0.0
20	2.1	-2.6	2.0	-2.5	3.0	-3.0	0.9	-3.2	4.5	-3.0
21	-2.3	<u>-5.0</u>	0.5	<u>-6.0</u>	1.0	<u>-7.3</u>	-3.0	<u>-6.0</u>	-0.4	<u>-7.0</u>
22	3.1	-4.3	3.5	-4.0	0.6	-6.6	2.6	-4.5	2.2	-6.5
23	8.0	2.7	7.0	2.0	8.2	-2.5	6.8	2.5	8.5	-1.5
24	6.0	4.4	7.0	1.5	9.1	-1.0	6.5	1.4	8.5	0.2
25	8.5	0.4	7.0	0.5	9.4	-3.0	7.6	0.3	6.0	-2.5
26	8.5	5.8	8.5	4.0	11.2	6.4	7.9	4.5	10.0	4.5
27	10.0	7.6	9.0	5.0	11.0	4.5	9.0	5.0	11.5	3.0
28	10.5	5.8	10.0	5.0	12.0	5.6	9.5	5.2	11.5	2.5
29	8.5	5.5	7.5	4.5	9.7	7.0	6.7	4.8	9.6	5.6
30	10.0	7.3	8.0	6.0	11.0	8.8	8.2	6.0	11.0	7.0
31										
MOYENNES	7.5	2.4	7.4	1.4	8.7	1.1	6.8	1.5	8.9	0.8

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE DECEMBRE 1954

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	7.8	5.8	8.0	2.5	9.5	1.0	6.4	3.0	9.2	6.8
2	5.0	-0.5	6.5	-1.5	6.0	0.5	7.0	-0.7	5.0	-0.5
3	9.3	3.3	9.0	4.5	10.5	3.5	8.5	5.6	10.5	2.6
4	<u>10.9</u>	7.3	<u>10.0</u>	5.0	<u>13.0</u>	5.0	<u>9.6</u>	5.7	<u>12.6</u>	5.5
5	5.0	3.0	<u>10.0</u>	2.0	6.0	2.5	6.0	0.3	6.5	4.0
6	4.0	1.7	4.0	0.0	6.0	0.0	3.0	0.0	6.2	1.8
7	4.0	0.3	1.5	-1.5	3.0	-2.0	0.4	-2.6	2.5	0.6
8	1.7	<u>-3.4</u>	0.0	<u>-4.5</u>	3.0	<u>-4.0</u>	0.3	<u>-4.6</u>	3.0	<u>-4.5</u>
9	7.5	0.4	5.5	0.0	8.5	3.0	5.5	0.0	8.0	1.5
10	6.2	3.6	5.0	1.5	9.0	0.5	4.8	1.9	8.0	4.5
11	4.6	0.6	3.5	-0.5	4.5	0.5	3.3	-0.2	4.0	-0.2
12	3.0	1.5	2.5	-0.5	5.0	1.5	1.6	0.0	5.0	3.2
13	2.8	1.5	2.0	0.0	4.5	2.0	1.6	0.2	4.2	1.5
14	7.0	1.1	5.5	0.5	7.9	3.0	5.7	0.9	7.8	2.6
15	9.4	5.3	9.5	3.5	11.5	2.6	8.8	3.4	11.5	5.0
16	3.0	0.0	5.5	-2.0	4.5	0.5	3.6	-2.0	4.5	0.0
17	0.0	-1.4	0.0	-3.5	2.5	0.0	-0.2	-2.7	2.0	-0.2
18	3.5	-0.6	1.0	-1.5	4.2	0.6	2.6	-1.3	4.8	0.8
19	0.8	-1.2	1.0	-3.0	2.0	0.5	0.4	-3.3	2.2	-0.4
20	3.0	0.3	4.0	0.0	4.6	1.2	1.8	0.0	3.4	1.5
21	4.5	1.7	4.0	1.0	6.0	1.5	3.5	0.5	5.5	2.5
22	6.4	1.5	6.5	1.5	8.0	4.5	5.9	0.8	6.6	3.0
23	5.5	4.7	7.0	0.0	9.8	0.6	7.2	0.0	8.8	4.0
24	2.0	0.6	2.0	-1.0	4.2	0.5	0.7	-2.1	3.5	1.6
25	5.5	-2.0	5.5	<u>-4.5</u>	7.4	-2.0	4.8	-3.7	6.4	<u>-1.4</u>
26	7.6	5.0	7.0	4.5	10.0	4.5	6.7	4.0	10.0	5.8
27	6.6	5.6	7.0	4.5	9.0	7.0	6.2	4.6	8.2	6.6
28	7.5	5.4	8.0	4.5	10.0	7.5	7.0	5.2	9.6	5.0
29	7.5	5.6	7.0	5.0	9.2	6.0	6.4	5.0	9.0	6.5
30	8.4	5.2	8.0	4.5	9.0	3.0	6.7	2.2	9.4	5.5
31	2.0	-1.8	5.0	-2.5	3.5	-2.0	2.3	-3.0	3.2	-0.6
MOYENNES	5.2	1.9	5.2	0.6	6.8	1.7	4.5	0.6	6.5	2.4

# TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE JANVIER

MOIS DE FEVRIER

19 54

19 54

JOURS DU MOIS	FINDEL (Aéroport)		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		FINDEL (Aéroport)		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	- 2.3	- 7.1	0.0	- 5.0	- 1.0	- 4.8	- 1.0	- 6.9	- 9.3	- 17.4	- 6.0	- 15.5	- 6.4	- 16.6	- 9.8	- 17.4
2	- 3.0	- 9.5	0.0	- 7.0	- 1.0	- 7.4	- 2.0	- 7.1	- 10.4	- 16.5	- 9.6	- 14.5	- 10.8	- 15.6	- 10.2	- 16.6
3	- 2.0	- 11.6	- 3.5	- 10.5	- 1.2	- 12.4	- 2.0	- 10.4	- 5.9	- 14.2	- 3.0	- 12.5	- 4.0	- 13.3	- 6.4	- 16.2
4	- 1.5	- 3.4	- 0.7	- 6.5	- 0.4	- 9.0	- 0.9	- 8.0	- 5.9	- 10.0	- 3.0	- 8.2	- 5.8	- 8.5	- 5.7	- 10.2
5	- 3.2	- 6.6	- 1.0	- 3.0	- 1.5	- 4.2	- 2.2	- 5.4	- 3.4	- 9.8	- 0.2	- 8.0	- 0.7	- 8.7	- 3.0	- 10.0
6	- 4.9	- 10.2	- 4.1	- 12.0	- 3.9	- 12.2	- 4.7	- 13.1	- 1.3	- 10.2	0.5	- 13.5	0.5	- 13.1	- 2.0	- 13.2
7	- 5.0	- 8.5	- 3.5	- 6.5	- 3.8	- 7.9	- 5.2	- 8.2	- 1.6	- 11.6	2.0	- 14.5	1.4	- 16.2	- 0.0	- 16.2
8	- 2.0	- 8.3	0.3	- 8.0	- 0.2	- 8.2	- 0.6	- 7.8	0.0	- 4.9	4.0	- 8.4	1.9	- 8.2	0.2	- 7.2
9	0.0	- 10.7	- 1.0	- 13.0	2.2	- 15.4	- 2.7	- 12.2	0.4	- 1.7	3.6	- 1.0	2.3	- 1.0	0.6	- 1.2
10	1.9	- 0.6	4.5	- 0.5	3.8	1.6	2.3	- 3.2	3.6	0.0	5.0	0.0	3.7	0.3	2.4	0.2
11	3.6	0.8	6.0	3.5	5.1	0.8	4.0	- 0.7	4.5	2.0	7.0	6.3	6.1	1.0	5.4	2.1
12	2.5	0.6	6.0	5.5	3.8	2.7	2.9	1.7	4.9	1.8	7.3	1.0	6.4	1.8	5.2	2.1
13	3.4	0.4	6.2	4.0	4.8	0.6	3.6	0.7	4.6	0.5	7.5	2.5	6.2	0.8	4.9	1.0
14	3.2	- 0.6	3.5	3.0	6.8	- 0.7	1.7	- 0.4	5.7	1.6	9.8	1.7	8.3	0.8	5.2	1.5
15	10.2	3.4	13.0	5.0	11.8	0.3	10.1	1.7	3.4	1.0	6.0	0.5	3.7	1.0	4.4	0.7
16	7.3	2.1	10.0	9.0	8.8	5.6	8.0	4.4	0.2	- 1.9	2.2	- 1.0	1.3	0.4	0.2	- 1.5
17	5.0	0.8	9.0	5.0	7.4	0.9	5.5	1.7	- 1.0	- 3.0	2.2	- 0.8	0.4	- 1.1	- 0.9	- 2.2
18	4.0	- 1.2	7.0	2.0	6.0	- 2.2	3.1	- 1.0	- 0.2	- 4.4	0.8	- 2.0	2.3	- 3.2	- 0.5	- 3.5
19	2.0	- 2.4	3.0	0.5	4.3	- 3.0	3.2	- 4.8	- 1.6	- 3.2	4.5	- 2.0	3.1	- 2.1	0.7	- 2.6
20	6.4	0.5	9.0	1.0	9.0	0.4	5.9	0.6	1.4	- 2.6	3.7	- 1.0	2.7	- 1.8	1.6	- 2.8
21	8.2	1.4	10.5	9.0	9.9	5.7	8.7	5.7	5.3	- 1.4	7.5	- 0.5	7.9	- 0.8	4.4	0.0
22	0.6	- 2.3	6.0	- 1.0	3.8	- 3.1	2.7	- 2.7	4.6	- 2.6	6.0	- 4.5	5.7	- 5.4	4.6	5.5
23	0.4	- 5.6	3.0	- 2.0	3.0	- 3.0	1.5	- 2.7	8.6	0.2	9.6	- 2.0	10.8	- 2.0	8.8	- 2.5
24	- 2.0	- 8.1	1.3	- 7.0	0.4	- 6.0	- 2.4	- 7.4	6.3	- 1.4	7.5	- 3.6	8.0	- 3.4	7.9	0.2
25	- 1.3	- 9.5	1.0	- 10.0	1.2	- 8.2	- 2.1	- 10.4	6.3	0.4	8.0	- 1.3	7.9	- 1.4	6.8	2.4
26	- 3.4	- 10.8	0.0	- 11.0	- 0.4	- 8.8	- 2.2	- 10.8	5.8	0.6	8.5	- 2.5	7.8	- 1.7	6.2	0.0
27	- 5.6	- 13.3	- 0.2	- 11.5	- 3.2	- 12.3	- 5.3	- 12.4	4.9	0.4	6.2	3.5	6.4	1.9	5.2	1.2
28	- 4.4	- 9.5	- 2.3	- 8.2	- 2.9	- 8.0	- 5.1	- 9.7	6.0	- 0.1	9.0	2.2	8.7	1.6	6.2	1.1
29	- 4.6	- 8.9	- 0.8	- 5.5	- 3.0	- 5.7	- 4.7	- 5.5	- 4.9	- 0.4	6.2	3.5	6.4	1.9	5.2	1.2
30	- 6.3	- 13.8	- 3.3	- 10.5	- 4.5	- 11.3	- 6.4	- 12.2	6.0	- 0.1	9.0	2.2	8.7	1.6	6.2	1.1
31	- 9.2	- 15.4	- 6.0	- 13.5	- 8.7	- 14.4	- 9.0	- 15.5	1.4	- 3.9	3.8	- 3.3	3.2	- 4.0	1.6	- 4.2
MOY- ENNES	- 0.1	- 5.4	2.4	- 3.4	1.8	- 4.8	0.1	- 5.2	1.4	- 3.9	3.8	- 3.3	3.2	- 4.0	1.6	- 4.2

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

JOURS DU MOIS	MOIS DE MARS				1954				MOIS D'AVRIL				1954			
	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	0.5	- 4.6	4.0	0.0	3.9	- 0.9	0.4	- 1.2	6.8	1.2	9.0	4.5	8.9	2.4	7.7	3.7
2	5.6	- 4.8	9.0	- 3.5	8.4	- 5.9	5.4	- 5.2	10.8	1.8	13.3	4.3	12.2	- 0.4	10.3	3.1
3	9.0	2.0	11.0	5.0	10.8	3.2	8.8	2.7	11.3	8.8	14.0	11.0	13.0	7.8	10.5	7.0
4	7.0	1.4	9.5	3.5	9.1	2.4	8.0	2.6	12.7	6.7	16.5	11.5	15.0	10.6	13.4	9.8
5	3.8	0.2	7.0	- 0.5	6.7	- 0.2	4.0	1.2	8.1	3.1	10.6	6.0	10.3	5.6	8.9	4.8
6	3.4	- 2.0	6.4	0.5	5.4	- 1.2	4.2	3.0	6.5	2.0	9.0	3.6	8.1	3.3	10.8	2.8
7	8.4	- 1.3	11.5	0.5	10.6	- 2.2	8.4	1.3	7.3	1.5	10.0	3.0	9.2	1.9	8.4	1.2
8	12.2	2.8	15.5	4.0	15.1	2.6	11.4	4.2	7.3	2.0	10.0	4.5	7.8	4.0	8.2	2.0
9	13.8	2.8	16.5	- 1.0	16.7	- 0.9	13.7	2.2	10.7	0.5	12.5	0.0	12.8	0.7	12.0	0.5
10	14.4	2.5	16.8	- 1.5	16.2	- 1.2	15.0	1.8	8.6	- 0.3	12.0	1.0	11.4	0.9	10.8	0.3
11	11.3	1.0	14.5	- 0.5	14.8	- 0.7	11.7	2.2	11.5	- 1.3	14.5	- 1.0	13.7	- 1.4	12.2	- 0.3
12	9.1	- 0.3	11.3	- 1.0	11.1	- 1.2	9.5	0.7	14.9	0.6	18.0	- 3.5	17.3	- 3.0	16.2	- 3.4
13	10.4	1.0	12.4	2.5	12.0	2.0	10.5	1.6	11.6	4.0	15.5	4.5	14.3	3.8	12.7	4.4
14	10.0	1.0	12.5	0.5	12.2	0.6	10.7	1.4	13.2	0.3	15.6	0.0	15.1	- 1.7	13.7	- 0.9
15	6.0	1.1	12.7	3.5	8.0	1.2	6.4	1.2	8.4	3.0	11.0	8.6	10.7	5.4	9.2	4.8
16	6.8	1.8	9.5	4.0	8.2	3.5	6.7	2.5	7.6	0.7	10.0	3.5	9.6	2.8	8.0	2.4
17	15.2	0.5	17.5	2.0	18.0	1.5	15.4	0.6	6.8	- 1.3	9.0	- 1.3	9.0	- 4.5	8.0	- 1.3
18	13.8	3.8	16.0	- 1.0	15.6	- 0.6	14.7	1.4	8.0	- 1.6	11.5	- 4.0	10.5	- 3.0	9.9	- 3.0
19	13.6	7.2	15.5	8.5	15.4	5.6	14.6	4.4	5.7	0.0	9.0	2.5	8.1	2.5	6.9	1.2
20	11.5	5.0	16.4	9.5	13.5	6.1	11.6	4.6	7.4	- 0.7	10.0	- 3.5	10.3	- 1.3	9.0	- 2.7
21	11.6	3.2	13.0	1.5	12.8	0.5	12.2	1.7	8.4	1.6	10.5	3.7	10.6	3.2	9.2	2.4
22	17.3	2.9	19.6	1.0	19.6	- 1.0	16.1	- 2.2	13.7	4.5	16.2	3.0	16.4	4.2	16.0	3.2
23	15.5	7.2	18.6	9.0	16.8	3.2	15.7	8.2	15.3	3.9	19.4	0.0	18.6	2.2	16.8	1.4
24	9.2	5.8	11.0	7.0	11.4	6.4	11.1	6.7	17.2	4.7	20.5	0.5	20.1	2.2	19.4	1.7
25	8.0	5.6	11.5	7.0	10.2	5.4	9.7	4.7	17.2	5.7	20.5	3.4	18.7	3.1	16.9	3.2
26	7.7	1.8	10.5	7.5	9.2	4.8	9.2	5.0	13.5	4.5	16.5	1.5	15.4	2.8	16.6	3.5
27	6.5	0.9	10.2	1.0	9.5	- 1.8	6.4	- 0.5	14.0	2.2	18.0	- 1.0	16.7	0.9	15.9	2.2
28	10.2	- 2.0	13.0	- 3.0	12.0	- 3.8	10.5	- 4.3	14.3	2.0	18.4	2.0	17.1	1.7	15.9	3.2
29	10.2	3.9	13.3	3.0	13.5	1.4	12.2	2.7	14.7	3.0	18.5	1.2	17.1	2.9	16.0	3.4
30	10.2	4.6	11.8	4.0	11.8	2.5	10.2	4.2	17.6	4.2	21.0	2.0	19.5	3.2	18.8	2.4
31	8.3	4.1	10.8	7.6	9.8	6.3	9.4	6.5	17.6	4.2	21.0	2.0	19.5	3.2	18.8	2.4
MOYENNI	9.7	1.9	12.0	2.6	11.9	1.2	10.1	1.8	11.1	2.2	14.0	2.8	13.2	2.2	12.3	2.1



TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

JOURS DU MOIS	MOIS DE MAI				MOIS DE JUIN				19 54.							
	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	17.7	6.3	20.0	2.5	18.4	1.0	17.4	1.7	11.7	9.0	15.6	9.5	13.2	9.8	11.5	7.0
2	13.0	2.4	15.0	9.5	14.7	6.6	12.7	7.7	13.0	8.8	15.5	10.6	14.8	9.5	13.0	8.2
3	10.5	1.6	13.2	3.5	12.8	0.2	10.2	3.2	19.6	8.5	23.0	10.5	21.7	9.3	20.0	7.8
4	11.2	2.5	14.0	6.2	13.3	5.2	10.1	4.5	21.2	10.1	25.0	9.5	23.6	10.7	22.3	9.5
5	13.0	0.5	17.0	0.0	14.6	-1.4	12.4	2.7	18.5	12.7	20.0	11.5	19.6	12.7	22.9	9.2
6	13.7	3.6	16.0	4.2	15.6	0.0	14.2	5.5	15.0	8.5	18.0	11.5	17.1	12.7	16.2	10.7
7	13.4	0.5	17.5	-0.5	16.4	-1.1	15.2	1.1	18.5	6.0	20.5	6.0	19.2	3.9	19.2	7.4
8	16.3	3.9	20.0	0.0	19.0	2.6	17.2	3.6	23.9	9.4	16.5	8.0	24.8	7.0	24.0	6.4
9	22.3	9.5	25.0	11.5	24.4	10.0	22.4	8.7	16.9	11.0	19.0	13.0	18.4	12.2	17.5	10.7
10	24.8	12.4	27.5	8.5	27.2	10.8	25.2	7.4	17.2	10.4	19.5	11.5	17.9	10.3	17.8	10.1
11	23.7	14.0	27.0	10.6	26.9	12.2	25.2	9.2	16.4	9.4	19.5	13.0	18.0	10.3	16.1	9.8
12	24.8	12.6	28.2	8.5	27.2	10.6	26.2	8.2	14.6	8.2	18.0	8.0	13.7	7.4	16.2	6.2
13	22.8	12.1	26.0	8.2	25.5	10.7	24.4	9.7	18.4	11.7	20.0	13.5	19.3	13.7	17.6	12.0
14	19.2	7.9	23.0	7.0	22.6	7.6	21.3	7.2	14.0	9.3	17.5	12.5	15.8	11.9	14.0	10.3
15	16.8	5.6	20.5	3.0	19.6	5.7	18.6	5.8	18.0	7.6	21.0	9.5	21.5	9.7	19.0	7.7
16	18.2	7.2	22.5	3.6	19.7	6.7	19.2	7.5	21.2	8.5	24.0	7.5	23.3	7.7	21.7	7.5
17	12.4	7.5	13.5	11.5	13.3	9.9	10.5	8.2	21.6	11.8	24.6	12.7	23.7	11.7	22.2	12.2
18	13.7	5.0	16.0	6.5	14.8	6.4	15.8	4.7	24.3	11.9	28.0	14.0	18.8	12.3	25.3	13.1
19	10.4	4.4	13.5	6.5	11.7	6.3	11.2	5.4	27.7	15.0	30.7	12.4	29.5	12.9	28.2	10.2
20	12.5	3.2	16.0	5.0	13.9	4.6	11.6	3.9	29.4	16.7	32.2	14.0	31.5	13.4	29.4	12.7
21	10.5	5.0	13.5	6.5	11.8	5.9	10.9	3.5	23.2	13.5	28.0	18.0	26.0	17.3	23.7	15.7
22	10.2	4.0	13.0	5.0	12.5	5.4	11.4	4.3	21.8	11.6	27.6	11.5	24.5	10.0	22.6	10.2
23	14.4	4.0	17.5	6.0	18.2	3.0	12.8	2.9	20.7	12.1	24.0	12.0	23.4	12.8	22.7	10.4
24	15.5	3.5	18.5	6.8	15.1	4.7	16.4	3.2	22.3	12.0	25.5	12.0	25.0	10.4	22.3	10.6
25	21.6	5.0	24.5	2.5	23.3	2.7	22.1	3.5	20.8	10.7	24.5	10.5	23.0	8.4	21.2	9.2
26	25.2	11.0	28.5	7.0	28.0	6.4	26.2	6.5	15.7	13.0	18.0	10.0	17.5	14.3	16.3	14.2
27	27.1	13.3	30.5	9.0	29.2	8.5	28.2	8.2	17.0	7.5	20.0	10.0	19.0	9.7	17.1	7.9
28	27.3	14.5	29.5	10.2	28.7	10.8	28.8	9.0	16.7	5.9	20.0	6.0	18.2	4.5	17.5	5.2
29	15.3	8.2	17.6	13.0	17.6	11.9	16.7	9.8	17.9	7.6	21.5	6.0	20.0	5.6	18.4	5.4
30	14.8	6.4	18.8	8.0	18.2	6.5	17.6	7.1	18.3	8.5	21.5	10.0	19.9	9.0	18.9	7.7
31	12.3	8.4	15.0	10.0	13.2	9.2	14.2	6.2	19.1	10.2	22.0	10.8	20.6	10.4	19.8	9.5
MOYENN	16.9	6.6	20.0	6.5	18.9	6.1	17.3	5.8	19.1	10.2	22.0	10.8	20.6	10.4	19.8	9.5

TEMPÉRATURES "MAXIMA., ET "MINIMA.,

JOURS DU MOIS	MOIS DE JUILLET				19 54.				MOIS DE AOUT				19 54.			
	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	16.3	10.3	18.5	12.5	18.0	9.4	18.5	8.8	17.6	9.0	19.5	8.0	19.5	9.0	20.0	8.2
2	15.2	9.6	18.5	10.2	17.6	9.5	15.2	10.1	25.9	12.1	28.0	10.0	27.1	13.5	26.7	11.2
3	16.0	10.3	19.0	11.7	18.0	12.0	16.3	9.8	30.2	14.0	32.0	12.5	32.0	11.2	30.2	9.3
4	16.7	9.5	18.7	13.0	17.5	12.5	17.0	11.2	29.4	16.3	32.0	15.0	32.0	14.4	29.7	14.2
5	16.0	8.9	19.0	10.2	18.0	10.0	17.3	9.2	27.0	14.8	29.5	15.0	28.5	13.8	27.2	14.2
6	16.5	8.4	19.5	10.0	18.6	9.5	16.9	8.9	25.3	15.3	28.0	15.5	26.2	14.5	24.9	13.2
7	15.4	6.9	19.5	9.5	17.2	9.5	17.1	8.2	18.1	12.1	19.0	12.0	19.5	12.0	18.2	12.5
8	17.7	4.5	21.6	4.0	19.0	2.5	19.2	3.2	14.2	10.5	17.0	11.6	15.8	9.5	15.4	12.3
9	20.0	8.1	23.5	5.5	22.4	4.6	21.7	4.3	16.9	11.9	18.5	12.0	17.5	12.3	16.9	11.4
10	21.5	10.8	25.0	9.0	22.4	9.0	22.4	8.2	15.6	10.5	19.0	13.0	17.4	11.3	16.2	9.8
11	19.1	11.6	25.0	14.5	20.2	13.0	19.4	13.2	15.5	9.9	19.0	11.5	16.4	11.5	16.0	10.0
12	20.2	11.3	23.5	12.0	22.1	10.0	21.2	10.2	16.9	8.5	19.6	11.0	18.2	6.4	17.6	10.4
13	18.5	9.8	21.5	10.0	19.9	7.4	19.3	9.8	16.2	12.4	18.0	13.5	17.0	12.0	17.0	12.2
14	18.2	8.7	18.5	10.5	17.6	6.4	17.0	8.8	16.4	13.0	18.6	14.0	18.2	14.0	17.8	13.0
15	18.3	10.9	21.0	11.5	19.5	8.5	18.1	12.0	16.5	10.4	18.0	13.0	17.7	12.0	16.2	11.0
16	15.8	10.1	19.5	11.0	18.2	10.5	17.2	9.8	17.5	10.0	20.5	12.0	19.0	10.5	17.3	10.6
17	16.6	11.9	21.5	13.7	19.3	10.2	17.0	12.2	19.4	8.0	22.5	10.0	21.5	8.0	20.1	7.2
18	15.4	12.4	19.0	14.5	17.0	13.0	16.8	12.0	20.2	13.0	22.0	10.5	20.4	13.0	21.0	13.4
19	17.4	9.4	21.0	13.5	20.0	13.5	18.1	12.2	16.2	11.3	22.0	8.5	17.4	12.8	16.9	11.2
20	19.8	6.3	23.0	6.5	23.0	5.2	22.2	4.4	16.6	8.7	22.0	11.5	19.8	9.9	17.4	8.2
21	22.6	9.4	25.9	7.5	24.5	6.5	23.2	7.2	17.4	12.1	20.0	12.0	18.7	13.0	18.4	10.8
22	20.5	9.5	24.0	11.0	22.8	10.3	20.9	10.4	16.7	9.3	18.5	12.0	18.9	13.6	17.7	13.4
23	17.8	7.0	21.0	6.1	20.0	5.5	18.2	5.5	16.0	8.0	18.5	11.0	17.5	7.8	17.2	8.1
24	21.5	11.7	24.0	13.0	24.2	11.2	22.2	10.4	12.9	9.0	15.5	11.5	14.0	10.2	13.2	8.0
25	26.0	15.0	29.5	16.0	27.3	13.5	26.2	13.4	13.5	9.5	17.0	11.5	15.5	10.7	16.8	9.6
26	17.5	13.3	19.5	15.0	18.5	14.5	18.4	13.2	19.1	10.2	22.5	10.5	21.0	10.1	19.8	8.2
27	19.4	11.3	21.5	13.0	21.1	12.5	20.2	10.4	22.7	11.9	25.5	10.0	24.5	11.5	22.7	9.2
28	17.5	10.6	19.5	11.5	19.0	8.7	18.2	10.2	23.9	10.9	26.0	10.0	25.0	9.4	23.4	8.2
29	14.8	10.9	18.0	12.3	18.0	12.2	15.8	10.7	20.3	10.4	23.0	9.5	22.2	9.0	20.7	8.2
30	16.0	10.0	18.7	12.0	18.0	10.5	16.8	10.4	21.2	11.7	23.6	13.0	23.2	10.5	21.5	12.0
31	14.8	7.6	17.0	8.5	16.9	5.2	15.4	8.8	24.1	10.0	27.0	11.0	27.0	8.2	24.5	8.4
MOYENN	18.0	9.9	21.1	11.0	19.8	9.6	18.8	9.6	19.3	11.1	22.0	11.7	20.9	11.1	18.8	9.6

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

JOURS DU MOIS	MOIS DE SEPTEMBRE						MOIS DE OCTOBRE						1954.			
	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	27.6	11.0	30.0	7.6	30.0	9.0	27.5	7.5	15.5	9.5	17.5	9.0	16.9	8.3	15.7	7.5
2	23.0	14.8	26.4	14.0	25.4	13.0	24.5	16.2	16.0	10.9	18.7	14.0	17.8	13.0	16.4	12.4
3	23.7	13.5	26.5	14.0	25.5	13.8	24.2	11.6	20.5	9.7	22.3	8.5	23.7	8.9	20.7	8.4
4	25.9	12.6	28.5	12.7	27.8	11.5	26.4	8.1	14.6	8.6	16.5	8.5	17.1	10.3	15.7	10.0
5	20.5	12.6	25.0	14.0	22.5	13.5	20.9	13.2	13.5	7.0	15.0	8.5	14.6	5.1	14.6	8.2
6	21.2	10.9	22.5	12.0	22.9	10.1	21.2	8.4	14.0	5.5	16.3	12.0	16.3	11.0	14.5	10.0
7	21.4	13.5	21.2	13.5	23.5	14.4	21.6	13.7	8.7	4.7	13.0	5.0	10.4	4.3	9.1	5.2
8	18.4	10.1	20.0	12.5	19.2	14.5	18.6	13.1	10.2	3.5	13.0	4.0	11.8	1.5	10.8	3.4
9	20.3	9.4	22.5	8.5	21.5	7.0	20.6	7.8	9.5	4.1	13.0	7.0	11.6	6.6	9.2	4.7
10	18.6	11.3	22.5	14.0	20.2	7.0	17.9	12.2	11.9	1.7	15.4	2.5	15.9	0.7	13.4	-1.2
11	17.7	11.2	21.0	14.0	20.0	14.2	18.2	14.4	8.7	5.6	16.4	7.0	9.7	6.6	9.8	5.0
12	16.3	9.9	19.7	12.5	18.6	12.4	17.0	10.6	10.2	1.9	11.0	6.5	10.9	4.8	12.0	2.0
13	15.2	8.9	18.0	11.0	17.1	10.0	16.0	9.2	14.6	2.5	15.5	5.0	15.4	3.1	15.1	0.0
14	15.9	8.4	18.5	11.5	17.7	8.0	16.1	7.6	13.5	3.5	16.4	4.0	18.6	2.9	14.6	0.5
15	16.8	7.0	19.5	9.0	18.2	7.8	16.9	7.0	14.1	4.5	16.0	4.5	15.8	1.3	14.0	1.4
16	15.4	10.3	18.0	13.0	16.9	12.8	16.0	11.2	17.3	6.3	19.5	7.0	19.3	2.9	17.2	6.5
17	14.5	8.5	18.0	9.0	16.3	8.9	14.8	7.8	18.8	6.5	21.0	6.3	22.3	4.5	19.3	7.0
18	15.8	10.2	17.5	11.8	15.6	11.5	13.9	10.0	21.4	8.8	22.8	7.0	22.8	4.4	20.9	10.0
19	16.4	12.8	19.0	13.2	18.3	12.0	16.3	11.2	14.0	10.2	15.0	9.5	14.4	5.7	14.7	12.0
20	14.2	8.4	19.0	14.0	16.3	13.5	14.5	10.1	11.6	9.0	15.0	10.5	14.0	9.9	12.2	9.5
21	12.3	5.4	15.0	7.0	15.0	5.2	12.7	6.8	12.4	8.0	14.5	10.5	14.6	9.9	12.7	8.7
22	12.2	5.7	15.0	7.0	13.8	5.8	11.5	6.2	11.3	6.3	13.5	9.5	13.1	6.8	12.2	7.8
23	12.8	3.2	16.5	4.5	16.8	3.0	13.8	4.8	12.1	9.0	14.0	8.0	13.5	10.9	12.7	8.6
24	15.4	4.6	18.2	3.7	16.4	2.6	15.7	3.8	16.5	7.5	19.5	12.0	17.3	11.0	17.3	11.6
25	15.3	8.7	18.0	14.0	17.4	10.9	15.4	12.6	9.2	4.9	12.0	8.0	11.9	7.8	10.5	6.7
26	13.0	7.3	14.0	9.0	15.4	8.1	13.6	6.8	9.9	2.6	12.5	4.5	12.2	0.6	9.6	2.7
27	11.4	3.8	14.0	12.0	13.1	10.6	13.0	7.6	15.6	4.0	16.5	3.0	16.8	2.7	15.9	4.2
28	12.4	1.9	14.5	3.5	14.1	1.6	11.8	-0.3	14.9	9.4	17.0	10.0	16.4	5.3	15.5	10.3
29	9.2	2.1	11.5	8.0	10.8	7.3	10.4	7.2	16.0	7.8	18.4	8.0	18.2	6.0	16.8	7.2
30	9.5	1.5	10.5	3.0	13.2	-1.0	9.2	2.4	11.3	7.6	13.0	12.0	11.5	8.0	11.3	10.0
31									9.2	4.2	12.5	7.5	12.0	6.2	9.9	7.0
MOYENN	17.4	8.6	19.3	10.5	18.6	9.3	17.0	8.9	13.4	6.3	15.9	7.7	15.4	6.1	14.0	6.7

# TEMPÉRATURES "MAXIMA." ET "MINIMA."

MOIS DE NOVEMBRE

1954

MOIS DE DECEMBRE

1954

JOURS DU MOIS	FINDEL (Aéroport)		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		FINDEL (Aéroport)		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	12.4	2.4	13.5	2.0	15.0	0.4	12.6	- 1.2	8.1	2.7	10.5	7.0	11.1	4.5	8.6	4.5
2	8.7	2.7	14.0	1.5	9.6	0.4	8.4	- 0.3	5.4	- 1.8	5.5	0.5	5.9	- 0.8	8.0	- 2.4
3	9.0	6.1	11.5	5.5	10.7	4.1	9.2	5.0	9.1	4.4	10.5	3.0	10.0	1.8	9.6	5.2
4	9.9	2.6	12.4	1.5	12.0	1.4	10.0	4.5	10.8	6.0	12.0	7.5	11.7	5.7	10.9	5.9
5	10.1	0.8	11.5	0.0	13.2	- 1.4	9.8	- 1.6	6.0	1.0	8.0	4.0	7.1	3.2	5.6	3.4
6	14.5	4.2	16.0	1.0	16.0	1.0	14.7	3.7	3.7	0.3	7.0	3.0	5.7	0.7	4.4	2.6
7	13.0	8.8	15.8	8.0	14.1	9.3	14.1	9.8	0.8	- 3.4	3.5	1.0	2.8	- 0.7	1.3	0.0
8	7.6	4.2	9.3	6.5	9.3	5.8	7.3	3.9	4.1	- 4.4	3.5	- 3.0	8.0	3.9	2.2	5.2
9	8.7	1.9	12.0	6.5	10.8	5.8	9.2	4.5	7.3	2.7	9.4	5.4	8.6	1.7	7.9	0.4
10	7.0	- 1.0	8.0	- 2.5	9.9	- 2.4	6.8	- 4.0	6.1	2.2	8.5	4.6	10.2	4.8	8.8	2.9
11	8.0	2.8	10.0	2.3	10.1	1.9	8.2	- 1.4	4.8	0.5	6.8	1.0	7.2	1.1	5.2	- 0.5
12	10.4	6.0	12.5	6.0	12.2	2.4	10.9	6.2	3.0	0.6	6.0	0.8	5.1	0.8	3.5	1.2
13	8.1	- 0.6	12.5	2.5	10.3	1.7	7.7	2.4	2.6	1.3	6.0	2.0	7.8	1.7	2.7	0.4
14	8.1	0.0	12.5	- 1.0	10.1	- 3.2	8.9	- 0.4	7.0	2.0	10.0	2.0	9.1	2.8	8.0	2.0
15	5.2	- 1.5	7.5	- 0.5	6.8	- 2.0	5.2	- 1.5	9.4	2.1	12.0	6.0	11.2	5.6	10.0	4.2
16	3.5	- 3.0	6.5	- 3.0	6.7	- 4.8	3.6	- 3.2	2.5	- 0.2	5.0	0.2	4.8	- 0.9	3.4	- 0.5
17	2.5	0.5	4.2	2.0	3.3	- 1.6	3.4	- 0.7	0.1	- 2.1	2.0	- 0.5	2.2	- 0.7	0.7	- 1.0
18	5.4	0.6	7.4	0.0	6.6	- 0.9	5.8	- 0.5	2.9	0.1	4.5	0.5	4.6	0.2	4.0	- 1.7
19	4.8	- 1.5	7.0	- 0.6	6.4	- 0.6	5.2	- 0.9	0.2	- 1.5	2.8	1.0	1.6	0.1	0.1	- 2.2
20	1.9	- 3.5	8.0	- 4.0	4.8	- 3.3	2.0	- 3.4	3.1	0.2	3.9	1.0	4.1	0.4	3.8	- 0.4
21	- 2.8	- 6.2	1.0	- 6.5	- 0.9	- 6.3	- 2.2	- 5.7	5.6	0.9	6.5	3.0	8.0	1.1	3.5	- 1.2
22	3.9	- 4.2	2.0	- 6.0	3.5	- 5.9	3.1	- 4.2	6.4	1.9	7.5	3.6	9.4	2.4	5.3	1.7
23	8.1	3.1	10.5	1.0	9.2	- 1.7	8.5	2.8	8.0	0.0	10.7	6.0	9.8	4.4	8.1	1.7
24	7.0	1.4	11.5	8.0	9.4	5.0	7.2	2.3	2.0	- 2.2	4.7	2.0	3.6	1.0	2.4	- 0.6
25	8.0	- 0.4	10.0	- 2.0	9.9	- 2.4	8.3	1.0	5.3	- 2.7	7.8	- 1.0	6.8	- 2.4	4.7	- 2.2
26	9.9	4.9	11.8	6.0	11.1	3.7	8.5	4.7	7.6	4.7	11.0	6.3	9.0	2.2	7.9	4.5
27	9.9	5.0	12.0	9.5	11.8	7.9	10.7	8.0	6.5	5.1	11.0	2.5	7.8	5.0	6.8	5.0
28	10.2	6.6	13.0	8.4	10.9	4.5	10.1	5.4	7.1	6.0	11.0	6.8	9.0	6.3	8.0	4.8
29	8.4	4.8	13.0	7.0	10.8	4.1	8.7	4.8	7.5	5.1	9.5	7.0	8.8	5.6	7.8	5.0
30	9.7	6.2	13.0	9.4	11.1	7.8	10.5	5.8	8.1	1.2	9.5	6.0	9.2	4.8	8.5	4.2
31									1.5	- 2.9	4.5	1.0	4.4	- 2.0	1.9	- 2.8
MOY- ENNES	7.7	1.8	10.6	2.2	9.5	1.1	7.9	1.6	5.2	1.0	7.5	2.9	7.2	1.8	5.6	1.4



OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE JANVIER 1922

NOM	NOMBRE DE JOURS DE NEIGE				MOIS	HAUTEUR EN MILLIMÈTRES	HAUTEUR EN CENTIMÈTRES	ADDITION	STATION
	1-10	11-20	21-31	TOTAL					
1									CHATELAIN
2									CHATELAIN
3									CHATELAIN
4									CHATELAIN
5									CHATELAIN
6									CHATELAIN
7									CHATELAIN
8									CHATELAIN
9									CHATELAIN
10									CHATELAIN
11									CHATELAIN
12									CHATELAIN
13									CHATELAIN
14									CHATELAIN
15									CHATELAIN
16									CHATELAIN
17									CHATELAIN
18									CHATELAIN
19									CHATELAIN
20									CHATELAIN
21									CHATELAIN
22									CHATELAIN
23									CHATELAIN
24									CHATELAIN
25									CHATELAIN
26									CHATELAIN
27									CHATELAIN
28									CHATELAIN
29									CHATELAIN
30									CHATELAIN
31									CHATELAIN

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE JANVIER

1954

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			JOUR	mm	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	58.3	11.3	14	8	10	1	-	19
TROINE	500	100.0	23.6	21	7	10	2	1	20
KEHMEN	492	46.5	10.1	11	5	9	1	-	15
HOSINGEN	503	67.1	13.0	21	3	11	1	-	15
ARSDORF	420	80.5	23.7	14	6	12	1	1	20
CLERVAUX	454	93.3	23.8	21	4	10	2	1	17
HAUTBELLAIN	510	97.7	25.2	21	3	12	1	1	17
BERLÉ	495	72.2	14.5	14	13	8	2	-	23
SAEUL	300	40.2	12.5	14	5	10	1	-	16
LORENTZWEILER	226	43.9	10.5	14	6	10	1	-	17
CLEMENCY	340	70.7	12.4	15	4	15	1	-	20
BELVAUX	330	53.0	11.3	14	4	12	1	-	17
ERMSDORF	247	51.6	11.3	14	1	12	1	-	14
KOERICH	266	49.9	11.3	14	2	12	1	-	15
ALTRIER	403	42.6	6.9	14	7	12	-	-	19
ETTELBRUCK	191	48.5	12.8	14	5	11	1	-	17
FINDEL (Aéroport)	380	52.0	10.7	14	6	12	1	-	19
BONNEVOIE	250	46.7	9.3	14	6	13	-	-	19
BETTORN	254	46.7	7.4	15	2	12	-	-	14
BEGGEN	232	43.1	8.3	15	7	12	-	-	19
LUXEMBOURG (Ville)	334	41.9	7.0	14	11	12	-	-	23
ROESER	270	41.4	7.6	14	9	10	-	-	19
MONDORF-LES-BAINS	190	34.7	9.8	14	-	-	-	-	-
CANACH	230	41.2	9.0	14	6	12	-	-	18
REMERSCHEM	155	22.2	4.5	15	-	9	-	-	9
ECHTERNACH	164	54.8	16.0	14	3	10	-	1	14
GREVENMACHER	149	40.2	10.2	14	6	7	1	-	14

## OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE FEVRIER 1954.

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMA EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15+PLUS mm	
FOUHREN	315	37.1	20.2	26	5	5	-	1	11
TROINE	500	40.2	20.0	26	7	5	-	1	13
KEHMEN	492	32.7	17.3	26	-	5	-	1	6
HOSINGEN	503	23.5	10.0	26	3	4	-	-	7
ARSDORF	420	49.4	23.2	26	4	5	1	1	11
CLERVAUX	454	41.3	21.4	26	5	6	-	1	12
HAUTBELLAIN	510	33.1	15.1	26	2	6	-	1	9
BERLÉ	495	32.8	15.3	26	9	5	-	1	15
SAEUL	300	31.5	17.1	26	6	4	-	1	11
LORENTZWEILER	226	31.7	18.1	26	6	3	-	1	10
CLEMENCY	340	43.2	18.2	26	5	7	-	1	13
SOLEUVRE	330	32.9	16.4	26	4	6	-	1	11
ERMSDORF	247	28.9	12.7	26	2	4	1	-	7
KOERICH	266	36.6	19.1	26	5	5	-	1	11
ALTRIER	403	27.7	15.7	26	2	5	-	1	8
ETTELBRUCK	191	35.4	19.2	26	4	5	-	1	10
FINDEL (Aéroport)	380	32.3	13.8	26	2	7	1	-	10
BONNEVOIE	250	33.3	16.2	26	5	7	-	1	13
BETTBORN	254	34.7	16.3	26	2	5	-	1	8
BEGGEN	232	33.1	17.4	26	3	4	-	1	8
LUXEMBOURG (Ville)	334	31.0	17.2	26	8	4	-	1	13
ROESER	270	17.8	9.7	26	7	4	-	-	11
MONDORF-LES-BAINS	190	24.8	9.4	26	-	-	-	-	-
CANACH	230	26.9	14.2	26	2	5	1	-	8
REMERSCHEN	155	21.6	8.2	26	-	5	-	-	5
ECHTERNACH	164	27.4	18.6	26	4	2	-	1	7
GREVENMACHER	149	30.7	16.5	26	1	4	-	1	6

## OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE MARS 1954.

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMA EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15+PLUS mm	
FOUHREN	315	43.9	10.0	2	7	10	-	-	17
TROINE	500	61.9	15.0	4	4	9	1	1	15
KEHMEN	492	36.2	8.1	2	3	9	-	-	12
HOSINGEN	503	54.3	14.3	4	3	8	1	-	12
ARSDORF	420	52.1	19.5	4	3	11	-	1	15
CLERVAUX	454	54.4	12.6	4	6	7	2	-	15
HAUTBELLAIN	510	49.5	12.2	4	-	10	-	-	10
BERLÉ	495	51.8	14.7	4	4	10	2	-	16
SAEUL	300	33.4	11.0	1	3	3	2	-	8
LORENTZWEILER	226	35.8	8.9	1	5	7	-	-	12
CLEMENCY	340	35.3	11.1	1	3	8	1	-	12
SOLEUVRE	330	40.0	12.6	4	7	4	2	-	13
ERMSDORF	247	40.6	10.8	1	2	8	1	-	11
KOERICH	266	36.7	9.3	4	3	8	-	-	11
ALTRIER	403	34.8	9.8	4	2	9	-	-	11
ETTELBRUCK	191	52.8	13.3	4	6	8	2	-	16
FINDEL (Aéroport)	380	37.9	8.4	3.1	3	8	-	-	11
BONNEVOIE	250	29.3	7.1	4	6	9	-	-	15
BETTBORN	254	40.4	9.6	4	-	11	-	-	11
BEGGEN	232	30.7	6.3	4	3	7	-	-	10
LUXEMBOURG (Ville)	334	27.8	7.1	1	8	7	-	-	15
ROESER	270	20.1	6.1	4	5	6	-	-	11
MONDORF-LES-BAINS	190	25.6	5.3	4	-	-	-	-	-
CANACH	230	35.1	7.4	4	2	10	-	-	12
REMERSCHEN	155	20.0	5.1	3.1	-	5	-	-	5
ECHTERNACH	164	43.7	13.2	4	3	5	2	-	10
GREVENMACHER	149	35.5	9.5	4	5	8	-	-	13



## OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE AVRIL

1954.

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMA EN 24 HEURES		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL	
					JOUR	e,1-1	1,1-10	10-15		15+PLUS
						mm	mm	mm		mm
FOUHREN	315	42.3	14.0	2	5	6	1	-	12	
TROINE	500	56.6	17.2	2	4	8	1	1	14	
KEHMEN	492	33.7	11.8	1	2	4	2	-	8	
HOSINGEN	503	46.5	14.2	2	2	7	1	-	10	
ARSDORF	420	49.1	16.7	2	3	7	1	1	12	
CLERVAUX	454	48.2	20.7	2	5	4	1	1	11	
HAUTBELLAIN	510	55.2	19.4	2	3	6	-	2	11	
BERLÉ	495	39.8	14.0	2	8	4	1	-	13	
SAEUL	300	32.7	15.0	1	2	4	1	-	7	
LORENTZWEILER	226	35.3	16.5	2	3	6	-	1	10	
CLEMENCY	340	52.3	13.1	1	6	6	2	-	14	
SOLEUVRE	330	43.2	13.8	1	4	4	2	-	10	
ERMSDORF	247	38.3	11.0	2	5	6	1	-	12	
KOERICH	266	35.2	13.5	2	4	3	2	-	9	
ALTRIER	403	35.6	12.7	2	5	6	1	-	12	
ETTELBRUCK	191	35.5	12.7	2	7	3	2	-	12	
FINDEL (Aéroport)	380	33.8	14.3	1	6	7	1	-	14	
BONNEVOIE	250	33.8	13.6	2	4	5	1	-	10	
BETTBORN	254	37.6	12.8	2	-	6	1	-	7	
BEGGEN	232	32.4	12.7	2	4	5	1	-	10	
LUXEMBOURG (Ville)	334	31.9	12.0	2	10	3	1	-	14	
ROESER	270	32.1	9.8	2	4	6	-	-	10	
MONDORF-LES-BAINS	190	30.1	11.6	1	-	-	-	-	-	
CANACH	230	34.4	14.3	2	6	3	2	-	11	
REMERSCHEN	155	46.6	10.5	1	-	6	1	-	7	
ECHTERNACH	164	36.5	16.2	2	4	6	-	1	11	
GREVENMACHER	149	30.7	14.0	2	2	4	1	-	7	

## OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE MAI 1954

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1	1,1-10	10-15	15 ET PLUS	
					mm	mm	mm	mm	
FOUHREN	315	38.4	12.4	31	5	7	1	-	13
TROINE	500	55.0	17.3	29	8	4	1	1	14
KEHMEN	492	39.1	11.4	31	5	4	2	-	11
HOSINGEN	503	50.5	14.1	29	-	8	2	-	10
ARSDORF	420	49.0	14.6	29	6	7	2	-	15
CLERVAUX	454	45.0	12.0	31	5	5	2	-	12
HAUTBELLAIN	510	45.5	16.6	29	1	7	-	1	9
BERLÉ	495	43.5	20.3	29	10	4	-	1	15
SAEUL	300	32.4	8.5	30	-	8	-	-	8
LORENTZWEILER	226	32.0	12.7	31	5	6	1	-	12
CLEMENCY	340	47.7	19.2	31	2	10	-	1	13
BELVAUX	330	32.2	7.8	31	5	8	-	-	13
ERMSDORF	247	38.8	13.8	31	3	3	2	-	8
KOERICH	266	26.0	10.6	31	4	6	1	-	11
ALTRIER	403	33.3	12.7	31	4	7	1	-	12
ETTELBRUCK	191	29.8	10.5	31	6	3	1	-	10
FINDEL (Aéroport)	380	44.4	9.6	31	3	11	-	-	14
BONNEVOIE	250	26.8	8.8	31	4	7	-	-	11
BETTBORN	254	94.6	11.2	29	1	5	1	-	7
BEGGEN	232	26.1	10.7	31	3	4	1	-	8
LUXEMBOURG (Ville)	334	32.8	12.5	31	7	5	1	-	13
ROESER	270	24.0	7.2	29	8	5	-	-	13
MONDORF-LES-BAINS	190	29.3	6.9	31	-	-	-	-	-
CANACH	230	24.9	7.2	31	7	6	-	-	13
REMERSCHEN	155	17.2	6.4	31	-	6	-	-	6
ECHTERNACH	164	38.7	12.0	29	4	4	2	-	10
GREVENMACHER	149	32.7	7.0	11	3	7	-	-	10

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE JUIN

19 54

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1	1,1-10	10-15	15 ET PLUS	
					mm	mm	mm	mm	
FOUHREN	315	89.3	23.7	13	2	10	2	1	15
TROINE	500	105.9	26.0	13	3	11	1	2	17
KEHMEN	492	75.0	18.8	13	3	10	1	1	15
HOSINGEN	503	101.2	22.0	21	3	9	1	2	15
ARSDORF	420	114.6	23.6	13	3	6	4	2	15
CLERVAUX	454	111.8	24.2	13	3	10	1	2	16
HAUTBELLAIN	510	85.7	17.4	13	-	7	2	2	11
BERLÉ	495	91.4	20.4	13	6	7	3	1	17
SAEUL	300	78.4	20.6	13	2	9	1	1	13
LORENTZWEILER	226	87.6	27.6	5	2	9	2	1	14
CLEMENCY	340	78.2	19.6	13	2	9	2	1	14
BELVAUX	330	63.6	15.9	13	5	9	-	1	15
ERMSDORF	247	78.1	17.3	13	1	10	2	1	14
KOERICH	266	106.6	27.8	27	1	9	1	2	13
ALTRIER	403	83.3	16.2	1	5	7	3	1	16
ETTELBRUCK	191	81.4	24.3	13	3	11	1	1	16
FINDEL (Aéroport)	380	70.6	12.6	13	3	10	2	-	15
BONNEVOIE	250	53.7	14.0	13	2	9	1	-	12
BETTBORN	254	84.5	24.2	13	1	9	2	1	13
BEGGEN	232	63.8	15.0	6	3	8	2	-	13
LUXEMBOURG (Ville)	334	61.5	15.4	13	2	10	-	1	13
ROESER	270	56.4	10.4	13	5	10	1	-	16
MONDORF-LES-BAINS	190	49.1	10.4	13	-	-	-	-	-
CANACH	230	62.8	16.5	6	5	8	1	1	15
REMERSCHEN	155	47.2	8.5	13	-	12	-	-	12
ECHTERNACH	164	68.3	14.3	13	1	10	2	-	13
GREVENMACHER	149	70.6	15.5	1	4	7	2	-	13

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Juillet 19 54

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			JOUR	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	104.9	19.1	15	4	13	2	2	21
TROINE	500	109.1	22.1	18	3	16	2	1	22
KEHMEN	492	92.9	16.2	15	5	10	3	1	19
HOSINGEN	503	108.3	21.8	1	2	12	3	2	19
ARSDORF	420	100.1	18.5	18	5	13	2	1	21
CLERVAUX	454	115.8	21.0	18	5	15	2	1	23
HAUTBELLAIN	510	139.9	34.7	18	2	13	3	1	19
BERLÉ	495	120.5	19.2	15	4	15	2	2	23
SAEUL	300	52.6	13.4	18	5	6	2	-	13
LORENTZWEILER	226	75.4	17.8	15	4	14	-	1	19
CLEMENCY	340	79.6	11.5	18	6	12	3	-	21
BELVAUX	330	65.1	12.2	27	6	9	2	-	17
ERMSDORF	247	75.0	9.5	18	6	15	-	-	21
KOERICH	266	82.3	17.0	15	2	12	1	2	17
ALTRIER	403	49.7	7.2	27	6	15	-	-	21
ETTELBRUCK	191	87.0	17.9	1	5	12	1	1	19
FINDEL (Aéroport)	380	75.4	15.1	26	6	13	-	1	20
BONNEVOIE	250	63.8	10.8	18	3	15	1	-	19
BETTBORN	254	77.7	16.0	18	4	13	-	1	18
BEGGEN	232	65.3	12.2	15	4	13	1	-	18
LUXEMBOURG (Ville)	334	68.4	9.6	15	7	15	-	-	22
ROESER	270	50.1	8.2	1	4	14	-	-	19
MONDORF-LES-BAINS	190	59.2	10.3	1	-	-	-	-	-
CANACH	230	79.1	9.5	15	5	15	-	-	20
REMERSCHEN	155	56.5	10.3	1	-	14	1	-	15
ECHTERNACH	164	54.3	6.5	4	4	14	-	-	18
GREVENMACHER	149	58.0	9.5	15	4	15	-	-	19



OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE AOÛT 1954

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	131.3	32.1	25	7	12	1	3	23
TROINE	500	159.7	64.8	15	8	11	1	3	23
KEHMEN	492	130.0	48.4	15	3	11	2	2	18
HOSINGEN	503	142.6	27.6	10	6	9	1	4	20
ARSDORF	420	182.3	33.1	10	5	8	2	5	20
CLERVAUX	454	165.8	39.2	29	10	10	2	3	25
HAUTBELLAIN	510	179.2	68.2	15	2	10	3	3	18
BERLÉ	495	133.0	28.8	25	7	11	1	3	22
SAEUL	300	145.3	40.0	15	4	11	1	4	20
LORENTZWEILER	226	153.8	33.3	15	5	12	-	4	21
CLEMENCY	340	153.9	24.5	15	5	12	1	4	22
BELVAUX	330	150.4	25.8	22	3	11	3	3	20
ERMSDORF	247	126.3	27.4	15	4	11	1	3	19
KOERICH	266	143.9	24.5	15	6	8	1	5	20
ALTRIER	403	115.2	20.7	9	3	11	4	1	19
ETTELBRUCK	191	124.8	25.8	25	7	10	-	4	21
FINDEL (Aéroport)	380	144.7	26.6	15	2	9	-	5	16
BONNEVOIE	250	113.3	27.1	9	5	10	3	1	19
BETTBORN	254	128.4	33.6	15	2	11	1	3	17
BEGGEN	232	134.6	25.3	9	2	12	2	2	18
LUXEMBOURG (Ville)	334	134.9	24.0	15	3	9	4	2	18
ROESER	270	134.0	24.7	15	5	12	3	2	22
MONDORF-LES-BAINS	190	156.2	31.3	5	-	-	-	-	-
CANACH	230	122.7	21.8	9	3	11	3	2	19
REMERSCHEN	155	138.5	21.3	16	1	13	2	2	18
ECHTERNACH	164	92.2	15.4	9	2	12	2	1	17
GREVENMACHER	149	117.3	21.0	9	2	12	3	1	18

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE SEPTEMBRE 19 54

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	121.5	15.2	7	6	8	5	1	20
TROINE	500	123.3	17.0	19	5	12	4	1	22
KEHMEN	492	108.5	14.4	20	1	12	5	-	18
HOSINGEN	503	108.2	18.7	20	1	10	3	1	15
ARSDORF	420	109.4	14.8	17	4	10	4	-	18
CLERVAUX	454	112.4	17.3	20	5	10	3	1	19
HAUTBELLAIN	510	123.1	16.4	20	2	11	4	1	18
BERLÉ	495	96.7	14.1	20	3	13	3	-	19
SAEUL	300	108.1	26.7	20	4	9	1	3	17
LORENTZWEILER	226	127.1	36.5	8	6	9	1	2	18
CLEMENCY	340	118.7	30.0	20	4	11	2	2	19
BELVAUX	330	103.7	23.3	19	5	10	2	2	19
ERMSDORF	247	106.8	20.8	20	4	11	1	2	18
KOERICH	266	107.7	23.3	20	4	11	1	2	18
ALTRIER	403	112.8	24.4	20	7	13	1	1	22
ETTELBRUCK	191	151.5	52.5	8	4	10	3	2	19
FINDEL (Aéroport)	380	120.7	22.1	19	5	12	1	3	21
BONNEVOIE	250	120.9	26.1	20	7	10	1	2	20
BETTBORN	254	99.4	17.3	20	3	11	2	2	18
BEGGEN	232	122.6	29.1	20	6	8	2	2	18
LUXEMBOURG (Ville)	334	100.6	26.8	20	10	10	2	1	23
ROESER	270	104.0	19.5	8	6	12	1	2	21
MONDORF-LES-BAINS	190	96.7	24.3	20	-	-	-	-	-
CANACH	230	102.1	18.2	20	4	12	1	2	19
REMERSCHEN	155	86.9	18.8	19	2	14	1	1	18
ECHTERNACH	164	87.6	18.5	20	2	13	1	2	18
GREVENMACHER	149	85.8	23.0	20	3	12	1	1	17

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS D' OCTOBRE 19 54

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	81.6	12.6	20	5	10	3	-	18
TROINE	500	106.5	25.5	25	4	14	1	1	20
KEHMEN	492	75.4	13.8	20	1	12	2	-	15
HOSINGEN	503	78.8	13.0	25	3	14	2	-	19
ARSDORF	420	76.8	15.2	20	2	10	2	1	15
CLERVAUX	454	90.7	11.2	20	6	13	2	-	21
HAUTBELLAIN	510	99.8	24.5	25	-	8	2	2	12
BERLÉ	495	81.2	12.9	20	9	11	3	-	23
SAEUL	300	74.8	16.1	20	4	10	2	1	17
LORENTZWEILER	226	63.8	17.2	20	6	10	-	1	17
CLEMENCY	340	89.2	26.0	20	4	12	1	1	18
BELVAUX	330	101.8	36.7	20	1	12	1	1	15
ERMSDORF	247	67.7	14.7	20	5	13	1	-	19
KOERICH	266	75.5	13.5	20	7	9	3	-	19
ALTRIER	403	59.4	15.1	20	4	10	1	1	15
ETTELBRUCK	191	71.7	13.3	20	5	12	1	-	18
FINDEL (Aéroport)	380	78.5	19.3	19	2	13	-	1	16
BONNEVOIE	250	70.1	23.1	20	2	12	-	1	15
BETTBORN	254	74.9	16.5	19	2	11	1	1	15
BEGGEN	232	73.7	19.2	20	5	11	-	1	17
LUXEMBOURG (Ville)	334	69.1	18.4	20	7	14	-	1	22
ROESER	270	65.2	23.3	20	8	10	-	1	19
MONDORF-LES-BAINS	190	84.1	29.2	20	-	-	-	-	-
CANACH	230	75.8	25.6	20	1	14	-	1	16
REMERSCHEM	155	81.1	30.4	20	2	11	1	1	15
ECHTERNACH	164	61.0	14.0	20	4	8	2	-	14
GREVENMACHER	149	70.9	24.0	20	2	13	-	1	16

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE NOVEMBRE 1954

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	54.7	7.3	29	9	11	-	-	20
TROINE	500	67.1	8.0	29	6	14	-	-	20
KEHMEN	492	66.6	21.8	29	2	10	-	1	13
HOSINGEN	503	62.0	8.4	29	2	14	-	-	16
ARSDORF	420	70.6	12.5	28	2	13	1	-	16
CLERVAUX	454	61.9	11.8	29	4	14	1	-	19
HAUTBELLAIN	510	84.6	15.3	8	1	16	-	1	18
BERLÉ	495	63.6	10.4	29	11	12	1	-	24
SAEUL	300	51.9	8.9	8	4	10	-	-	14
LORENTZWEILER	226	51.4	8.6	8	3	11	-	-	14
CLEMENCY	340	54.6	9.1	8	6	12	-	-	18
BELVAUX	330	64.4	10.6	29	5	9	1	-	15
ERMSDORF	247	55.6	9.3	8	5	10	-	-	15
KOERICH	266	52.6	11.3	8	5	9	1	-	15
ALTRIER	403	49.0	9.1	29	1	11	-	-	12
ETTELBRUCK	191	54.6	9.0	8	4	10	-	-	14
FINDEL (Aéroport)	380	68.4	12.6	30	7	11	1	-	19
BONNEVOIE	250	44.8	6.5	24	4	11	-	-	15
BETTORN	254	61.8	14.8	8	1	12	1	-	14
BEGGEN	232	52.6	8.7	8	4	10	-	-	14
LUXEMBOURG (Ville)	334	50.2	6.7	26	9	10	-	-	19
ROESER	270	44.2	8.2	24	6	10	-	-	16
MONDORF-LES-BAINS	190	54.8	9.7	29	-	-	-	-	-
CANACH	230	46.6	10.5	29	6	7	1	-	14
REMERSCHEN	155	45.8	11.4	30	-	10	1	-	11
ECHTERNACH	164	63.0	16.0	7	3	10	-	1	14
GREVENMACHER	149	48.6	9.5	29	2	10	-	-	12



## OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE DECEMBRE

19 54

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			JOUR	0,1-1	1,1-10	10-15	15 ET PLUS		
				mm	mm	mm	mm		
FOUHREN	315	101.9	17.2	9	8	11	-	3	22
TROINE	500	119.5	22.2	9	5	14	1	2	22
KEHMEN	492	128.7	32.4	9	2	9	4	1	16
HOSINGEN	503	118.9	23.9	9	4	11	-	3	18
ARSDORF	420	143.0	43.2	9	9	8	2	3	22
CLERVAUX	454	121.7	25.2	23	6	15	2	1	24
HAUTBELLAIN	510	114.2	27.8	22	7	7	3	2	19
BERLÉ	495	119.6	23.8	9	11	10	2	2	25
SAEUL	300	93.8	19.7	9	5	10	-	2	17
LORENTZWEILER	226	82.5	20.5	9	8	10	-	1	19
CLEMENCY	340	101.8	20.0	9	7	13	2	1	23
BELVAUX	330	103.1	20.3	9	6	11	2	1	20
ERMSDORF	247	92.6	23.0	9	3	10	2	1	16
KOERICH	266	92.7	17.5	9	3	12	1	1	17
ALTRIER	403	86.8	22.5	9	8	13	-	1	22
ETTELBRUCK	191	105.6	17.3	9	4	8	3	2	17
FINDEL (Aéroport)	380	86.7	24.3	9	5	12	2	1	20
BONNEVOIE	250	94.2	21.4	9	7	10	1	1	19
BETTORN	254	93.5	22.9	9	4	9	2	1	16
BEGGEN	232	80.9	18.9	9	6	12	1	1	20
LUXEMBOURG (Ville)	334	85.0	18.2	9	11	11	1	1	24
ROESER	270	75.5	23.0	9	9	11	-	1	21
MONDORF-LES-BAINS	190	99.1	36.3	9	-	-	-	-	-
CANACH	230	101.4	22.0	9	8	11	2	1	22
REMERSCHEN	155	101.4	23.1	10	4	9	1	2	16
ECHTERNACH	164	91.5	24.0	9	-	11	2	1	14
GREVENMACHER	149	90.4	22.5	9	1	7	3	1	12


QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE PAR LES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET PLUVIOMÉTRIQUES EN 19 54

PLUVIOMETRE A	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	QUANTITÉ DE PLUIE	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE
FOUHREN	58.3	37.1	43.9	42.3	38.4	89.3	104.9	131.3	121.5	81.6	54.7	101.9	9052	211
TROINE	100.0	40.2	61.9	56.6	55.0	105.9	109.1	159.7	123.3	106.5	67.1	119.5	1104.8	222
KEHMEN	46.5	32.7	36.2	33.7	39.1	75.0	92.9	130.0	108.5	75.4	66.6	128.7	865.3	166
HOSINGEN	67.1	23.5	54.3	46.5	50.5	101.2	108.3	142.6	108.2	78.8	62.0	118.9	961.9	176
ARSDORF	80.5	49.4	52.1	49.1	49.0	114.6	100.1	182.3	109.4	76.8	70.6	143.0	1076.9	200
CLERVAUX	93.3	41.3	54.4	48.2	45.0	111.8	115.8	165.8	112.4	90.7	61.9	121.7	1062.3	214
HAUTBELLAIN	97.7	33.1	49.5	55.2	45.0	85.7	139.9	179.2	123.1	99.8	84.6	114.2	1107.0	171
BERLÉ	72.2	32.8	51.8	39.8	43.5	91.4	120.5	133.0	96.7	81.2	63.6	119.6	946.1	235
SAEUL	40.2	31.5	33.4	32.7	32.4	78.4	52.6	145.3	108.1	74.8	51.9	93.8	775.1	161
LORENTZWEILER	43.9	31.7	35.8	35.3	32.0	87.6	75.4	153.8	127.1	63.8	51.4	82.5	820.3	183
CLEMENCY	70.7	43.2	35.3	52.3	47.7	78.2	79.6	153.9	118.7	89.2	54.6	101.8	925.2	207
BELVAUX	53.0	32.9	40.0	43.2	32.2	63.6	65.1	150.4	103.7	101.8	64.4	103.1	853.4	185
ERMSDORF	51.6	28.9	40.6	38.3	38.8	78.1	75.0	126.3	106.8	67.7	55.6	92.6	800.3	174
KOERICH	49.9	36.6	36.7	35.2	26.0	106.6	82.3	143.9	107.7	75.5	52.6	92.7	845.7	176
ALTRIER	42.6	27.7	34.8	35.6	33.3	83.3	49.7	115.2	112.8	59.4	49.0	86.8	730.2	189
ETTELBRUCK	48.5	35.4	52.8	35.5	29.8	81.4	87.0	124.8	151.5	71.7	54.6	105.6	878.6	189
HINDEL (Aéroport)	52.2	32.3	37.9	33.8	44.4	70.6	75.4	144.7	120.7	78.5	68.4	86.7	845.6	195
BONNEVOIE	46.7	33.3	29.3	33.8	26.8	53.7	63.8	113.3	120.9	70.1	44.8	94.2	730.7	187
BETTORN	46.7	34.7	40.4	37.6	34.6	84.5	77.7	128.4	99.4	74.9	61.8	93.5	814.2	158
BEGGEN	43.1	33.1	30.7	32.4	26.1	63.8	65.3	134.6	122.6	73.7	52.6	80.9	758.9	173
LUXEMBOURG (Ville)	41.9	31.0	27.8	31.9	32.8	61.5	68.4	134.9	100.6	69.1	50.2	85.0	735.1	219
ROESER	41.4	17.8	20.1	32.1	24.0	56.4	50.1	134.0	104.0	65.2	44.2	75.5	664.8	198
MONDORF-LES-BAINS	34.7	24.8	25.6	30.1	29.3	49.1	59.2	156.2	96.7	84.1	54.8	99.1	743.7	—
CANACH	41.2	26.9	35.1	34.4	24.9	62.8	79.1	122.7	102.1	75.8	46.6	101.4	753.0	187
REMERSCHEN	22.2	21.6	20.0	46.6	17.2	47.2	56.5	138.5	86.9	81.1	45.8	101.4	685.0	137
ECHTERNACH	54.8	27.4	43.7	36.5	38.7	68.3	54.3	92.2	87.6	61.0	63.0	91.5	719.0	160
GREVENMACHER	40.2	30.7	35.5	30.7	32.7	70.6	58.0	117.3	85.8	70.9	48.6	90.4	711.4	157

# GRAND-DUCHE de LUXEMBOURG

## Légende

- ▲ Stations météo. 1<sup>er</sup> ordre
- " " 2<sup>e</sup> ordre
- Stations pluviométriques
- " météo. particulières
- " pluvio. "



Echelle: 1:280.000

